

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE I TEHNOLOGIJE

# NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Za XIII razred više srednje škole  
Opšta gimnazija

Priština, decembar 2006

Glavni urednik:  
*Dr. Fehmi Ismajli*

Urednici:  
*Mr.Miranda Kasneci*  
*Ramush Lekaj*



UNMIK



INSTITUCIONET E PËRKOHSHME VETËQEVERISËSE  
PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF-GOVERNMENT  
PRIVREMENE INSTITUCIJE SAMOUPRAVLJANJA

QEVERTIA E KOSOVËS – GOVERNMENT OF KOSOVO – VLADA KOSOVA

MINISTRIA E ARSIMIT,  
E SHKENCËS  
DHE E TEKNOLOGJISË

MINISTRY OF EDUCATION  
SCIENCE & TECHNOLOGY

MINISTARSTVO ZA  
OBRAZOVANJE NAUKU  
I TEHNOLOGIJU

Kabinet i Ministrave

Office of the Minister

Kabinet Ministra

## ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO

### Primjena plana i programa za trinaesti razred

**BR: MONT 5 / 2006**

**DATUM: 20. 01. 2006**

U skladu sa lanom 1.3 ta ka ç) Pravilnika UNMIK-a. br. 2001/19 O izvršnim organima Privremenih samoupravnih institucija Kosova, lan 6.1 paragraf ( b), kao i šlana 7.1 Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju na Kosovu, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije izdaje ovo Administrativno uputstvo:

#### lan 1.

##### Cilj

Cilj Administrativnog uputstva je primjena nastavnog Plana i programa za trinaesti razred, kao rezultat prestrukturiranja u osnovnom i srednjem obrazovanju.

**Ilan 2.**  
**Plan i program**

Novi Nastavni plan i program za trinaesti razred priložen je ovom Administrativnom uputstvu.

**Ilan 3.**  
**Primjena**

- 3.1.** Ovaj Nastavni plan i program za trinaesti razred primjenjuje se od školske 2006/2007. godine.
- 3.2.** Primjenom Plana i programa za trinaesti razred stupaju van snage dosadašnji Planovi i programi za etvrti razred srednje škole

**Ilan 4.**  
**Stupanje na snagu**  
Ovo uputstvo stupa na snagu potpisom Ministra.



Agim Veliu, Ministar

## **SADRŽAJ**

**Administrativno uputstvo, 3**

**UPUTSTVA ZA PRIMJENU NASTAVNIH PROGRAMA, 7**

- I. Uvod, **7**
- II. Ciljevi, **8**
- III. Opšti obekktivi, **10**
- IV. Vrednovanje, **11**
- V. Metodološka uputstva, **14**
- VI. Izvori i nastavna sredstva, **15**
- VII. Nastavni plan predmeta, **15**
- VIII Izborna nastava, **16**

## **JEZICI I KOMUNIKACIJA**

**BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, 21**

**ENGLESKI JEZIK, 53**

**FRANCUSKI JEZIK, 77**

**NJEMAČKI JEZIK, 97**

**LATINSKI JEZIK, 121**

**MATEMATIKA, 127**

## **PRIRODNE NAUKE**

**GEOGRAFIJA, 141**

## **DRUŠTVENE NAUKE**

**HISTORIJA, 163**

**PSIHOLOGIJA, 177**

**SOCIOLOGIJA, 189**

**FILOZOFIJA, 205**

## **TEHNOLOGIJA**

**TEHNOLOGIJA INFORMISANJA I KOMUNIKACIJA, 223**

**TJELESNI ODGOJ I SPORT, 237**

## **UPUTSTVO ZA PRIMJENU PLANA I PROGRAMA**

### **I. UVOD**

Obrazovanje predstavlja područje djelovanja koje vodi društvenom, političkom i ekonomskom razvoju Kosova.

Viziju za stvaranje jedne savremene škole po međunarodnim standardima započet će poslije završetka rata, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT) sada realizuje preduzimajući i svestrane i praktične korake na svim poljima djelatnosti.

Na ovom putu od historijskog značaja za razvijanje i napredovanje kosovskog društva, MONT teži ka promjeni gledišta u procesu razvijanja i nasti sa jasnom vizijom za njegovu budućnost i njegovo mjesto.

Ovo stvara potrebne preduslove za integraciju pojedinaca i kosovskog društva u političkim kretanjima, ekonomskom, intelektualnom, naučnom i tehnološkom razvoju, kao i socijalno-kulturnom razvoju razvijenih evropskih i svjetskih zemalja.

Razvoj nastavnog plana i programa zasniva se na osnovi jedne naučne procedure, kako po obliku metodološkog pristupa, organizaciji i predmetnom sadržaju, tako i po izlaganju rezultata znanja, nastavnih sredstava, metoda, tehnike i instrumenata ocjenjivanja.

Profesionalne radne grupe za izradu nastavnih planova i programa bile su stalno u toku najnovijih razvoja u obrazovanju i u konsultaciji sa međunarodnim ekspertima. U ovom procesu razvoja planova i programa, koji se zasniva na dugoročnoj strategiji MONT-a, znatan doprinos dali su UNICEF, vlade i agencije nekih zemalja.

Posebna pažnja tokom izrade nastavnih planova i programa za XIII razred posvećena je njegovovanju pozitivnog stava prema učenju, stimulaciji i enika da se angažuju opravdanim načinom u ispunavanju školskih zahtjeva, razvoju vještina u svakodnevnom životu, vrijednosti, stavova i ponašanja.

Učenici se u desetom razredu i u toku itavog višeg srednjeg školovanja postavljaju pred akademskim znanjem, naučnim osnovama i različitim kulturnim sferama.


## **II. CILJEVI**

Predmetni plan i program za trinaesti razred ima za cilj:

- da osigura adekvatne uslove za intelektualni, estetski, fizički, društveni, moralni i duhovni razvoj u enika;
- da osigura za u enike pravu profesionalnu orijentaciju kompatibilnu sa realizacijom njihovih i nih interesa u ostvarivanju želja preko u enja;
- da konsoliduje znanje, usavršavanje i orijentisanje obdarenosti i sposobnosti za izgradnju njihove budućnosti;
- da omogući u enicima upotrebu više izvora informisanja radi obezbeđivanja i obrade podataka za razvoj jednog kritičkog stava prema informacijama i injenicama koje im se nude;
- da omogući u enicima na nezavisan način da pokrenu inicijativu i djelatnost, uvijek imajući u vidu osnovna pravila ponašanja u grupi, u zavisnosti od raznih vrsta djelatnosti koje izvode;
- da obezbijedi pripremu obdarenih i talentovanih u enika za profesiju i da se orijentišu sa pažnjom preko raznih načina u enja, uvažavajući njihova interesovanja i potrebe za tržište rada kao i akademski i profesionalni razvoj..

Radne grupe za izradu planova i programa, u skladu sa sadržajem, izabrale su opšte i specifične objektive za ostvarivanje navedenih ciljeva kojima su jasno određeni očekivani rezultati na kraju trinaestog razreda.

## STRUKTURA SISTEMA OBRAZOVANJA NA KOSOVU



### **III. OPŠTI OBJEKTIVI**

Da bi smo sproveli ciljeve ovog Plana i programa potrebni su rezultati u enja koji mogu biti opšteg i specifičnog stupnja. Uvijek se prethodno postavljaju opšti rezultati u enja, koji trebaju da budu potrebnog opšteg stupnja i da se jasno razlikuju sa aspekta stupnja komplikovanosti ili cjeline koju želimo postići.

Na osnovu postavljenog cilja nastavnog Plana i programa trinaestog razreda, MONT teži da na kraju školske godine u enik može postići i ove opšte objektive:

**A. Da razvija stavove i vrijednosti**

- da ima kritički stav prema predmetu,
- da bude otvoren,
- da bude tolerantan,
- da uživa poštovanje,
- da bude dobrevoljan.

**B. Da poznaće**

- rješenik (terminologiju),
- injenice,
- koncepte,
- principe.
- Procedure i metode

**C. Da razumije**

- injenice i načela (da ih primjenjuje u jednostavnim situacijama),
- sadržaj materijala,
- odnos uzrok-efekat,
- opravdanost metoda i procedura.

**D. Da primjenjuje u novonastalim situacijama**

- injenice i principe,
- procedure i metode,
- rješavanje problema.

#### **E. Da analizira**

- rastavljanje informacija,
- upore ivanje injenica,
- odnos izme u uzroka i efekta,
- izvještaj doga aja u jednom tekstu.

#### **F. Da sintetizuje (kriti ko mišljenje - kompleksno)**

- poznavanje relevantne i nerelevantne informacije,
- razliku izme u mišljenja i injenice,
- primjenu principa u rješavanju problema,
- interpretaciju ilustracionog materijala,
- poznavanje prepostavki.

Da bi bismo ocijenili postignu a ovih objektiva treba razviti procedure i potrebna sredstva mjerena (pogl. vrednovanje).

### **IV. VREDNOVANJE**

Vrednovanje (ocjenjivanje) je proces posmatranja, sistematskog prikupljanja, analize i interpretacije informacija u cilju odre ivanja stepena do kojeg je u enik savladao nastavne ciljeve. Ono treba da se oslanja na o ekivane rezultate programa odre enog nastavnog predmeta i odre enog nivoa.

Ovaj proces zasniva se na osnovnim na elima kao što su:

- odre ivanje cilja i prednosti procesa vrednovanja / ocjenjivanja;
- primjena odgovaraju ih instrumenata mjerena u skladu sa ciljem kako bi se mjerilo ono što se želi izmjeriti;
- obezbje enje kvalitetnih informacija o postignutom rezultatu u enika putem kontinuiranog mjerena i vrednovanja;
- merenje i vrednovanje treba da su uravnoteženi, da se obuhvata cjelokupni programski sadržaj predmeta;
- održivo vrednovanje podataka o ta nosti stepena postignu a u enika;
- primjena tehnike vrednovanja sa kojima jasno razlikujemo postignu e u enika.

## **IV. 1. Instrumenti vrednovanja**

Predmetni nastavnici i škole treba da biraju i primjenjuju dovoljan broj instrumenata i sredstava za mjerjenje i vrednovanje, kao što su:

- posmatranje,
  - upitnik (samovrednovanje),
  - pismeni izvještaj o jednom praktičnom radu ili istraživanju,
  - usmeno izražavanje,
  - pismeno izražavanje,
  - kontrolni listi i (koriste se za manevarske vještine snalažljivosti),
  - dosije ili portfolio (samovrednovanje),
  - test na bazi kriterijuma i objektiva,
  - test dostignuća sa osnovom zahtjeva (pitanja):
    - odgovor sa više alternativa,
    - kratki i otvoreni odgovor,
    - izabrani otvoreni odgovor i drugi,
- kao i svaki drugi instrument koji nastavnik smatra potrebnim.

*Svaka škola postavlja standarde ili kriterijume na osnovu kojih se utvrđuje stepen postignuća na kraju nastavnog procesa za trinaestii razred*

## **IV. 2. Stepen usvojenosti**

Na kraju nastavne godine svaki učenik treba da dostigne određeni (potrebni) stepen usvojenosti nastavnog gradiva:

- Odličan (stepen najviše usvojenosti),
- Vrlo dobar (stepen više usvojenosti),
- Dobar (stepen srednje usvojenosti),
- Dovoljan (stepen dovoljne usvojenosti),
- Nedovoljan (stepen nedovoljne usvojenosti).

Dostignuti stepen usvojenosti nastavnog gradiva direktno zavisi od standarda (vidi tabelu) koji se baziraju na:

<b>Opšti objektivi</b>	<b>Stepen najviše usvojenosti 90%</b>	<b>Stepen više usvojenosti 80%</b>	<b>Stepen srednje usvojenosti 60%</b>	<b>Stepen dovoljne usvojenosti 40%</b>	<b>Stepen nedovoljne usvojenosti</b>
<i>Poznavanje predmeta</i>	Najviše sposobnosti u poznavanju i primjeni znanja predmeta u obimnim situacijama	Više sposobnosti u poznavanju i primjeni znanja predmeta u obimnim situacijama	Srednje sposobnosti u poznavanju i primjeni znanja predmeta u obimnim situacijama	Ograničene sposobnosti u poznavanju i primjeni znanja predmeta u obimnim situacijama	Nedovoljne sposobnosti u poznavanju i primjeni znanja predmeta u obimnim situacijama
<i>Razumijevanje naučnih procesa</i>	Najviše sposobnosti razumijevanja i primjene injenica, na elu i odnosa uzrok – posljedica, prikupljanje i organizacija informacija, jednostavno rasuivanje	Više sposobnosti razumijevanja i primjene injenica, na elu i odnosa uzrok – posljedica, prikupljanje i organizacija informacija, jednostavno rasuivanje	Srednje sposobnosti razumijevanja i primjene injenica, na elu i odnosa uzrok – posljedica, prikupljanje i organizacija informacija, jednostavno rasuivanje	Ograničene sposobnosti razumijevanja zadatka i naučnih procesa	Nedovoljne sposobnosti razumijevanja zadatka i naučnih procesa
<i>Kritiko mišljenje</i>	Visoke sposobnosti kritike kog mišljenja u složenim situacijama kao: poznavanje relevantnih informacija, rješavanje problema, primjenjuju i objašnjiva na elu i interpretativne vježbe	Sposobnosti kritike kog mišljenja u složenim situacijama kao: poznavanje relevantnih informacija, rješavanje problema, primjenjuju i objašnjiva na elu i interpretativne vježbe	Ograničene sposobnosti kritike kog mišljenja u složenim situacijama, kao: poznavanje relevantnih informacija, rješavanje problema, primjenjuju i objašnjiva na elu i interpretativne vježbe		
<i>Manevarske vještine</i>	Stepen zadovoljavajući stepen sposobnosti manevarskih vještina			Niži stepen usvojenih sposobnosti (nekih) manevarskih vještina	

## **V. METODOLOŠKA UPUTSTVA**

Izbor nastavnih metoda je u kompetenciji nastavnika nastavnog predmeta.

Izbor se vrši zavisno od potreba i zahtjeva u enika, sadžajnih specifi nosti nastavnih tema, sa didakti kom osnovom, sa nivoom formiranja u enika i dr.

Metode i tehnike rada sa u enicima treba kombinovati, da budu raznovrsne, u smislu pospješivanja dinamike asa, razbijanja monotonije i motivisanja u enika.

Metode i tehnike nastave su toliko raznolike, koliko i metode i tehnike u enja. Nastavnik može primijeniti tehnike i razliite kombinovane nastavne metode radi postizanja što boljih rezultata u procesu nastave.

Nastroje i da ispunimo zahtjeve za što kvalitetnijom nastavom sugeriju se neke tehnike i metode:

- izlaganje i objašnjenje,
- usmeno izražavanje,
- pismeno izražavanje,
- u enje kroz rješavanje problema,
- diskusija (debata),
- rad u grupama,
- predstavljanje i interpretacija,
- tehnike kriti kog mišljenja,
- idejna inspirativnost (brainstorming),
- samoistraživanje (traganje).

Za odre ene teme koje karakteriše dovoljan broj informacija može se primijeniti i interaktivna nastava kombinovana sa prakti nim aktivnostima.

Za odre ene nastavne teme može se uspješno izvoditi nastava u prirodi, razliite studijske ekskurzije, posjete raznim organizacijama i dr.

U svim slu ajevima primjene nazna enih nastavnih metoda i tehnika, treba da bude zajedno sa sa upotrebom odgovaraju ih didakti kih sredstva i pomagala, bez kojih se ne mogu posti i o ekivani rezultati.

## **VI. IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA**

Da bi se efektivno realizovala nastave i u enja ovog plana i programa, nastavnici i u enici treba da koriste razli ite izvore i sredstva informisinja. Do sada glavni izvor informisanja bio je školski udžbenik odgovaraju eg predmeta.

Pored raznih školskih udžbenika sugerišemo da se koriste i drugi informativni materijali:

- priru nici, atlasi, brošure;
- novine, stru ni i nau ni asopisi;
- fotografije, posteri, proglaši, šeme, dijagrami, karte, tabele;
- modeli, crteži, makete;
- fotoslajdovi, filmovi, videokasete;
- ra unarski programi, internet, CD i dr.

U nadlježnosti je nastavnika da, zavisno od datih uslova u kojima škola radi, nalazi izvore informacija i pomo na nastavna sredstva, vode i ra una o ravnoteži usmenih, vizuelnih, auditivnih i audiovizuelnih podataka sa posebnim naglaskom na bitne argumente koji uti u na kvalitet u enja.

Ova sloboda izbora nastavnih izvora treba da pripada i u eniku.

## **VII. NASTAVNI PLAN PREDMETA**

<b>Br.</b>	<b>Nastavni predmeti</b>	<b>Broj asova</b>	<b>Procentualno</b>
1	<b>Bosanski jezik i književnost</b>	128	13.33
2	<b>Engleski jezik</b>	96	10.00
3	<b>Drugi strani jezik</b>	64	6.66
4	<b>Latinski jezik</b>	64	6.66
5	<b>Matematika</b>	64	6.66
6	<b>Geografija</b>	64	6.66
7	<b>Historija</b>	64	6.66
8	<b>Psihologija</b>	64	6.66
9	<b>Sociologija</b>	64	6.66

10	<b>Filozofija</b>	64	6.66
11	<b>TIK (Informativna tehnologija i komunikacija)</b>	64	6.66
12	<b>Tjelesni odgoj i sport</b>	64	6.66
13	<b>Dio prema izboru:</b> Predmeti ili novi kursevi (npr. Gra ansko vaspitanje, etika, zdravstveni kursevi, prava i slobode ovjeka , vaspitanje za preduzetništvo, tehnologija informisanja i komunikacija, zaštita životne sredine) ili bilo ega drugog što je od interesa za u enika i zajednicu.	96	10.00
	<b>Ukupno</b>	<b>960</b>	<b>100.00</b>

### VIII. IZBORNA NASTAVA

Naziva se ovako zato što je u enici biraju po želji, prinu enosti, potrebama ili interesima. Predmet, kurs ili djelatnost za izbornu nastavu može se sugerisati od Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije ili na osnovu zahtjeva u enika, roditelja, nastavnika ili bilo ko drugih iz zajednice. Na poseban na in, bilo bi poželjno da konkurišu nezaposleni nastavnici sa kompletnim projektom (predmetom, kursom ili djelatnoš u, planom, programom, tekstrom i na inom realizacije).

Izborna nastava može se organizovati iz:

Predmeta ili novih kurseva (npr. gra ansko vaspitanje, etika, kurs iz zdravstva, prava i sloboda ovjeka, obrazovanje za preduzetnike, tehnologija informisanja i komunikacije, zaštita životne sredine ili bilo šta drugo što je privla no za u enike i od interesa za zajednicu.).

Predmet, kurs ili djelatnost za izbornu nastavu treba da traje ne manje od tri mjeseca.

Za predmet, kurs ili djelatnost treba da se izjasne najmanje 15 (petnaest) u enika (ako razred ima više od jednog odjeljenja), a ukoliko razred ima samo jedno odjeljenje, onda je potrebno da se za predmet, kurs ili djelatnost izjasni polovina odjeljenja, na na in kako bi se mogla organizovati izborna nastava.

Za izbornu nastavu, na osnovu zahtjeva zainteresovanih, odlu uju stru ni organi škole u saradnji sa Regionalnom kancelarijom za obrazovanje prije po etka školske godine. Za na in izjašnjavanja u enika, roditelja ili drugih zainteresovanih i vrijeme kada e oni ovo obaviti, odlu uju organi škole, ali svakako itava procedura treba da se završi prije po etka školske godine.

Planovi i programi za izbornu nastavu izra uje škola u saradnji sa Regionalnom kancelarijom za obrazovanje i sa stru njacima odgovaraju ih oblasti iz zajednice (ako ima takvih).

Izborna nastava, kada se prihvati od stru nih organa škole, ima status redovne nastave, sa jedinim izuzetkom da e se izborna nastava vrednovati (ocjenjivati) opisnom ocjenom (ne negativnom).

---

## **BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST**

---

**(4. godina sedmično, 128. učenja)**

---

### **UVOD**

Nastavni sadržaji **Plana i programa bosanskog jezika za XIII (trinaesti) razred srednje škole sucesivni je nastavak ranijih sadržaja**, njihovo proširivanje i produbljivanje sa ciljem usvajanja novih znanja od strane učenika u procesu afirmacije njihove govorne i pismene kulture. Književno-jezičko obrazovanje u enika primarno je u kontekstu ostalih obrazovnih standarda. Ono im omogućuje da pravilno i kvalitetno razumiju i usvajaju znanja iz svih naučnih oblasti, da razvijaju svoje intelektualne i kreativne sposobnosti, da svoja književno-jezička znanja primjenjuju u praksi **metodama naučnosti i operativnosti** adekvatno se služe i naučnom terminologijom i tehničkom leksičkom semiotikom.

**Nastava i nastavni sadržaji bosanskoga jezika i književnosti** osobita su konstituanta nacionalnog identiteta svih Bošnjaka u savremenim evropskim, i svjetskim, društvenim okvirima, a u ovom nacionalno-evolutivnom diskursu i Bošnjaka Kosova kao najznačajniji afirmativ u njihovoj istorijskoj dijahroniji i sinhroniji.

**Bosanski književni jezik, sa lokalnim govornim specifičnostima na Kosovu**, u okvirima svoje **dijalektološke mape**, dobija novi kreativni karakter u opštoj, i integralnoj, sociolinguističkoj funkcionalnosti, pa i u obrazovanju kao vidu komunikacije i lingvističke kulture.

**Nastava bosanskog jezika i književnosti**, sem obrazovno-naučne uloge, ima i osobitu društvenu funkciju – formiranje humane, duhovne i radno osposobljene ljudstva u enika, odnosno ovjeka visoke etičke i kreativne kulture, kvalitetnog znanja i pravilnog mišljenja, spremnog da u skladu sa ovim principima bude aktivni faktor progresa u savremenoj društvenoj zajednici.

**Nastavni plan i program za predmet Bosanski jezik i književnost uspostavljen je po funkcionalnim principima (kontinuitet, korelacija, integracija, vertikalno-spiralni tok).** U programskim sadržajima središnje mjesto zauzimaju jezik i književnost Bošnjaka, u kontekstu izuavanja književno-jezi ke tradicije evropskih naroda (njihovih vrhunskih dostignu a, književnih pojava, refleksa i procesa). U kontekstu historijskog razvoja književnosti prezentirani su najzna ajniji predstavnici bošnja ke i evropske, odnosno svjetske, književnosti. Nastavni sadržaji iz oblasti teorije književnosti i stilistike obra uju se sukcesivno, u toku interpretacije i analize književnih djela – njihovih estetskih, književno-historijskih, društvenih i jezi ko-stilskih specifi nosti. U pristupu književnoumjetni kom tekstu, u skladu sa pedagoško-psihološkim zahtjevima, posve uje se posebna pažnja kreativnom uvo enju u enika u **tehnike interpretacije** i njihovom sposobljavanju da razumiju književnoumjetni ke pojave.

**Nastavnikove informacije** su od osobitog zna aja. One moraju biti potpune, sadržajne, konkretne i prilago ene toku i tipu asa. Obavezan je rad na odgovaraju im odabranim primjerima iz književnih djela (rad na tekstu).

Djela koja su predvi ena za **doma u lektiru interpretiraju se po istoj metodologiji kao djela iz obaveznih nastavnih sadržaja**, na osnovu prethodnog itanja i priprema u enika za samoradnju. Izbor djela za interpretaciju, iz korpusa predvi enog za lektiru, mogu da vrše sami u enici, uz konsultacije i planiranje sa nastavnikom. **Interpretacija djela, kao i diskusija** u vezi sa njom, može biti individualna i u grupama – razvrstana po temama ili drugim književnoumjetni kim kriterijima.

U prou avanju jezika i jezi kih sadržaja (**jezika u upotrebi – komunikacija i jezika u književnom djelu** – umjetni ka funkcija jezika) posebna se pažnja posve uje sposobljavanju u enika da razumiju fonološke, morfološke, leksi ke, sintaksi ke i stilske karakteristike, me ukategorijiske distinkcije, tvorbene modele i mogu nosti, leksi ku i sintaksi ku metaforiku, stilogenu distribuciju, jezi ku polifoniju i slikovnost, me ukategorijsku i unutarkategorijsku fleksiju i jezi ku kreaciju, kao i distiktivne i umjetni ki funkcionalne odnose izme u narodnog i standardnog jezika odnosno njihove norme.

Za uspješnu obradu nastavnih sadržaja iz predmeta **Bosanski jezik i književnost najproduktivniji je postupak rad na tekstu književnog djela, prilaženje djelu sa estetsko-umjetni kog i stilsko-jezi kog aspekta**, a u ovom diskursu i **osposobljavanje u enika za samoradnju i stvarala ke navike**. Ostvarivanjem ovih principa, itanjem djela i pri-

premom za asove, uz asistenciju nastavnika, u enik sti e pravilnu i kompletetu sliku o piscu i vremenu nastanka književnog djela, o književnim i društvenim obilježjima i stilovima, o književnoj periodizaciji i njenim kriterijima, kao i o **sociolingvisti kim spoznajama i humanisti - kim vrijednostima bosanskog jezika i književnosti u kontekstu svjetske književne i jezi ke zajednice.**

Ovaj nastavni Plan i program obuhvata književno-jezik stvaralaštvo Bošnjaka Bosne i Hercegovine, Sandžaka, Kosova, kao i onih u dijasporama, **jer je bošnja ki književno-jezi ki krug jedinstven.**

Nastavni **Plan i program Bosanski jezik i književnost za XIII razred srednje škole**, sem sadržaja iz književno-jezik kulture Bošnjaka, iz perioda s kraja XIX vijeka do Prvog svjetskog rata, kao i perioda izme u dva svjetska rata, obuhvata i književne vrijednosti srodnih južnoslovenskih naroda i književne vrijednosti drugih naroda u okruženju, te i vrhunske vrijednosti iz oblasti **moderne svjetske književnosti**.

## OPŠTI CILJEVI

**Osnovni cilj nastave bosanskog jezika i književnosti u XIII** (trinaestom) **razredu**, kao i u prethodnim razredima, je sticanje odgovaraju ih i kvalitetnih znanja iz ove nau no-obrazovne oblasti, njihova praktično-kreativna primjena u procesu daljeg školovanja, u svakodnevnom životu i standardima savremenog društva i savremene tehnološke evolucije.

Tako e, **generalni cilj nastave bosanskog jezika i književnosti** je i nau noistraživa ko proširivanje i samopotvrivanje znánj sticanih u prethodnom školovanju i životnom iskustvu (onom izvan škole – u porodici i društvu).

U ovom kurikularnom kontekstu je i uklji ivanje u enika u evropske standarde i perspektive obrazovanja i **humane edukacije temeljene na principima deklaracija o ljudskim pravima**.

S obzirom da su bosanski jezik i književnost prirodni i historijski afirmativ nacionalnog identiteta Bošnjaka, isto onoliko koliko su i drugi jezici i njihove literature u svijetu za ostale nacionalne kulture, to oni u ovom diskursu ine generalnu civilizacijsku tekovinu sinkretizovanu u multikulturalnim aspektima. U ovom kontekstu, Nastavni plan i program bosanskog jezika i književnosti imaju, kao opšti cilj, **osmišljavanje uzajamnosti književno-jezik kih kultura svih nacionalnih**

**zajednica na Kosovu i u svijetu**, a izu avanjem njihovih kulturoloških dostignu a i vrijednosti i uvažavanje tradicije i duhovne nadgradnje svjetske zajednice naroda.

## **POSEBNI CILJEVI**

**Nastavni plan i program bosanskog jezika i književnosti za XIII razred, sem opštih ima i posebne ciljeve (objektive):**

- 1.** Ovladavanje sintaksi kom analizom bosanskog jezika (u umjetni kim, znanstvenim i drugim tekstovima, kao i u govornom – usmenom diskursu).
  - 2.** Ospoznavanje u enika da razumiju funkciju sintaksi kih jedinica u tekstu, da prepoznaju vrste nezavisnih i zavisnih re enica i njihovu stilogenu semiotiku u umjetni kom tekstu.
  - 3.** Primjenjivanje ste enih znanja iz sintakse u pisanoj i govornoj kreaciji.
  - 4.** Nastavljanje sa ovladavanjem raznih tipova tekstova (ovo enje u kreativno raspravljanje). Ospoznavanje u enika da vode pravilnu kulturu dijaloga, usmene i pisane rasprave, prvenstveno u kontekstu umjetni kog eseja, diskusije, pisanja svih vrsta školskih zadataka i drugih oblika pisane i gorone kreacije.
  - 5.** Prou avanje bosankohercegova ke (bošnja ke) književnosti iz austrougarskog perioda.
  - 6.** Prou avanje bosankohercegova ke (bošnja ke) književnosti od 1918. do 1945. godine (književni preporod, bosanski jezik u umjetni koj komunikaciji i njegov društveni status).
- U ovom kontekstu, kao objektiv, stoji i izu avanje književnih vrijednosti susjednih naroda i vrhunskih književnih djela iz kruga svjetske baštine.
- 7.** Sagledavanje i razumijevanje stilskih tokova **moderne književnosti** u svjetskim i južnoslovenskim okvirima (književni pravci, glavni predstavnici).
  - 8.** Ospoznavanje u enika za samostalan pristup književnom djelu (analiti ki pristup na principima teorije književnosti). U enici se ospozjavaju da **samostalno itaju i tuma e umjetni ka književna djela** i da razvijaju sopstvene kreativne sposobnosti.

**9.** Afirmacija jezika i književne kulture i tradicije Bošnjaka Sandžaka i Kosova u okvirima bošnja kog nacionalno-kulturnog identiteta i njegove perspektive.

**10.** Prou avanje književnosti ima **višestruki zna aj: saznajni, estetski, stilsko-jezi ki, kreativni**, i dr.

**11.** Prou avanje **književno-teorijskih pojmove i stilsko-jezi kih aspekata književnosti** ima za cilj osposobljavanje u enika da razumiju vrijednosti književnih djela i njihov zna aj za svjetsku kulturu.

**12.** **Obrada djela** iz oblasti predvi ene **lektire** ima za cilj da kod u enika **razvija smisao za samostalan rad**, za itanje i kreaciju u vanškolskom vremenu, produbljivanje i proširivanje znanja sticanih tokom nastave, pisanje eseja i drugih analiti kih oblika kreativnog karaktera, **razvijanje kulture govora, slušanja i književno-jezi ke interpretacije**.

**13.** Preko pisanih školskih i doma ih zadataka, i eseja (lektira), u enici se motivišu za samostalan rad i izbor književnih djela koja e itati i izu avati, stimulišu za istraživa ki rad u oblasti književnosti i jezika, kao i u oblasti sintaksostilistike na primjerima književnih djela i govorne komunikacije.

**14.** U kontekstu objektiva nastavnog **Plana i programa Bosanski jezik i književnost za XIII razred** je upu ivanje u enika u oblast **medijske kulture** (historijat i domeni filma u BiH) i u oblast **muzi ke kulture** (slušanje opera, gledanje baleta), kao i prezentacije književnih djela u sredstvima medijske komunikacije (**ekranizacija** dramskih djela, romana, i dr.). U ovom kontekstu je i pra enje savremene **književne periodike** ( asopisa), kao i pra enje **književne komunikacije preko interneta**.

## PLANIRANI SADRŽAJI – STRUKTURA SADRŽAJA

(4. asa sedmi no, 128. asova godišnje)

Kategorije	Potkategorije	Broj asova	Svega asova	%
<b>I Jezik</b>	Bosanski jezik u prošlosti i njegova standardizacija	20	35	
	Jezik u upotrebi (kultura izražavanja)	15		
<b>II Književnost i lektira</b>	Pristup književnom djelu	6	107	
	Savremena književnost u svijetu	20		
	Savremene južnoslovenske književnosti	12		
	Savremena bosanskohercegovačka književnost	40		
	Esej, književnokritička i književnoznanstvena proza	3		
	Lektira	8		
	Domači zadaci	8		
	Obnavljanje i utvrđivanje	10		
<b>III Medijska kultura</b>			6	
<b>Ukupno asova</b>		148	148	100

## OPERATIVNI CILJEVI NASTAVNIH SADRŽAJA

### 1. KATEGORIJA: JEZIK (35. asova)

Potkategorije	Sadržaj	Specifični objektivi	Očekivani rezultati	Međupredmetne veze
<b>I Bosanski</b>	Jezik kao društvena pojava	Prepostavka za postanak i razvoj jezika. Uloga društvene zajednice u postanku i razvoju jezika.	<b>Učenici treba da:</b> <b>Poznaju istorijski</b>	<i>Historija</i> <i>Geografija</i>

<b>jezik u prošlost i njegova standardizacija</b>	Tipologija jezika  Raslojavanje jezika	Korijeni raznovrsnosti jezika. Relacija: jezik – narod – nacija.  Materijalna sličnost i srodstvo među jezicima. <b>Morfološka tipologija jezika: analitički, sintetički i aglutinativni jezici.</b> <b>Geneološka tipologija jezika:</b> porodica jezika, grena jezika itd.  Teritorijalno i funkcionalno raslojavanje jezika. <b>Organski idiomi</b> kao vidovi teritorijalnog raslojavanja jezika. Varijante kao vidovi istog raslojavanja njegove standardizirane realizacije. Odnos između standardnog jezika i varijante.	razvitak bosanskog jezika, njegovu autohtonost, evoluciju narodne komponente i njegov književni standard, da u praksi primjenjuju njegovu logiku i lingvističke vrijednosti.	Sociologija
	Naš jezik u prošlosti	Korijeni našeg jezika – slovenska jezika kao zajednica (grana jezika). Staroslovenski jezik kao zajednički književni jezik svih Slovena.  Iričko i Metodije i prva pisma za naš jezik. Raslojavanje slovenske jezike u zajednice. <b>Organski idiomi</b> Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca kao konstituenti jednog jezika u klasifikaciji jezika (sa posebnim osvrtom na osobenosti govora Bošnjaka – bosanskog jezika). <b>Organski idiomi kao književni jezici i njihova nominacija:</b> bosanski jezik, srpski jezik, hrvatski jezik, crnogorski jezik.		
	Pisma, dometi i predstavnici bosanskog jezika	Prestiž štokavskog narječja nad ostalim organskim idiomima u funkciji književnog jezika. Povelja Kulina bana kao najstariji tekst pisani štokavskim narječjem.		

	<p>Stvaranje zajedni - kog književnog ili standardnog jezika</p> <p><b>Standardni bosanski</b>, hrvatski, srpski i crnogorski jezik i njihovo raslojavanje</p>	<p>Rad <b>Bartola Kašića</b> na prihvatanju štokavskog narječja kao osnovice književnog jezika. Doprinos Vuka Karadžića u utvrđivanju gramatičke i pravopisne norme književnog jezika Bošnjaka, Hrvata, Srba i Crnogoraca. <b>Stabilizacija književnojezične norme krajem 19. stoljeća</b> i uloga bosanskog jezika u tom procesu.</p> <p><b>Ljubušak, Jukić, Mandić</b>. Nominacija zajedničkog jezika. Sudbina naziva bosanski jezik.</p> <p>Specifičnost standardnog jezika – jezik etnici naroda i etničke sociokultурне zajednice. Priroda norme. Tendencija na unificiranju norme tokom stoljeća. <b>Raslojavanje na varijante</b>: hrvatsku, srpsku, bosanskohercegovačku i crnogorsku (regionalno) ili hrvatsku, srpsku, bošnjačku i crnogorsku (nacionalno). Varijante kao standardno-jezičke realizacije.</p>		
	Bosansko-hercegovačka varijanta i bosanski jezik	Osnove karakteristike bosansko-hercegovačke varijante, konjunktivni karakter, norme, razvijena sinonimija kao obilježje specifičnosti etničke nacionalna korpusa, ocrtavanje etniju nacionalnih izbora leksičkih potencijala zasnovanih na kulturnim i nacionalnim tradicijama, terminološko pokrivanje nacionalnih izbora – bosanski jezik, srpski jezik, hrvatski jezik, crnogorski jezik (odnosno: bosanski,		

		<p>hrvatski, srpski – u Bosni i Hercegovini). Osobenosti bosanskog jezika kao nacionalne varijante Bošnjaka. Govori Bošnjaka Kosova kao komponenta dijalektološke mape bosanskog jezika.</p>		
	<p>Funkcionalni stilovi standardnog jezika  T e k s t  Govorni inovi</p>	<p>Književnoumjetni ki stil i njegove karakteristike, nau ni stil i njegove karakteristike, publicisti ki stil i njegove karakteristike, administrativno-pravni stil i njegove karakteristike, razgovorni stil i njegove karakteristike.</p> <p>Osnove karakteristike teksta, definicija teksta, strukture teksta, vrste tekstova.</p> <p>Struktura, klasifikacija i tipovi govornih inova. Opis govornih inova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) govorni inovi koji se odnose na sagovornike – saopštavanje, odbijanje, zahvaljivanje, izvinjavanje i dr.;</li> <li>b) govorni inovi koji zahtijevaju akciju govornika – obe anje i sl.;</li> <li>c) govorni inovi koji zahtijevaju akciju sagovornika – molba, nare enje, zabrana, savjet, grdnja, pitanje i dr.;</li> <li>d) govorni inovi koji zahtijevaju akciju i govornika i sagovornika – ponuda, ucjena, prijetnja;</li> <li>e) ostali govorni inovi.</li> </ul>		

<b>II Jezik u upotrebi (kulturna izražava- nja)</b>	Komunikativne situacije	Komunikativna aktivnost u različitim situacijama ( <b>kontekst, mreža, modeli</b> ). Dijaloške i monološke situacije ( <b>lingvističke komponente u dijalogu i monologu društvenog, kulturnog i znanstvenog sadržaja</b> ). Situacije kao ceremonije i situacije koje služe za izgradnju estetskih inova ( <b>verbalni procesi</b> u različitim inovima).		
	Diskusije	Iznošenje različitih mišljenja o nekom predmetu, smetnje u sporazumijevanju, utvrđivanje istine.		
	Polemika	injenice za naknadno tumačenje i objašnjenje, primjedbe o vrijednosti injenica na kojima se zasniva dokaz: način oblikovanja. Vrste, opis, injenice.		
	Komentari	Knjiga – dijelovi knjige: naslov, predgovor, uvod, razrada, zaključak, <b>bibliografija, rezime</b> (sažetak), <b>indeks</b> (imena i pojmovi), dodatak ( <b>apendiks</b> ), podnožje ( <b>fusnota</b> ), napomene, sadržaj.		
	Izvori informisanja	Procesi izrade <b>teze</b> : prikupljanje dokumentacije, sistematizacija i raspoređivanje građe (bilježaka), izrada plana, oblikovanje.		
	Provjera pismenosti u četnika	<b>etiri školska pismena zadatka</b> (jedan za pripremu, jedan za izradu i jedan za ispravku zadataka).		

## 2. KATEGORIJA: KNJIŽEVNOST I LEKTIRA (107 asova)

Potkategorije	Sadržaj	Specifični objektivi	O ekivani rezultati	Međupredmetne veze
<b>I</b> <b>Pristup književnom djelu</b>  <b>II</b> <b>Savremena književnost u svijetu</b>	<p>Nauka (znanost) o književnosti</p> <p>Savremena književnost u svijetu (opšti pregled)</p>	<p><b>Metodologija</b> proučavanja književnosti. <b>Postmodernistički pristup</b> književnosti. <b>Formalna metoda</b>. <b>Teorija recepcije</b>. <b>Nova kritika</b> u Engleskoj i Americi. <b>Metoda interpretacije</b>. Utjecaji <b>fenomenologije</b> i <b>egzistencijalizma</b>. <b>Strukturalizam</b>. <b>Osnovne tendencije</b>, tematska usmjerenost i forma izražavanja. Pomjeranje težišta na egzistencijalnu problematiku savremenog ovjeka i <b>otu enost</b> kao njegova bitna značajka. <b>Vitalnost realističke orientacije</b> i <b>radikalizam objektivizacije</b>. <b>Neutralizacija evropocentrizma</b> i značaj svjetske književnosti u cjelini.</p>	<p><b>Učenici treba da:</b>  <b>Poznaju</b> metode, principe i objektive umjetničke analize književnih djela u kontekstu stilskih pravaca i vrijednosti.  <b>Poznaju</b> glavne predstavnike savremene svjetske književnosti (znamenita djela, njihove umjetničke vrijednosti i funkciju).</p>	<i>Filozofija</i> <i>Stilistika</i> <i>Teorija</i> <i>književnosti</i> <i>Likovna kultura</i> <i>Muzička kultura</i> <i>Historija</i> <i>Sociologija</i> <i>Likovna kultura</i> <i>Muzička kultura</i>
	<b>R. Hesse</b> (Stepski vuk) <b>Tolstoj</b> (Ana Karenjina) <b>T. Man</b> (arobni brije)			

	<b>A. Kami</b> (Stranac) <b>Markes</b> (Sto godina samo e) <b>Jašar Kemal</b> (Pobunjenik sa Torosa) <b>Borhes</b> (Alef) <b>Šalić</b> (Prije sa Kolime)			
<b>III Savremene južnoslovenske književnosti</b>	Savremene južnoslovenske književnosti (opšti pregled)  <b>I. Andrić</b> (Most na Žepi; Razgovor sa Gojom) <b>D. Kiš</b> (Cas anatomije; Grobnica za Borisa Davidovića) <b>Mirko Kovač</b> (Ruganje dušom) <b>R. Marinković</b> (Ruke) <b>V. Parun</b> (Ti koja imaš nevinije ruke; Da si blizu; Usnuli mladići; Djevi anstvo) <b>Slavko Mihalić</b> (Put u nepostojanje – zbirka) <b>Vitomil Zupan</b> (Levitani) <b>Jaša Zlobec</b> (izbor iz poezije)	Pojava novih težnji. Borba za slobodu književnog stvaranja.  <b>Znaju</b> Krležinog referata sa ljubljanskog kongresa pisaca. Sukob "realista" i "modernista". Promjena težišta na estetičku i egzistencijalnu problematiku u literaturi inspirisanoj ratom. <b>Složenost strukture i traganje za novim izrazom.</b> Glavni predstavnici u nacionalnim književnostima.	<b>Poznaju</b> glavne predstavnike savremene južnoslovenske književnosti (obrada njihovih važnijih djela).	
<b>IV Savremena bosansko-hercegovačka književnost (opšti pregled)</b>	Savremena bosansko-hercegovačka književnost (opšti pregled)	Književnost naroda Bosne i Hercegovine. Književnost poslijeratnog perioda. <b>Književnost</b>	<b>Poznaju</b> razvitak savremene bosansko-	

<b>sko-her- cegova ka književ- nost</b>	<p><b>S. Kulenovi</b> (Soneti; Ponornica; Pripovijet-ke – po izboru)</p> <p><b>M. Dizdar</b> (Kameni spava )</p> <p><b>I. Sarajli</b> (Mala no na muzika)</p> <p><b>M. Selimovi</b> (Derviš i smrt; Tvrava)</p> <p><b>. Sijari</b> (Bihorci; Bunar; dvije pjesme po izboru)</p> <p><b>D. Suši</b> (Pobuna)</p> <p><b>N. Ibrišimovi</b> (Ugursuz; Knjiga Adema Kahrimana)</p> <p><b>A. Sidran</b> (Sarajevski tabut)</p>	<p><b>socijalisti kog realizma.</b> Estetička dimenzija književnog stvaranja i <b>filozofija egzistencijalizma</b> od sredine pedesetih do kraja šezdesetih godina.</p> <p><b>Novi verizam i strukturalizam.</b></p>	<p>hercegova ke književnosti, <b>poznaju</b> važna djela glavnih predstavnika, <b>interpretiraju</b> i <b>uo avaju</b> historijske i umjetničke vrijednosti, <b>razumiju</b> i <b>usvajaju</b> stilsko-jezičku ljestvu bosanskog jezika primjenjenu u umjetničkom djelu.</p>	
	<p><b>Alija Isakovi</b> (Hasanaginica; Jednom; Taj ovjek)</p> <p><b>T. Kulenovi</b> (Mehanika fluida)</p> <p><b>I. Horozovi</b> (Talhe ili šedrvanski vrt)</p> <p><b>H. Bašić</b> (Tu je gnijezdo)</p> <p><b>Dž. Karahasan</b> (Isto ni divan)</p> <p><b>J. Musabegovi</b> (Skretnice)</p> <p><b>B. Šopi</b> (Bašta sljezove boje)</p> <p><b>R. Trifković</b> (Pripovijetke – po izboru)</p>			

	<p><b>N. Radanovi</b> (Vremena – izbor iz zbirke)</p> <p><b>M. Vešovi</b> (Sijermini sinovi)</p> <p><b>V. Koroman</b> (Pjesme; Voda i žulj; O svijetu; Doba jedne pahuljice; Do i e vrijeme)</p> <p><b>A. Vuleti</b> (Gramatika uma ili progostvo)</p> <p><b>V. Luki</b> (Hodnici svjetlog praha)</p> <p><b>I. Lovrenovi</b> (Putovanje I. F. Juki a)</p> <p><b>I. Kordi</b> (Veranda prema moru – po izboru)</p>			
<b>V Esej, književno-kritika i književno-znanstvena proza</b>  <b>VI Lektira</b>	<p>Esej, književnokritička i književnoznanstvena proza (opšti pregled)</p> <p><b>T. Man</b> (arobni brijege)</p> <p><b>Tolstoj</b> (Ana Karenjina)</p> <p><b>A. Kami</b> (Stranac)</p> <p><b>Markes</b> (Sto godina samo e)</p>	<p>Obilježja. Glavni predstavnici i njihova djela (M. Kombol, I. Frangeš, I. Fohrt, V. Pavletić, M. Popović, M. Bogdanović, M. Begić, M. Rizvić, K. Prohić).</p>	<p><b>Znaju</b> šta je esej, koja je njegova funkcija, koji su najvažniji pisci eseja; ali i da sami <b>napišu</b> esej o nekom piscu.</p>	<i>Teorija književnosti</i> <i>Stilistika</i> <i>Filozofija</i> <i>Sociologija</i> <i>Historija</i> <i>Sociologija</i> <i>Filozofija</i>

### 3. KATEGORIJA: MEDIJSKA KULTURA (6 asova)

Potkategorije	Sadržaj	Specifi ni objektivi	O ekivani rezultati	Me u-predmetna veza
<b>I Savremeno pozorište i moderna drama</b>	Karakteristike savremenog pozorišta i dramske komunikacije	Specifi nosti i tehnološke mogu nosti savremenog pozorišta, njegova društvena uloga, vidovi distribucije drame.	<b>U enici treba da:</b> <b>Razumiju</b> ulogu savremenog pozorišta i mogu nosti dramske kreacije.	<i>Sociologija pozorišta i druga relevantna literatura</i>
<b>II Kultura novinarstva kao medija</b>	Novinarska stilistika i zna aj njene primjene	Kultura i objektivnost novinarskih tekstova, pravopisne specifi nosti i jezi ka norma.	<b>Poznaju</b> prava, objektivnost i zna aj novinskih medija.	Novinarska stilistika Književnost Pravopis bosanskog jezika
<b>III Elektronski mediji i njihova primjena</b>	Kompjuterski programi Internet Koriš enje e-mail adresara	Kompjuterski programi i njihova primjena u u enju, koriš enje rije nika kompjuterske tehnologije, kompjuterski simboli i pravopisne specifi nosti; otvaranje i snimanje Web strana; studiranje (u enje) putem interneta; pravljenje i koriš enje e-mail adresara.	<b>Znaju</b> primjenu i zna aj elektronskih medija u proširivanju obrazovnih resursa.	<i>Predmeti i priru nici iz oblasti electronske tehnologije i komunikacija</i>

## **ME UPREDMETNI I ME UPROGRAMSKI PRISTUPI**

Nastavni sadržaji predmeta **Bosanski jezik i književnost za XIII razred**, kao u prethodnim razredima, povezuje se sa programskim sadržajima drugih predmeta, prvenstveno sa onima koji su mu srodni po tematiki i ciljevima (vrste umjetnosti, društvene nauke, oblici medijske kulture i informatike, matematička poetika i lingvistika, kao i sve druge naučne oblasti kojima je jezik izražajno sredstvo).

Ova korelacija je od osobitog značaja za aspekt produbljivanja i proširivanja u enim znanju sticanim na asovima jezika i književnosti i vannastavnim procesima tokom života. Osobito su ove korelacije značajne za usavršavanje **vještina i tipova itanja i govorenja** (izražajno itanje, itanje umjetnih značajkih tekstova, vidovi govora i govorni tempo), zatim za **afirmaciju kulture pisanja i slušanja**, kao i za druge oblike pisane, govorne i tehnološke (informatičke) komunikacije.

**Me upredmetne i me uprogramske veze** mogu biti uspostavljene između nastavnih sadržaja predmeta **Bosanski jezik i književnost** i nastavnih sadržaja sljedećih predmeta:

- **Historija** (sadržaji o jeziku – njegovom porijeklu i rasprostranjenosti, **istorijsko-dijalektološke mape, govorne izoglose i aree**, pojava književnih pravaca stilističkih kostrukturalnih metoda u kontekstu društvenohistorijskih zbivanja, slike i tematika društvenih odnosa u umjetničkom djelu, historijskih likova, **književnost kao umjetnička historija društva**);
- **Geografija** (geografsko-dijalektološke karte, izoglose u kontekstu geografske mape, društvena sredina u umjetničkom djelu i geografski prostor, geografska regija kao objekat u književnom djelu);
- **Umjetnost** (slikarstvo, vajarstvo, muzika – odnosi između umjetnosti i stvaranja sredstvima jezika, boje, zvuka, građevinskog materijala, alternativna umjetnostica sredstva izražavanja, pojava i sinkreti umjetnih značajkih pravaca, analoške komponente u društvenohistorijskim slikama umjetnih značajkih djela, umjetnostica terminologija u pristupu i analizi svakog umjetnog značajka djela, funkcije umjetnih značajaka djela);
- **Ostali predmeti** (korelativni odnosi moguće su i sa ostalim predmetima i njihovim nastavnim sadržajima – u realizaciji i primjeni jezika i normi i pravopisa, u semiotici jezika i dijagnostikacija, u kulturi **itanja, govorenja, pisanja i slušanja**);

- **Korelativni odnosi** se uspostavljaju između jezika i književnosti i sredstava medijske kulture (televizija, radio, internet, pozorište, film, medijska periodika);
- **Nastavnici jezika i književnosti** i nastavnici drugih predmeta treba da uspostavljaju korelaciju među nastavnim sadržajima koji su predviđeni operativnim ciljevima, kao i sve druge oblike među programske saradnje tokom cijele školske godine.

## METODOLOŠKA UPUTSTVA

**Nastava bosanskog jezika i književnosti može se uspješno realizovati upotrebljajući (primjenom) više nastavnih metoda u procesu obrazovanja.** Radna praksa je pokazala da su dobri rezultati i dostignuti postizani primjenom različitih nastavnih metoda, gdje svaka ima svoju specifičnu funkciju i kreativnu vrijednost.

Tokom nastavnog procesa u enicima treba prezentirati one sadržajne jezičko-literarne vrijednosti koje će imati potrebne za dalje nivoje školovanja, za sticanje opštete kulture i znanja u životu.

Kao posebna metodološka aktivnost nastavnika je da u enike motiviše da sami rasu uju i donose zaključke pri obradi nastavnih jedinica u kontekstu širih programskih sadržaja.

**Nastavnik treba da upozna i uvažava pedagoško-psihološke sposobnosti u enika i da u radnom procesu upotrebljava odgovarajuće didaktičke metode i princip.** Osobito je značajna **didaktička formula** da je **u enik uvijek u centru obrazovno-radne kreacije**, koju nastavnici i ostali pedagoški radnici uspostavljaju primjenjujući i afirmisane metodološke standarde. Tok jezičko-literarne didaktičke komunikacije treba da ima metodički smjer: **nastavnik – tekst – u enik ili u enik – tekst – nastavnik**. U metodičko-kreativnom kontekstu je i individualna komunikacija: **u enik – tekst**. Tako je produktivna i posredna i neposredna komunikacija: **izvor, prenosilac, kanal, primalac – cilj**.

Sem opštih metoda, savremena nastava jezika i književnosti ima i svoje posebne metode. Od mnogih metoda koje se mogu primjenjivati u nastavi bosanskog jezika i književnosti, primjenljive su sljedeće:

- metoda **itanja i rada na tekstu (tekst-metoda)**;
- metoda **razgovora (dijaloška)**;
- metoda **izlaganja i objašnjavanja (monološka)**;
- metoda **praktičnog rada** (metoda naučnog istraživanja: oblast jezika // dijalektologija, prozodijskih osobina lokalnih govora, sakupljanje

nje raznih oblika usmene književnosti, rad na sredstvima medijske tehnologije – spiker, reporter, urednik, lektor, koreograf, glumac, recitator, organizator kulturnih sve anosti);

- **metoda interaktivnog u enja** (simultani kompjuterski CD-programi, internet, auditivna i vizuelna tehnologija, film, pozorište);
- **metoda individualnog rada u enika** (u enje, istraživanje, prezentiranje individualne poetsko-jezi ke kreacije);
- **metoda rada u grupama** (u enje, timsko istraživanje, timsko prezentiranje istraživa kih rezultata, kultura diskusije i dijaloga);
- **kombinovana metoda** (itanje teksta, razgovor o tekstu, objašnjenje i pokazivanje).

**Resurs nastavnih metoda** u savremenim pedagoško-obrazovnim standardima pruža mogu nosti za širi izbor i primjenu novijih i savremenijih metodoloških varijanata. U realizaciji operativnih sadržaja nastavnik e primjenjivati najproduktivnije metode kojima se stvaraju uslovi za postizanje dostignu a najvišeg stepena.

### **Oblici (forme) rada**

Sem ovdje izloženih metoda, u nastavi bosanskog jezika i književnosti mogu se primjenjivati i **razni oblici rada**, kao što su:

- **individualni rad u enika** (formiranje navika za samostalni rad);
- **rad u grupama** (timski rad) i saradnja me u grupama (rad na široj temi ili književno-jezi kom projektu);
- **rad u parovima i saradnja me u parovima (tandem rad);**
- **rad sa svim u enicima** (itanje, slušanje, govor, pisanje);
- **diferencirani rad** (dopunski i dodatni);
- **specijalni rad sa u enicima posebnih potreba** (manja ošte enja vida, sluha, manje govorne smetnje);
- **debatne forme rada** (tribine, okrugli stolovi, rasprave, diskusije, takmi enja u vještini govora, afirmacija demokratije sa konkretnim primjerima;
- **nau no-istraživa ke forme rada** (tematika, kompozicija, sadržaj, citati i fusnote, **razlika izme u rezimea i recenzije**).
- **medijske forme rada** (TV i radio spiker, konferansije, fotoreporter,  
izvještava -dopisnik, sportski izvješta , telefonski razgovor, itanje internet-tekstova);

- **u enje putem raznih igara** (kviz, recitali kao kolektivne igre, vještine glume kroz igru, imitacije i komi ne scenske sekvence, u enje na izletima – skupljanje **bionimske leksike**, sportske igre).

Svaka **didakti ka inovacija i inicijativa** u nastavnom procesu su korisne, osvježavaju e i privla ne za u enike, koje nastavnik treba da upu uje na kontinuitet i aktivnosti u u ionici, školi i van škole – **da itaju, zapisuju, prikupljaju i sistematizuju leksiku, da opažaju i upoznaju sredinu u kojoj žive, da misle na nezavisan na in i da argumentovano afirmišu svoja mišljenja.**

Poznati **didakti ki principi** moraju biti cilj svakog oblika nastavne prakse i postizanja dostignu a predvi enih ovim planom i programom.

### **Radna i nastavna sredstva**

Sem tradicionalnih nastavnih izvora (**udžbenici iz oblasti jezika i književnosti, djela pisaca** koja se obra uju ili njihovi fragmenti), u nastavi na bosanskom jeziku i književnosti, za uspješnu realizaciju programskih sadržaja, kao nastavno sredstvo primjenjuje se **i druga odgovaraju aliteratura** (esje, recenzije, bibliografski podaci, studije nau nog karaktera, lingvisti ko-dijalektološki zbornici, razni tipovi rje nika, almanasi, antologije, razni književno-jezi ki asopisi, i dr.).

U enike treba navikavati da se služe odgovaraju im knjigama i literaturom u školskim bibliotekama i itaonicama, kao i u onim vanškolskim, gdje su im na raspolaganju razna literarno-jezi ka sredstva.

**Kompjuteri, komunikatori** (direktna veza u enik – ure aj), specijalni elektronski komunikativni ure aji, elektronske u ionice, kombinacija grafskopa i respondera, kao i sva druga (savremena) sredstva, kojima škola raspolaže, mogu se koristiti u nastavi bosanskog jezika i književnosti.

U okviru nastave bosanskog jezika i književnosti potrebno je formirati odgovaraju e nau no-literarne sekcije, kao što su: nau no-istraživa ka (oblast jezika, oblast usmene književnosti i drugih oblika književno-jezi kog folklora), literarna, dramska, recitatorska, novinarska, i sl.). Rad u ovim sekcijama u enicima pruža mogu nost da se koriste odgovaraju im sredstvima i da produbljuju i proširuju svoja znanja i vještine koje žele da ostvaruju u daljem životu (bavljenje glumom, režijom, žurnalistikom, medijskom komunikacijom, nau no-istraživa - kim radom, pjesništvom, prevodilaštvom, menadžmentom u oblasti kulture, filmskom kulturom i tehnologijom).

**Lektira**, kao nastavno sredstvo, može se realizovati i proširivati na vannastavnom nivou, u okviru literarno-jezičkih i naučno-istraživačkih sekcija relevantnih za kvalitetno i kompletno izučavanje jezika i književnosti. Knjiga, kao lektira i pomoćna literatura, primarno je nastavno sredstvo.

Preporučuje se da nastavnik upotrebljava više dinamičkih sredstava koja omogućavaju razumijevanje i usvajanje nastavnih sadržaja.

## **ORIJENTACIJA ZA SAMOSTALAN RAD**

Kroz sve oblike nastave učenike treba usmjeravati i osposobljavati za samostalan rad, koji se može odvijati u svim formama izvođenja nastave jezika i književnosti, primjenom različitih nastavnih metoda i upotrebljovanjem relevantnih nastavnih sredstava.

**Samostalan rad u enika** može se izvoditi u grupama, u parovima i individualno. Nastavnik je upotrijebiti onaj oblik koji je najproduktivniji u realizaciji određene nastavne jedinice. Razvijanje stalnih navika za temeljiti samostalan rad jedan je od glavnih ciljeva obrazovno-vaspitnog procesa nastave bosanskog jezika i književnosti – za profesionalnu orientaciju u enika, za razvijanje njihove imaginacije i radne kreativnosti, za razvijanje sposobnosti za planiranje i organizaciju rada, za uspješno rješavanje radnih zadataka, za razvijanje etičkih vrijednosti za samovrednovanje, kao i za sticanje kreativne radne sociokulture i postizanje dostignuća a najvišeg stepena usvojenosti.

Nastavnik bosanskog jezika i književnosti, u okvirima realizacije nastavnih sadržaja, spontano i sucesivno ostvaruje dinamičke standarde za samostalan rad u enika.

**Usmjeravanje u enika za samostalan rad doprinosi razvoju svestrane u enikove linosti.**

## **VREDNOVANJE**

### **Ciljevi vrednovanja**

**Vrednovanje napredovanja u enika u sticanju znanja** važan je dio nastave bosanskog jezika i književnosti. Vrednovanje stepena uspjeha u enika podstavlja njihovu kreativnost u procesu obrazovanja i afirmiše njihove etičke inicijative.

Pravilno vrednovanje uspjeha u enika u funkciji je dobre nastave i afirmacije demokratskih principa. Ono ima za cilj da kod u enika razvija smisao i volju za samoradnju i napredovanje, za proširivanje znanja i sticanje trajnih radnih navika u daljem procesu obrazovanja.

Tako e, cilj vrednovanja je u funkciji nastavnikovih saznanja o stepenu uspjeha u enika (koliko su u enici razumjeli i usvojili nastavne sadržaje, koliko su osposobljeni da u praksi primjenjuju ste ena znanja, do kojeg stepena su formirali kriti ko-kreativno mišljenje i misaone sposobnosti).

**Cilj vrednovanja** je i dijagnostifikacija stepena napredovanja u enika, rekomanda (preporuka) nastavnicima da pravilno planiraju programske sadržaje, motivisanost u enika za kreativnu strategiju u enja i postizanje standarda dosta a.

### **Vrste vrednovanja**

**Test u enikovih sposobnosti – na po etku školske godine;**

**Klasifikaciono vrednovanje** (putem upitnika, kontrolnih listi a, dosjea, pisanih izvještaja i drugih instrumenata vrednovanja);

**Dijagnostiko vrednovanje** – identifikacija poteško a sa kojima se suo avaju u enici i nastavnikovo posredovanje u njihovom prevazilaženju;

**Vrednovanje (test) na bazi kriterijuma i ciljeva;**

**Spolašnje vrednovanje** – identifikacija pozitivnih i (ili) negativnih strana u enika, vrednovanje ste enog znanja i napredovanja u enika;

**Formalno vrednovanje** – omogu ava u enicima da sami identifikuju svoje pozitivne i negativne strane, kao i da se angažuju u popravljanju eventualnih negativnih strana;

**Vrednovanje pismenosti u enika** – na bazi pisanih školskih i doma ih zadatka;

**Vrednovanje usmeno-književne recepcije – slušanje, itanje, kultura govorenja;**

**Praktično vrednovanje** – na primjeru prakti nog rada, realizacije projekta, istraživanja na terenu (nau no-istraživa ki rad);

**Vrednovanje medijske informisanosti i stru nosti recepcije informacija i sadržaja medijske kulture.**

## **Kriteriji vrednovanja**

U toku vrednovanja nastavnik treba da ima u vidu sadržaje programa i dostignu a predvi ena programom.

Za pravilno i uspješno vrednovanje u eni kih dostignu a potrebna je stru nost nastavnika, radna inicijativa, eti nost, instrumenti vrednovanja.

### **Osnovni elementi vrednovanja su:**

- stepen shvatanja nastavnih sadržaja od strane u enika;
- stepen posjedovanja radnih vještina u enika tokom edukativnog procesa;
- stepen socijalne i eti ke kulture u enika;
- stepen razvijenosti u enikovih sposobnosti;
- interesovanje u enika za sticanje znánj i za njihovo proširivanje;
- interesovanje u enika za samostalan rad;
- fleksibilno pranje relevantne literature;
- ispoljavanje nau nosti i literarno-jezi ke kreacije;
- individualna radna kultura u enika;
- stepen usvojenosti nastavnih sadržaja.

### **U enikova li nost i njegovo znanje uvijek su u centru ciljeva obrazovnih (edukativnih) dostignu a.**

Ono što u enik ne može da savlada ili ne razumije, nastavnik treba da mu pomogne i da mu omogu i da probleme, koji eventualno mogu da nastanu, samoinicijativno rješava.

## **Instrumenti vrednovanja**

Pri svakom vrednovanju, nastavnici i škola koriste se razli itim sredstvima i instrumentima vrednovanja. Za pravilno i uspješno vrednovanje nastavnici treba da izaberu i primjenjuju odgovaraju e **instrumente i sredstva mjerena**, kao što su:

- kontinuirano posmatranje (pranje) rada u enika;
- forme pismenog i usmenog izražavanja u enika;
- samovrednovanje u enika na primjerima (ili projektima) samostal-nog rada;
- upitnici i kontrolni listi i;
- radni dosije o stepenima usvojenosti nastavnih sadržaja;
- testovi dostignu a na bazi alternativnih pitanja i odgovora (odgo-vori sa više alternacija);
- finalni instrument na kraju nastavnog procesa kojim se utvr uju standardi i kriteriji stepena dostignu a.

## **Stepeni usvojenosti nastavnih sadržaja**

Na kraju nastavnog procesa (školske godine), dostignu a svakog u enika treba da budu vrednovana (izmjerena) utvr enim stepenom usvojenosti nastavnih sadržaja, i to:

- **odli an** (stepen najviše usvojenosti – 90%);
- **vrlo dobar** (stepen više usvojenosti – 80%);
- **dobar** (stepen srednje usvojenosti – 60%);
- **dovoljan** (stepen dovoljne usvojenosti – 40%);
- **nedovoljan** (stepen nedovoljne usvojenosti).

## **Oblici (vrste) testiranja**

Za svoja dostignu a u nastavnom procesu (za svoj uspjeh – znanje) u enik treba da dobije realnu ocjenu – da bude svestrano ocijenjen. Nastavnik treba da objektivno verifikuje u enikovo znanje, primjenjuju i sve oblike **evaluativnih** tehni kih postupaka vrednovanja (ocjenjivanja), a u ovom kontekstu i **odgovaraju e oblike testova**, kao što su:

- testovi sa alternativnim odgovorima;
- testovi sa kombinacijama (alternativna pitanja i odgovori);
- testovi sa više alternativa;
- testovi sa kratkim odgovorima i dopunama;
- testovi esejisti ke formulacije i strukture;
- testovi tipa **key words** (odre ivanje klju nih rije i teksta);
- testovi tipa **summary** (pisanje sažetaka nekog teksta ili djela);
- pismeni i usmeni ispit (testovi);
- posmatranje rada u enika (test rada);
- kumulativni test-dosije;
- sociometrijski test.

## **LITERATURA I DRUGI NASTAVNI IZVORI**

Kao **osnovni izvori** za uspješnu realizaciju nastave bosanskog jezika i književnosti preporu uju se sljede i udžbenici i literatura:

1. **S. Halilovi** – Bosanski jezik
2. **S. Halilovi** – Pravopis bosanskog jezika
3. **Dž. Jahić, S. Halilović, I. Palić** – Gramatika bosanskog jezika
4. **A. Isaković** – Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku

5. **Dž. Jahi** – Trilogija o bosanskom jeziku (Bošnja ki narod i njegov jezik, Bosanski jezik u 100 pitanja i 100 odgovora, Školski rje nik bosanskoga jezika)
6. **Dž. Jahi** – Jezik bosanskih muslimana
7. **Bratoljub Kljaji** – Rje nik stranih rije i
8. **P. Skok** – Etimologiski rje nik sh/hs jezika
9. **A. Džogovi** – Neke jezi ke osobine "Mevluda" Hafiza Saliha Gaševi a
10. **A. Džogovi** – Dijalektalne i zavi ajne govorne specifi nosti u epu "Ženidba Smajilagi Mehe" Avda Me edovi a
11. **A. Džogovi** – Jezi ke posebnosti kao konstituanta nacionalnog identiteta Bošnjaka Sandžaka
12. **A. Džogovi** – Abdagi ev epski junak i pripovjeda Vejsil
13. **A. Džogovi** – Jezik sandža ke alhamijado književnosti
14. **Muhsin Rizvi** – Bosna i njen jezik u izvanbosanskim znanstvenim djelima i književnohistorijskim izvorima
15. **A. Džogovi** – Poetika romana "Duvarine" Murata Balti a
16. **Hakija Zorani** – Prilog genezi Bošnjaka i narodni kontinuitet Sandžaka – dijela naroda Bosne i Hercegovine
17. **A. Isakovi** – Biserje (izbor iz književnosti)
18. **A Džogovi** - **Bijel behar** (antologija pjesama bošnja kih pisaca Kosova i Sandžaka)
24. **N. Doklje** – Iz narodne goranske proze
25. **N. Doklje** - Goranski narodni pesni
26. **M. Adžemi** – Poaenje
27. **Z. Azemovi** – Pamet je u narodu, Darovi
28. **H. Baši** – Može li biti što bit' ne može
29. **H. Baši** – Zeman kule po enaru gradi
30. **H. Baši** – San i pola života
31. **H. Isljami** – Jusuf i Džemilja
32. **A. Zalihi i N. Sadikovi** – Antologija savremene književnosti Bošnjaka iz Sandžaka
33. **Hafiz Salih Gaševi** – Mevlud
34. **Džemaludin Lati** – Srebreni ki inferno
35. **Džemaludin Lati** – Stil kur'anskog izraza

36. **100 najvećih djela svjetske književnosti** (antologija)
37. **Dr. Živković** – Teorija književnosti sa teorijom pismenosti
38. *Druga relevantna literatura (beletristica) predviđena programskim sadržajima Nastavnog plana i programa bosanskog jezika i književnosti za XII razred*
39. *Izvori medijske tehnologije* koristi se prema uslovima kojima raspolaže škola, kao i njena bliža društveno-tehnološka sredina.
40. Nastavnicima **preporučujemo** i sljedeće bošnjačke publikacije (*zbornike, asopise, revije, listove, Almanah, Rožajski zbornik, Tutinski zbornik, Novopazarski zbornik, Mak, Alem, ulistan, i dr.*).

# **ENGLISH LANGUAGE CURRICULUM**

**(3 hours per week, total 96)**

## **INTRODUCTION**

Learning is a complex process of discovery, collaboration, and inquiry facilitated by language. Composed of interrelated and rule governed symbol systems, language is a social and uniquely human way of representing, exploring, and communicating meaning. Language is an essential tool for forming interpersonal relationship, understanding social situations, extending experiences, and reflecting on thought and action. Language is the principal instrument of thought and the primary basis of all communication.

## **PHILOSOPHY**

The program for English language will emphasize the importance of experiencing language in context. Learners' background knowledge, skills and attitudes will be used as means of developing communicative abilities: interpreting, expressing and negotiating meaning through oral and written texts. As the learners develop communicative skills, they also increase their linguistic awareness and develop language learning skills and strategies.

In the English language program students will acquire various kinds of knowledge, skills and attitudes about:

- Interpreting, expressing and negotiating meaning (communication).
- Patterns of ideas, behaviours, manifestations, cultural artefacts and symbols (culture).
- Sounds, written symbols, vocabulary, grammar and discourse (language).

- Cognitive, socio-affective and meta-cognitive processes (general language education).

Learners will learn to communicate in English through the processes of ‘reception’, ‘comprehension’, ‘production’ and ‘negotiation’. **Reception** is receiving the information and decoding the message. **Comprehension** involves deriving meaning or significance from an oral or written text. **Production** is expressing meaning by creating oral and written texts to suit different participants, topics, purposes and reasons for communication. **Negotiation** is the *interaction process*: participants in the communication process must adjust to the needs and intentions of others. Integral to all three processes are the communicative intents or communicative functions, inquiring reporting, or describing and so on, which are developed in the experience / communication component. Students will also learn about the language and how to use it: the sound – symbol system, vocabulary, structures and discourse elements that are needed to convey ideas and enhance communication in an oral or written context.

## **AIMS**

Following the long-term aims of the English Language Curriculum, in order to communicate effectively and increase their cultural understanding, in grade thirteen learners should:

- Further develop, deepen and apply the four language skills, placing heavier importance on reading and writing skills;
- Deepen and broaden their linguistic and meta-linguistic knowledge as well as their language learning skills, working towards independent learning;
- Integrate English with other learning areas using the target language as a tool for real-life purposes and fulfilment of task;
- Develop respect and tolerance for cultural diversity by increasing their awareness related to the necessity for cooperation and collaboration in global issues;
- Become active participants in the learning process taking greater responsibility for their own learning and deepening their academic as well as their critical thinking skills;
- Become life-long learners by improving their capability to learn independently and monitor their own progress.

## The Scope of Grade Thirteen English Language Curriculum

<b>I COMMUNICATION</b> <b>Enable learners to communicate in the target language at this particular grade and particular areas of interest, gaining necessary fluency and accuracy in receptive and productive skills, in order to interact effectively with native and non-native speakers of English in a variety of situations.</b>			
<b>1. Listening</b> <b>General objective:</b> Enable learners to understand and respond to a wide variety of spoken discourse increasing their level of comprehension of newly acquired language.	<b>Specific objectives</b> <b>Learners should be able to:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Listen for general meaning and respond orally or in writing;</li> <li>• Listen for specific information and respond;</li> <li>• Listen to more extended speech or lectures even when it is not clearly structured using active listening strategies;</li> <li>• Listen to TV news;</li> <li>• Listen to a live or taped lecture, take notes or write summary even when it is at reasonably fast speed;</li> <li>• Follow more complex lines of arguments;</li> <li>• Listen and understand the speech of the speakers using different varieties of English;</li> </ul>	<b>Suggested language activities</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Summarising in their own words the passage they listened about;</li> <li>• Listening to radio/TV commercials;</li> <li>• Viewing a film;</li> <li>• Listening to telephone conversation, recorded lectures, current events discussion;</li> <li>• Listening to oral presentation of a poem, short story or reports on cultural events;</li> <li>• Listening to monologues, radio programmes, interviews and presentations;</li> <li>• Identifying moods.</li> </ul>	<b>Attainment targets</b> <b>Learners can:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cope with language spoken at extensive speed with no interference and hesitancy;</li> <li>• Identify and note the main points and specific details including viewpoints;</li> <li>• Understand the main points of radio, or TV programmes on topics of personal and professional interest when the delivery is at normal speed;</li> <li>• Understand the gist of the majority of films, most TV news and current affairs in Standard English without too much efforts;</li> <li>• Understand extended speech and follow complex lines of argument when the topic is not familiar;</li> <li>• Understand the gist of conversations and</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listen for information and/or pleasure;</li> <li>• Listen and gather data, take notes, and outline;</li> <li>• Listen and raise awareness of how voice quality and intonation can convey meaning.</li> </ul>		discussions with target language speakers using different varieties of English and respond by paraphrasing what has been heard, asking for clarification and feedback.
---	--	--

## 2. Reading

**General Objective:** Enable learners to read a wide range of texts, including academic texts and literary works, with an increased level of comprehension, expanding the repertoire of reading skills and strategies.

Specific objectives	Suggested language activities	Attainment targets
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Read both intensively and extensively applying appropriate reading strategies;</li> <li>• Read articles and reports concerned with everyday life quite confidently;</li> <li>• Identify and note the main points with the help of bilingual and monolingual dictionaries;</li> <li>• Read extracts from magazines and some novels for pleasure;</li> <li>• Read silently with increasing ease for longer periods;</li> <li>• Read and analyse author's intent;</li> <li>• React personally to readings by making judgements (or prioritizing values);</li> <li>• Read authentic literature to develop</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matching activities;</li> <li>• Answering multiple choice questions;</li> <li>• Poems, short stories, simplified readers;</li> <li>• Labelling paragraphs;</li> <li>• Completing texts with sentence gaps;</li> <li>• Reading photo captions and travel literature extracts;</li> <li>• Reading magazine and/or newspaper articles;</li> <li>• Reading extracts from widely known literary works.</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Understand and respond to pieces of writing on subject matter containing complex and unfamiliar language;</li> <li>• Comprehend key vocabulary as well as the main message of pretty complex written materials without the help of visuals;</li> <li>• Use vocabulary and structures found in reading to respond in speech and/or writing;</li> <li>• Use reference material from magazines, books and multi-media quite confidently;</li> <li>• Work out the meaning of language they do not know, using context and their knowledge of grammar with confidence;</li> <li>• Read with a gained confidence more complex articles and reports;</li> </ul>

vocabulary.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Read aloud, use pauses and exaggerated strategies, such as facial expressions and gestures, to enhance the reading experience, and visually illustrate the order of events.</li> </ul>
-------------	--	---

### 3. Speaking

**General Objective:** Enable learners to interact with the target language speakers with an improved degree of fluency and a good degree of accuracy in a wide variety of situations.

Specific objectives	Suggested language activities	Attainment targets
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produce language with almost correct pronunciation and intonation;</li> <li>• Interact with fluency and spontaneity with native speakers;</li> <li>• Engage self-confidently in communication in a variety of situations with other speakers of English, exchanging views and experiences, agreeing and disagreeing, and arguing their viewpoint;</li> <li>• Express assumptions, beliefs and interferences orally;</li> <li>• Obtain information using critical thinking skills;</li> <li>• Summarise orally and discuss the content of an article;</li> <li>• Handle a complex situation with</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Describing people;</li> <li>• Discussing humorous situations, personal experiences, and similar;</li> <li>• Discussing images, personal tastes;</li> <li>• Discussing personal habits and routines;</li> <li>• Offering and accepting advice;</li> <li>• Discussing issues and solving problems;</li> <li>• Dialogues/Role play;</li> <li>• Interviews;</li> <li>• Presentations.</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use English orally in a variety of contexts, in order to relate, describe and explain as well as give reasons for their clues, handling both routine and complicated situations with reasonable success and extended confidence;</li> <li>• Communicate effectively with only minor pronunciation errors;</li> <li>• Produce accurate and fluent language expressing opinions, likes and dislikes, and preferences and demonstrate an increased competence in their delivery;</li> <li>• Participate in a structured conversation of increasing length and complexity;</li> <li>• Present orally a short original piece (e.g. essay, story, poem) on a given theme with some guidance.</li> </ul>

<p>comprehensible communication;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Participate in formal and informal discussions on current events, on social or academic topics;</li> <li>• Express themselves concisely using effective cohesive devices.</li> </ul>		
<p><b>4. Writing</b></p> <p><b>General Objective:</b> Enable learners to write with an increased accuracy for specific purposes, expanding the range of audiences.</p>		
Specific objectives	Suggested language activities	Attainment targets
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use library and internet resources to conduct a research;</li> <li>• Increase accuracy and fluency in writing;</li> <li>• Understand the importance of and follow all steps of the writing process: prewriting, drafting, revising and editing;</li> <li>• Write clear and almost detailed texts on a wide range of subject-related and interest-related topics as well as well-developed research papers with some errors that do not cause miscommunication;</li> <li>• Write an essay or article describing and analyzing quite complicated issues;</li> <li>• Write well developed narrative essays or reports of several paragraphs for a variety</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filling in forms and applications;</li> <li>• Writing notes, messages and e-mails;</li> <li>• Formal and informal letters;</li> <li>• Writing personal anecdotes;</li> <li>• Writing a letter of complaint;</li> <li>• Writing (taking) notes about someone;</li> <li>• Writing descriptions of people/places;</li> <li>• Writing articles/reports;</li> <li>• Transforming interviews into reports.</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apply grammar in a new context with minor mistakes at times, producing most grammatical forms with a reasonable degree of accuracy;</li> <li>• Understand and respond to pieces of writing of reasonable length;</li> <li>• Fill in forms and applications, and write formal and informal letters;</li> <li>• Summarise ideas found in reading passages (articles, reports, and similar) in their own words;</li> <li>• Write quite confidently more complex pieces of writing of a variety of lengths on real and imaginary subjects including creative diaries, short essays, and simple stories, using complex and compound</li> </ul>

of audiences with only minor error; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use capitalization and punctuation correctly (proper nouns, comma, full stop, question mark...);</li> <li>• Revise their own and peers' writing, using dictionaries and grammar reference books.</li> </ul>		sentences with only little error; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Make first attempts at writing research papers and (group) projects on familiar topics.</li> </ul>
---	--	--

## II UNDERSTANDING AND USING ENGLISH

Increase learners' linguistic and meta-linguistic awareness and deepen their understanding of language learning skills.

### 1. Sound and spelling system

**General objective:** Enable learners to extend further their knowledge of similarities and differences between the language systems of English and the mother tongue.

Specific objectives	Suggested language activities	Attainment targets
<b>Learners should be able to:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Learn with confidence particular aspects of language system;</li> <li>• Match spelling and transcription of more complex words and gain confidence at transcribing words themselves;</li> <li>• Understand and apply the rules of pronunciation of silent letters and correct stress;</li> <li>• Use appropriate stress and intonation patterns in order to change the meaning of a sentence;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Long and short vowels drills;</li> <li>• Weak and strong forms drills;</li> <li>• Songs;</li> <li>• Matching activities;</li> <li>• Intonation drills;</li> <li>• Sounds and spelling;</li> <li>• Word and sentence stress;</li> <li>• Rhythm.</li> </ul>	<b>Learners can:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demonstrate and apply understanding of certain spelling patterns;</li> <li>• Spell more complicated and less familiar words including words of foreign origin;</li> <li>• Pronounce word groups and utterances almost accurately with appropriate stress, rhythm and intonation;</li> <li>• Express extended confidence in their delivery with no support from their teacher;</li> <li>• Produce phonological elements of newly</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identify the various accents of the target language;</li> <li>• Read aloud with changing intonation to reflect affirmative, interrogative, and exclamatory sentences.</li> </ul>		<p>acquired vocabulary such as long and short vowels, silent letters and consonant clusters;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Make an increased use of intonation to express emotions and feelings.</li> </ul>
---	--	--

## 2. Vocabulary

**General objective:** Enable learners to independently explore in the area of vocabulary building and register in order to take individual responsibility to pursue areas of particular interest.

Specific objectives	Suggested language activities	Attainment targets
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use vocabulary found in reading to respond in speech and/or in writing;</li> <li>• Understand and use new vocabulary found in context;</li> <li>• Make use of synonyms, homonyms, and antonyms with greater confidence;</li> <li>• Deal with, and make use of word families, multi-word verbs, and compound words;</li> <li>• Choose and use aids when reading texts, writing and in other activities;</li> <li>• Compare the target language with one or more languages in terms of vocabulary word use, phrase and sentence structure;</li> <li>• Work independently to enrich their vocabulary with new words.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dictionary definitions;</li> <li>• Vocabulary and word builders;</li> <li>• Multi-word verbs;</li> <li>• Compounds words;</li> <li>• Prefixes and suffixes;</li> <li>• Word-building and/or word order exercises;</li> <li>• Rhyming words;</li> <li>• Onomatopoeic words;</li> <li>• Colloquial expressions;</li> <li>• Idiomatic language;</li> <li>• Synonyms.</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use mono and bilingual dictionaries and other reference materials quite confidently;</li> <li>• Store, recall and compare a great number of words;</li> <li>• Explain words and expressions in their own words;</li> <li>• Use samples of newly learned vocabulary with some confidence.</li> </ul>

### **3. Language Structures**

**General objective:** Enable learners to deepen their linguistic and meta-linguistic knowledge in order to apply it, and provide fairly accurate explanations of particular aspects of the language system of English.

<b>Specific objectives</b>	<b>Suggested language activities</b>	<b>Attainment targets</b>
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Understand and explore independently rules and regularities;</li><li>• Increase their awareness of how words in the target language are constructed and spelled;</li><li>• Understand the relationship of structure to meaning;</li><li>• Understand and practice the function of word classes and their syntactic functions;</li><li>• Employ increasingly complex grammatical structures in writing as follows: demonstrate knowledge of verbs, tenses, auxiliaries, Wh-words and pronouns;</li><li>• Employ increasingly complex structures, such as phrases, clauses and sentences;</li><li>• Expand knowledge of similarities and differences in word order of English and the mother tongue related to complex and compound sentences;</li><li>• Correct errors and mistakes as part of learning through error analysis.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Word order exercises;</li><li>• Gap-filling exercises;</li><li>• Correcting errors and mistakes;</li><li>• Classifying words into categories (e.g. people/objects, activities, qualities...);</li><li>• Tenses;</li><li>• Phrases and modifiers;</li><li>• Determiners;</li><li>• Completing texts with paragraph gaps.</li></ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Demonstrate knowledge of language system and its function with greater degree of self-confidence and independence;</li><li>• Demonstrate ability to categorise words into classes;</li><li>• Recognize and apply a number of sentence patterns;</li><li>• Distinguish between and use statements, questions, commands, and responses.</li></ul>

#### **4. Discourse**

**General objective:** Enable learners to extend further their understanding of the majority of discourse concepts and elements applying them to a wide range of situations involving communication beyond classroom settings.

<b>Specific objectives</b>	<b>Suggested language activities</b>	<b>Attainment targets</b>
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Recognize discourse features in extended spoken texts (e.g. words, expressions signalling introduction, exemplification and conclusion);</li><li>• Demonstrate knowledge of different types of social relations;</li><li>• Comprehend visual and non-verbal clues;</li><li>• Use the information from the discourse to make well-informed predictions;</li><li>• Learn ready-made sets of interrelated interactions;</li><li>• Read newspapers and magazines to form opinions;</li><li>• Discuss various issues analyzing and criticizing certain points;</li><li>• Analyze and evaluate spoken discourse;</li><li>• Use appropriate discourse in a given situation;</li><li>• Use accessible language and learn new and essential language in the process.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Concept questions (WH-Questions);</li><li>• Dialogue practice;</li><li>• Listening to a conversation and modelling it into a role play;</li><li>• Reading a report of an event and modelling it into a role play;</li><li>• Discussing issues;</li><li>• Taking turns in group discussion;</li><li>• Reacting to suggestions;</li><li>• Forming opinions;</li><li>• Writing an argumentative essay.</li></ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Initiate authentic discourse with peers and others by employing newly acquired vocabulary and concepts.</li><li>• Initiate, maintain and end conversation;</li><li>• Interrupt and change the topic;</li><li>• Vary the language to suit context, audience and purpose producing clear, smoothly flowing, well-structured speech, making use of visual and non-verbal clues;</li><li>• Demonstrate controlled use of organisational pattern;</li><li>• Retell important events and ideas gleamed from video segments, graphic art, or technology presentations.</li></ul>

### **III MAKING CONNECTIONS**

Enable learners to use English as a tool for integration of learning areas, in order to reinforce and explore the content of other fields of knowledge, using English for real-life purposes and fulfilment of tasks.

#### **1. Subject matter connections**

**General objective:** Enable learners to increase their capability of accessing and using sources of information in English, in order to integrate skills and knowledge, and broaden their horizons.

<b>Specific objectives</b>	<b>Suggested language activities</b>	<b>Attainment targets</b>
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Further develop and use their knowledge and skills gained in other fields of knowledge (mathematics, physics, geography, history and similar);</li><li>• Listen to/watch sports programmes of various sports events in English and write reports with minor error;</li><li>• Use a variety of various topics for conversation;</li><li>• Select relevant from irrelevant information, formulate hypotheses and verify them;</li><li>• Compare and contrast, and analyze the influences of historical figures and events and the impact of their work in the development of their countries;</li><li>• Use the target language to analyse the impact of human activity on current</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Doing various quizzes;</li><li>• Viewing an exhibition expressing opinions orally and in writing;</li><li>• Viewing a film and analyzing it, discussing different scientific achievements;</li><li>• Solving problems and puzzles;</li><li>• Viewing a game on TV and writing a report;</li><li>• Using search engine to explore various topics.</li></ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Use English to search for materials in other subject areas;</li><li>• Present facts effectively orally and/or in writing;</li><li>• Produce texts almost correctly on a wide range of subjects, explaining viewpoints on topical issues, arguing advantages and disadvantages of various options;</li><li>• Use sports terminology and other specialised register to discuss and write on popular games and sports, or various social and cultural events in the target language;</li><li>• Discuss a range of issues;</li><li>• Apply connections across content areas using and reusing language and concepts in different ways.</li></ul>

<p>science issues (e.g. ecology and the environment, space exploration, health);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communicate using technology or appropriate media;</li> <li>• Respond to media such as film, print and technological presentations by explaining likes and dislikes, and supporting opinions with example.</li> </ul>		
---	--	--

## 2. Transfer of skill and content

**General objective:** Transfer the skills and content of foreign language to mother tongue in order to view them both more analytically.

Specific objectives	Suggested language activities	Attainment targets
<p><b>Learners should be able to</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compare and contrast, and describe particular aspects of English and the mother tongue;</li> <li>• Explain similarities and differences between English and the mother tongue by comparing texts in both languages;</li> <li>• Explore and use materials of interest to them, analyzing the content, and comparing it to information available in their own language, and assess the linguistic and cultural differences;</li> <li>• Consider the mother tongue more analytically;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reading labels and ads in English and translating them into the mother tongue;</li> <li>• Reading a text in English/the mother tongue and summarising it in the mother tongue/English;</li> <li>• Reading two similar texts in both languages and locating similar and contrasting information;</li> <li>• Telling anecdotes and jokes;</li> <li>• Viewing a documentary film.</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Translate and interpret the gist of written and oral texts;</li> <li>• Summarize the main points of written and oral texts;</li> <li>• Present clear detailed descriptions on a wide range of subjects;</li> <li>• Relate proverbs, anecdotes or similar in the target language with those in the mother tongue;</li> <li>• Respond bilingually.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use new information and perspectives to compare their experiences with those of their peers in the target language;</li> <li>• Search for and compare proverbs, quotations, anecdotes, or fun activities from the English speaking world that may be similar to those in their mother tongue;</li> <li>• Compare the target language in terms of vocabulary, word use, phrase and sentence structure and complete text structures.</li> </ul>		
--	--	--

### 3. Cross-curricular and extra-curricular issues

**General objective:** Enable learners to make connections to vocabulary and processes important for the world of work in order to prepare them to make informed decisions.

Specific objectives	Suggested language activities	Attainment targets
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Read and use texts containing extensive vocabulary confidently, including subject specific texts;</li> <li>• Relate the information studied in other subjects to their learning of the target language culture;</li> <li>• Explore cross-curricular issues in the target language by using authentic (recorded or printed) sources to obtain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discussing career options;</li> <li>• Reacting and replying to different written extracts</li> <li>• Comparing and contrasting;</li> <li>• Sharing opinions;</li> <li>• Reading newspaper and magazine articles and extracting information;</li> <li>• Summarising and discussing viewpoints represented in</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produce clear oral and written texts on a wide range of subjects;</li> <li>• Explain viewpoints on topical issues giving the advantages of various options;</li> <li>• Distinguish facts from opinion and fiction;</li> <li>• Express knowledge of music art and literature of the target culture;</li> </ul>

<p>information on topics of personal interest, understanding key vocabulary items;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use aids and critically examine sources of information;</li> <li>• Understand and apply the vocabulary of particular fields of human activities (jobs, community service, recreational activities);</li> <li>• Use a variety of topics for effective conversation;</li> <li>• Create a draft using the word processor.</li> </ul>	<p>various oral and written texts.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use the target language to compare pros and cons of various occupations;</li> <li>• Use the target language to analyze current global issues (e.g. education, ecology, space exploration, fatal diseases and similar) from the perspective of the native speaker of the target language.</li> </ul>
---	--	--

#### IV ENGLISH IN THE WORLD

Increase learners' awareness of cultural similarities and differences, as well as of the necessity of cooperation and collaboration between the representatives of various cultures, in order to foster respect and tolerance for cultural diversity in communication and interaction.

##### 1. Comparison of languages and cultures

**General objective:** Increase learners' awareness related to cultural similarities and differences enabling them to appreciate the tradition and perspectives of the target language culture.

Specific objectives	Suggested language activities	Attainment targets
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Develop interpersonal skills taking into account social relations in the English speaking cultures;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Special occasions and clothes;</li> <li>• Family relations;</li> <li>• Greeting and leave taking;</li> <li>• Eating and drinking habits;</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use current issues to make comparisons and discuss cultural diversity in the English speaking world;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identify a range of cultural values, nuances, attitudes and moods of the English speaking world;</li> <li>• Explore in order to further their understanding of history and geography of English speaking cultures;</li> <li>• Develop cultural and social attitudes in accordance with the values and principles of an open society gaining growing understanding of the existence and origin of cultural differences;</li> <li>• Use new information and perspectives to analyze differences between the foreign culture customs and their own, and begin to explain the reasons for such differences.</li> <li>• Adopt a different worldview deriving from a better understanding of cultural diversity;</li> <li>• Write an essay or article describing and analyzing a cultural issue or event;</li> <li>• Identify and experience expressive forms of culture classified as literature and the fine arts.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Times of regular meals and composition of meals;</li> <li>• Working hours and/or leisure activities;</li> <li>• Food, cooking and eating out;</li> <li>• A poster session about a local tourist attraction;</li> <li>• The significance of dressing style;</li> <li>• Advantages and disadvantages of traditional dress.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Show respect for ethnic, religious and cultural diversity by writing e-mails and greeting cards on special occasions (national and religious holidays);</li> <li>• Demonstrate acceptance of the fact that people of different cultures may think and act differently, by debating, approving or disagreeing;</li> <li>• Demonstrate appreciation for masterpiece works of the target language culture.</li> </ul>
--	--	---

## **1. Interactions with the representatives of the target language**

**General objective:** Ensure effective communication of learners with people from other cultures where English is spoken either as a first, a second, or an international language.

<b>Specific objectives</b>	<b>Suggested language activities</b>	<b>Attainment targets</b>
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comprehend gestures and body language often used in everyday interaction in the target language;</li><li>• Explore various sources in the language to obtain information or topics of personal interest;</li><li>• Select and make attempts at analyzing media presentations in the target language;</li><li>• Provide a critical analysis of a topic;</li><li>• Create print and/or hand written media messages in the target language modelled on media examples, such as hand written texts, newspapers, magazines, books, video, satellite TV, the Internet and similar;</li><li>• Redraft their writing to improve its accuracy and presentation including the use of ICT.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Writing e-mails;</li><li>• Writing formal and informal letters;</li><li>• Writing anecdotes;</li><li>• Advertisements, posters, brochures, web-sites and similar;</li><li>• Games, songs, and role play;</li><li>• Reading a literature extract, web page and/or a magazine article;</li><li>• Discussing a poem, a piece of music or a painting;</li><li>• Telling and reacting to jokes.</li></ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Interact with people with confidence orally and in writing;</li><li>• Produce accurate media messages;</li><li>• Teach a game from the learner's own culture;</li><li>• Participate actively and take initiative in debates and discussions;</li><li>• Describe the supportive function of illustrations in written texts.</li></ul>

### **3. The use of the target language for leisure and personal enrichment**

General objective: Enable learners to gain the habit of using English for personal enjoyment in leisure time, leading to life-long learning.

<b>Specific objectives</b>	<b>Suggested language activities</b>	<b>Attainment targets</b>
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Present an original production using known vocabulary and grammatical structures;</li><li>• Read, examine, and write, discuss and debate about the theme and the setting of selected materials in the target language with assistance of glossaries, guided questions and outlines;</li><li>• Broaden and further their knowledge of other subjects through the English language;</li><li>• Discuss and defend their attitudes related to lifestyles, social conventions, beliefs, opinions of other people;</li><li>• Use various media from the language and culture for entertainment or personal growth.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TV commercials, ads, songs, and similar;</li><li>• Matching words to other words e.g. collocations, synonyms, and opposites;</li><li>• Matching descriptions to the right words;</li><li>• Matching captions with pictures;</li><li>• Writing a film review;</li><li>• Sequencing events.</li></ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Use confidently bilingual and monolingual dictionaries;</li><li>• Summarize selected materials;</li><li>• Demonstrate knowledge in activities associated with the target language;</li><li>• Show evidence of becoming life-long learners by using the language for personal enjoyment and enrichment;</li><li>• Describe confidently a recent personal experience (e.g. travelling abroad, leaving home, and similar);</li><li>• Use the ICT in redrafting their writing, in checking its accuracy, in preparing a presentation and similar.</li></ul>

## **GRADE THIRTEEN – TOPICAL CONTENT**

### **1. Career paths**

- Outstanding students
- Bringing up a better baby
- Helping youngsters succeed

### **2. Money and work**

- Looking for a job
- Job applications
- Job interview

### **3. Modern dangers**

- Watch out! Burglars!
- Human trafficking
- Family survival

### **4. Separated by the same language**

- Accent and identity
- Slang and jargon
- National identity
- Citizens of the world

### **5. Towards Europe**

- Studying abroad
- Applying for a visa
- Mixed marriages

### **6. How cool!**

- Fashion and style
- A sense of tastes
- Poundland – It's a penny

### **7. Two sides of the coin**

- Dangerous minds - disaster
- Beautiful minds – peace
- Ordinary people – extraordinary deeds

### **8. Man and environment**

- Global warming
- Man against nature
- Hurricanes and surviving

### **9. Organic food**

- Organic farms
- Junk food
- Keeping fit and loosing weight

### **10. Media, money and power**

- The power of TV and teenagers
- Violence in electronic media

## **METHODOLOGY**

### **The Communicative Approach and Task – Based Learning**

The overall aim of the English Language Curriculum is to enable learners to communicate successfully. Successful communication means getting our message across to others effectively. The communicative approach to language learning aims at facilitating genuine interaction with others, regardless whether they live in the neighbourhood, in a distant place, or on another continent.

In language learning, the attention of the learners may be focused on particular segments, or on the language as a whole. In cases when we want to focus learners' attention on particular segments, then a segment may be a grammatical structure (a tense), a language function (expressing gratitude), a vocabulary area (food and drinks), or a phonological feature (stress or particular sounds).

On the other hand, when attention is focused on the language as a whole, learners, through a wide range of language activities, use the language for practical and realistic purposes. In other words, they act as genuine users of the language. Participating actively in communicative language activities, they in fact play roles, simulate situations related to real life, and learn through personalisation. In the earlier stages of learning, learners should be allowed to use gestures, body language, facial expressions, mime, drawings and so on. When they *learn by doing*, they realise that language is a powerful means of communication and will use it as such.

Since communication basically means sending and receiving messages, learners should develop the four language skills, which are the core of communication. Development of *receptive skills*, that is, of *listening* and *reading* skills, will enable learners to receive messages and, depending on tasks they are expected to fulfil, select essential information. However, since language skills do not occur in isolation, but are normally integrated for communicative purposes, after having received a message, learners should be able to make decisions, and respond appropriately. In a situation that involves language, their response is a communicative function, which is performed by one of the *productive skills* - either by *speaking* or by *writing*.

### **The Learning - Centred Classroom**

The objective of learning centred teaching is to make teachers aware of the importance of learner autonomy in the classroom. The teacher is required to do more preparation before the lesson, and less stand up teaching in the classroom. But it doesn't mean that the teacher should sit back and relax. The teacher has a role, to support and help learners. The learners learn more actively and with enjoyment. The environment requires a learning centred approach that relies on participant's share in the learning, and responsibility for furthering discussion. In all cases, learners need clear guidelines and preparation for effective discussion participation.

The major aims, or set of aims, will relate to the development of learning skills. Such aims may include the following:

- To provide learners with efficient learning strategies;
- To assist learners identify their own preferred ways of learning;
- To develop skills to negotiate the curriculum;
- To encourage learners to adopt realistic goals and a timetable to achieve these goals;
- To develop learners' skills in self-evaluation.

### **The Use of the Mother Tongue in the Classroom**

Contrary to the principles of the direct method and natural approach in language learning, which favour exclusive use of the target language, excluding the mother tongue completely from the classroom, most recent approaches today suggest that the use of the mother tongue at particular stages of foreign language learning may prove useful.

While there is clearly a place for the mother tongue in the classroom, teachers should make efforts to keep the use of the mother tongue to a minimum. Instead of translating words and/or asking learners to translate, they should demonstrate, act, use simple drawings and/or pictures, explain, and give simple definitions. If teachers readily intervene with translation, as soon as learners are provided with an 'equivalent' word or expression, as soon as their curiosity is satisfied, they may lose interest in that particular item. In consequence, the English word or expression is easily forgotten and cannot be easily recalled. This method is easiest for teacher and learner, but may be the least memorable.

### **The Role of Grammar**

If we see language as a building, the words as building blocks or bricks, and grammar as the architect's plan, then we must admit that without a plan, even a million bricks do not make a building. Similarly, one may know a million English words, but if s/he does not know how to put them together, s/he cannot speak English (Sesnan, 1997).

In the light of this statement, the question is not whether to teach grammar or not, but *how* to teach it. We should consider which approach to adopt in teaching grammar, whether to teach form before meaning, or meaning before form, and what strategies and techniques to use in order

to enable learners to put their knowledge of grammar into use and communicate effectively. It is the teacher's responsibility to estimate which approach would yield best effects at a particular stage of learning, or with a particular class.

At this level of education, learners should be ready not only to notice the regularities in language, but also to make a conscious effort to work out the rules. They should be ready to deal with more complex sentences, including coordinated and subordinated clauses. Therefore, teachers should increase the learners' awareness about their progress in learning, as well as to encourage them to work independently and keep record of their own learning. Teachers should constantly bear in mind the fact that grammar is knowledge in the mind, and not rules in a book.

### **Assessment and Evaluation**

There are many reasons for assessing learners. Some of them are:

- to compare learners with each other;
- to see if learners have reached a particular standard;
- to help the learners' learning;
- to check if the teaching programme is successful.

Teaching means changing the learner. Teachers will always want to know how effective their teaching has been - that is, how much their pupils have changed. This change can be in the amount of English learners know, in the quality of the English they use, and in their ability to use English. The general word for measuring the change is assessment. Naturally, if we want to assess how much pupils have changed, we have to know exactly what they already **know** and what they can already **do**.

There are different types of assessment (or evaluation):

**Self assessment (self - evaluation)** relies on:

- The amount of effort spent in research;
- The amount of organization;
- The amount of effort spent on writing.

**Group assessment (group - evaluation)** can be done by:

- Evaluating individual learner progress within the group;
- Awarding group and individual marks.

This fosters cooperation among the learners. They promote higher achievement, greater motivation, and a more positive attitude towards the subject area and greater social skills.

**Individual assessment (evaluation)** is more readily accepted by learners, shows learners activity, his/her participation level in the group activity, willingness to respect the viewpoints of others.

**Combination of group and individual assessment** - the group component may foster the spirit of cooperation, and the individual component may permit the recognition of individual contributions.

**The use of work samples, portfolios and projects.** These folders or portfolios may be used to collect samples of a range of learners' work over the course of a term or a year. All these may reflect the learners' overall development and show learners' progress.

If teachers want to find out how effective their teaching has been, or if they want to evaluate the learners' progress the tests are used. Tests are conducted in class by the teacher. They measure the results of learners' performance. Teaching and testing always go hand-in-hand. Questions are often asked to check if the learners have understood what has been said. Equally, they may be asked to find out whether a particular point needs to be taught. We instinctively know why we ask a question: whether it is to teach or to test something.

**Evaluation** is seen as wider than testing. Testing may be a successful tool in evaluation, but we also think there are other criteria for assessing someone's performance. Evaluation is not limited to numbers or just giving learners marks. Instead of trying to count or measure learner's ability to make useful contribution to the class, we can simply judge whether s/he makes a contribution or not, and sometimes we will have to justify, negotiate, and possibly modify our opinions. Evaluation looks for illumination: How did you learn that? Why did you learn that? This means that we are doing something **with** the learner, rather than **to** the learner. By asking these questions, we learn a lot of extra information, such as: What the learner thinks s/he is learning; what the learner thinks is easy / difficult; what the learner enjoys / hates doing in the class; where the teaching programme and the learner don't meet; where the teaching programme need re-designing.

With evaluation we attempt to help the learner to learn, so it is not an assessment, in fact it is aid to learning. In other words, we can use

assessment procedure to develop and improve not only the learner, but also the teaching programme and even the school.

**Note to the teachers:** In order to achieve the targeted aims and objectives of grade 13 English language curriculum and to cover the topical content of grade thirteen syllabus, teachers should select and use materials of **post upper-intermediate level** from textbook(s) and other sources (newspapers and magazines, TV, video, Internet). These materials should be primarily dedicated to teenagers and young adults.

Although it is estimated that within a school year, approximately 10 content areas should be covered, it is the teacher's responsibility to plan the number of topical areas (units) and the composition of it, in accordance with the total amount of hours dedicated to English in general gymnasium. Apart from this, teachers may use supplementary materials to suit the learners' needs, that is, their background knowledge (or lack of it), their interests, and motivation. Supplementary materials (academic and literary texts, newspaper and magazine articles, video tapes, documentary films, drama activities, projects, contests and quizzes, and similar), may be used either within regular English classes, or within additional activities planned by the school curriculum (choice subjects, extra-curricular activities, and similar).

On the other hand, for further methodological guidelines concerning the topics discussed above, as well as those related to how to teach language skills and vocabulary, how to manage the classroom, and similar topics, see *A Comprehensive Handbook of ELT Methodology (A Handbook for English Language Teachers)*.

### Band Descriptors for Assessing Language Skills

Band	Listening	Speaking		Reading	Writing
		Fluency	Accuracy		
5	Can understand all the message	Does task very well. Little or no hesitation	Good pronunciation, use of vocabulary and grammar	Can understand all the text	Work is well organised. Good punctuation. Few or no mistakes
4	Can understand most of the message	Does the task well. Some hesitation	Good pronunciation, vocabulary and grammar. A few mistakes	Can understand most of the text	Work is mostly well organised. Good punctuation. A few mistakes
3	Can understand some of the message	Does the task adequately. Quite a lot of hesitation	Pronunciation, vocabulary and grammar are adequate.. Quite a lot of mistakes but it is possible to understand the learner	Can understand some of the text	Some problems with the message and/or punctuation and/or organisation, but it is possible to understand the message
2	Can understand a little bit of the message	Does not do the task adequately. A lot of hesitation	Pronunciation, vocabulary and grammar are limited. It is difficult to understand the learner	Can understand a little bit of the text	Problems with the message and/or punctuation and/or organisation. It is difficult to understand the message
1	Can understand very little of the message	Is not really able to do the task at all	Very hard or impossible to understand the learner.	Can understand very little or none of the text	Significant problems with the message and/or punctuation and/or organisation. It is almost impossible to understand the message

The table above sets out bands which describe levels of achievement in the four skills. These band descriptors are intended to apply to specific tasks (e.g. listening to a story, talking about a picture, reading about an invention, writing a letter), as an aid to the teacher and learner in assessing performance. It is of course perfectly possible for a learner to perform to different bands of achievement for different tasks and different skills.

# **FRANCUSKI JEZIK**

**(2. godišnja sedmica, 64. učenja)**

## **UVOD**

Francuski jezik je jedan od najznačajnih svjetskih jezika i predstavlja jedan od jezika od interesa da se i dalje uči na Kosovu. On je službeni jezik u OUN, jezik diplomacije, nauke, kulture, umjetnosti, mode, dobrog ponašanja, itd. Kao takav, on ostaje jezik od interesa za naše sadašnje i buduće generacije, koje će nakon posljednjih promjena na Kosovu imati velike mogućnosti da kontaktiraju sa Evropom, sa frankofonskim zemljama i sa cijelim svijetom, i u tom pogledu povećavaju se i mogućnosti mladih generacija za dalje studiranje na francuskim univerzitetima ili drugim frankofonskim zemljama.

Na ovaj način savremeno učenje francuskog jezika pružit će mladima potrebna znanja i vještine za komuniciranje na ovom jeziku.

Ovaj program (program francuskog jezika za trinaest razred) je nastavak programa dvanaestog razreda i nastaviti će pomagati u učenicima u proširivanju i daljem produbljavanju znanja u govoru i pisanju savremenog francuskog jezika.

## **CILJEVI**

**Učenje francuskog jezika u 13.-om razredu ima sledeće glavne ciljeve:**

1. razvoj i dalje učenje sposobnosti i vještina za učenje francuskog jezika.
2. prevladavanje običajne komunikacije i razvoj sposobnosti za komuniciranje na francuskom jeziku.
3. dalje obogaćivanje kulturnog iskustva kod učenika i njegove samosvjetlosti za poštovanje kulturne raznovrsnosti.

4. prihvatanje ostalih kultura i razvoj kriti kog stava prema njihovim vrijednostima.
5. opšte formiranje linosti u enika.
6. proširenje navika za samostalan rad i njegovo pripremanje za trajno u enje.

## **OBJEKTIVI**

### **U enik treba da bude u stanju:**

1. da vodi obi ne razgovore sa ostalima
2. da shvati data upravstva i postupa po njima.
3. da opiše stvari, lica, položaje, postupke, razne prirodne pojave.
4. da formuliše pitanja i odgovore u vezi sa li nim podacima i za ostale.
5. da izrazi ose anja i da obrazloži li ne želje.
6. da se upozna sa kulturom frankofonskih zemalja i da produbi znanje o frankofonskoj kulturi i o frankofoniji.
7. da proširi i obogati kontakte sa ljudima koji imaju drugi jezik i drugu kulturu.
8. da usavrši znanja i vrijednosti koje omogu avaju mladima kretanje i prilago avanje u drugim zemljama.
9. da se služi sa francuskim jezikom u raznim situacijama i za razne ciljeve.

## STANDARDI DOSTIGNU A

KATE-GORIJE	Podkategorije	STANDARDIDOSTIGNU A (prema nivoima)	
		<b>NIVO 2 (Srednja niža škola) – rz. : 6 - 9</b>	<b>NIVO 3 (Srednja viša škola) – rz. : 10 – 12/13</b>
	1.1. Slušanje	<p><b>Na kraju ovog obrazovnog nivoa, učenik se osposobljava</b></p> <p><b>Da shvati razne poruke iz:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• razgovora u razredu (nastavnik- učenik; učenik- učenik),</li> <li>• savjeta, dатih uputstava u razredu i,</li> <li>• neposrednih ili snimljenih dijaloga</li> <li>• da postavlja pitanja,</li> <li>• da razlikuje i prepoznae osnovne glasove francuskog jezika.</li> </ul>	<p><b>Na kraju ovog obrazovnog nivoa, učenik se osposobljava:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da shvati jednu citanu prozu (od nastavnika</li> <li>• od učenika itd.)</li> <li>• da shvati poeziju lakoog stila</li> <li>• da shvati snimljeni tekst</li> <li>• da ispriča jedan dogajaj iz svog života (školskog itd.).</li> <li>• da prepozna i shvati osnovne glasove francuskog jezika.</li> </ul>
1.0.		<p><b>Na kraju ovog nivoa, učenik se osposobljava:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da pravilno izgovara glasove; uzvišeni akcenat</li> </ul>	<p><b>Na kraju ovog nivoa, učenik se osposobljava:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da slobodno i prirodno komunicira na francuskom jeziku,</li> </ul>
SAVLA IV ANJE	1. 2.	intonaciju; veze,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da vodi razgovore o temama iz svakodnenog života,</li> </ul>

<b>JEZIKA I KOMUNI- KACIJE</b>	Govor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da pravilno izgovara rije i govornika</li> <li>• Da pravilno izgovara proste re enice shodno sintaksi,</li> <li>• Da odgovori na postavljena pitanja,</li> <li>• Da shvati osnovni obi ni, rje nik francuskog jezika,</li> <li>• Da sastavi proste re enice od rije i koje je nau io</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da se izražava u skladu sa jezi kim i gramati kim normama francuskog jezika,</li> <li>• Da komentariše jedan tekst, jednu pri u, jednu novelu .itd.</li> <li>• Da shvati osnovni rje nik francuskoga jezika.</li> <li>• Da sastavi prostu re enicu od rije i koje je nau io i koje su naj eš e</li> </ul>
1.3. Pisanje	<p><b>Na kraju ovog obrazovnog nivoa u enik se ospozobljava:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da pravilno kopira nau ene rije i ,</li> <li>• Da pravilno napiše nau ene rije i</li> <li>• Da sastavi kratku poruku, dopisnicu, jedan poziv,</li> <li>• jednu parolu ili plakat shodno,pravopisnim normama,</li> <li>• da sastavi proste re enice od rije i koje je nau io i koje su naj eš e</li> </ul>	<p><b>Na kraju ovog obrazovnog nivoa, u enik se ospozobljava:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da razmeni pisma sa svojim vršnjacima,</li> <li>• Da opiše jedan doga aj ,</li> <li>• Da sastavi jedan tekst; jednu informaciju; jednu poruku itd.),</li> <li>• da napiše jednu pjesmu ili jednu kratku prozu</li> <li>• Da sastavi proste re enice od rije i koje je nau io i koje su naj eš e</li> </ul>	
	<p><b>Na kraju ovog obrazovnog nivoa, u enik se ospozobljava da shvati:</b></p>	<p><b>Na kraju ovog obrazovnog nivoa, u enik se ospozobljava da shvati:</b></p>	

	1.4. itanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilustrovane materijale (crteže; geografske karte, ; obavijest, razne šeme),</li> <li>• kratke i obične poruke (dopisnicu, jedan pismeni poziv itd.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekstove prose nog jezi kog nivoa:</li> <li>- proze (priče, novele, razne događaje)</li> <li>- kratku poeziju</li> <li>• lanci iz novina i listova sa temom iz svakodnevnog života.</li> </ul>
<b>2.0. KULTURA</b>	2.1.Francuska kultura	<b>Na kraju ovog nivoa, učenik se:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• upoznaje sa aspektima francuske kulture i civilizacije i osposobljava se da uoči slike i razlike između njih i svoje kulture i civilizacije .</li> </ul>	<b>Na kraju ovog nivoa, učenik :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• savlađuje osnovne vrijednosti francuske kulture i civilizacije što mu pomaže da formira svoje kritičke stavove prema njima;</li> </ul>
	2.2. Albanska kultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• osposobljava se da preko francuskog jezika, prenese drugima osnovne kulturne i civilizacijske vrijednosti svoga naroda, uvjek razvijajući svoju jeziknu kulturu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osposobljava se da kulturne i civilizacijske vrijednosti svog naroda prenese drugima – i da uspostavi vezu između njih, uвijek razvijajući i obogaćavajući svoju jeziknu kulturu,</li> <li>;</li> </ul>
	2.3. Frankofonija	<ul style="list-style-type: none"> <li>• upoznaje sa nekim osnovnim podacima o frankofoniji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• upoznaje sa nekim osnovnim podacima o frankofoniji</li> </ul>

## PROGRAMSKI SADRŽAJ 13

<b>Teme (thèmes)</b>	<b>Jezi ke funkcije (fonctions langagi.)</b>	<b>Primjeri (exemples)</b>
<b>1.Svakodnevni društveni odnosi (Les relations sociales courantes)</b>	1. Ohrabrujem nekoga (encourager qqn.) 2. estitam nekome(féliciter qqn.) 3. Tražim izvinjenje pravdaju i se (s`excuser en se justifiant) 4. Ljudski odbijam (refuser poliment)	1. Bonne chance ! Tu réussiras ! bon courage 2. Je te félicite d`avoir été si prudent. Félicitations ! Bravo ! 3. Pardon, désolé(e), excusez-moi d`être en retard, il y avait une embouteillage. 4. Désolé(e) / je regrette / malheureusement je ne suis pas libre dimanche prochain
<b>2. Ocjenujem (apprécier)</b>	1. Informišem se o ukusu, dopadanju (s`informer sur les gouts, les préférences) 2.Izražavam ljubavna ose anja (exprimer des sentiments amoureux) 3. Izražavam entuzijazam / razo aranje (exprimer son enthousiasme / sa déception)	1. Tu aimes le rap ? Ça me plaît bien, mais je préfère le rok. 2. Je suis amoureux(se) / je suis tombé(e) amoureux(se) de toi. 3. J`ai beaucoup d`admiration pour ce musicien. Quel talent ! Ça ne m`a pas tellement plu.
<b>3. Dajem jedan savet / jedan argumenat/ sud (donner un conseil / un argument / un jugement)</b>	1. Savjetujem nekoga(conseiller qqn.) 2.Odbacujem jedan pogled (réfuter un point de vue) 3. Iznosim argumente (présenter des arguments) 4. Nijansiram jedan sud (nuancer un jugement) 5.Izražavam odobravanje / neodobravanje (exprimer son approbation / désapprobation)	1. Je te conseille de te reposer. Ne le drange pas. 2. C`est vrai que..., mais je ne suis pas d'accord. d'accord, mais... 3. Je suis pour, parce que, c`est raisonnable 4. Ce n`est pas tout à fait juste. 5. Vous avez parfaitement raison. Je suis absolument contre.
<b>4. Izražavam modalitete</b>	1.Izražavam uslov i hipotezu (exprimer la condition et l'hypothèse)	1. S`il fait beau, on organise un pique-nique. S`il faisait beau, on organisera un pique-nique.

<b>(exprimer des modalités)</b>	2. Izražavam obavezu (exprimer l`obligation) 3. Nadam se (espérer)	2. Il faut que je parte.  3. J'espère aller en France un jour.
<b>5. Izražavam logi ne relacije (exprimer des relations logiques)</b>	1. Izražavam posljedice (exprimer la conséquence) 2. Popuštam (exprimer la concession)	1. Je suis malade, donc je ne peux pas venir  2. Je vous accompagne, même si je n'ai pas envie.
<b>6. Iznosim ne ije rije i (rapporter les propos de qqn)</b>	1. Iznosim ne ije rije i indirektno (rapporter des propos de qqn. de manière indirecte)	1. Il m'a dit qu'il allait au cinéma. Il m'a demandé d'aller au cinéma avec lui. Il lui demande s'il va bien.
<b>7. Postavljanje u vremenu (se situer dans le temps)</b>	1. Govorim o mojim prošlim navikama (parler de mes habitudes passées) 2. pri am jedan tok doga aja / postupke prošlosti(raconter une suite d'évènements / d'actions passés) 3. Obavještavam se o vremenu trajanja (s'informer sur la durée)	1. L'année dernière, je jouais au foot tous les samedis  2. Pendant les vacances, je suis allé chez mes grands parents. Ce matin j'ai raté le bus, j'ai attendu très longtemps le prochain. 3. Combien de temps vous êtes en chômage ? Depuis combien de temps vous le connaissez ?
<b>8. Govorim o jednoj katastrofi(parler d'une catastrophe)</b>	1. Vjetru (vent) 2. Poplavama (inondations) 3. Vatri (incendies) 4. Zemljotresu (tremblement de terre) 5. Vulkanu (volcan) 6. Klizanju zemljišta (glissement de terre)	<b>Qu'est-ce qui s'est passé ?</b> 1. Souffler un vent / une tempête 2. Inonder un champ / une vallée 3. Incendier une forêt. Bruler une maison 4. Tremblement de terre 5. Eruption volcanique 6. Glissement de terre

<b>9. Govorim o ne ijim kvalitetima / nedostacima (parler des qualités / des défauts de qqn.)</b>	1. O raspoloženju (de l'humeur):  2. O ponašanju (du comportement):  3. O karakteru (du caractère):	1. Il est de très bonne / mauvaise humeur; elle est optimiste / pesimiste; il est content / mécontent 2. Elle est timide / expansive; indépendante / sociale. Il est égoïste / généreux; antipathique / sympathique; poli / impoli; jaloux / confiant; agressif / calme 3. Etre rêveur; idéaliste / réaliste; fragile / fort; peureux / courageux; ambitieux / modeste; organisé / désorganisé
<b>10. Izražavam (s'exprimer)</b>	1.Izražavam svoj interes (exprimer son intérêt) 2. Ne odgovaram na pitanja (ne pas répondre à une question) 3.Ponovo zapo injem razgovor... (reprendre la conversation) 4.Završavam razgovor i udaljavam se (mettre fin à la conversation et partir) 5. Dajem sebi vrijeme da mislim (se donner du temps pour réfléchir)  6.Ne dopuštam drugome da upada (ne pas laisser la parole à qqn.) 7. Prekidam rije nekome (interrompre la parole à qqn)	1. Ça m'intéresse / je suis curieux de vir... / j'aimerais bien savoir ce que vous lisez. 2. C'est difficile à dire. Ça n'intéresse personne. Je n'ai pas beaucoup de temps. On pourra en parler demain. 3. Excusez-moi, je ne voulais pas être indiscret. Excusez-moi, ce que je voulais dire c'est que... 4. Oh, excusez-moi, j'ai rendez-vous. Excusez-moi de vous avoir dérangé, il faut que je parte. 5. Qu'est-ce que vous voulez dire. Si j'ai bien compris, vous voudriez... Je ne vois pas ce que vous voulez dire. 6. Soyez gentil, laisser moi finir.  7. Permetez-moi de préciser que... Excusez-moi, mais...
<b>11. Govorim o identitetu (parler de l'identité)</b>	1. Kulturni identitet (identité culturelle) 2. Tradicija (la tradition)	1. Conserver disparaître / renaitre une culture  2. Perde / conserver / maintenir une tradition;

<b>12. Informišem se, postavljam pitanja (s'informer, poser des questions)</b>	1. U vezi nekog pojedinca (à propos d'une personne)  2. U vezi neke stvari (à propos d'une chose)	1. De qui parlez-vous ? Je parle de... Pour qui travaillez-vous ? Je travaille pour... 2. A quoi pensez-vous ? Je pense à mes études. De quoi parlez-vous ? Je parle de mon enfance.
<b>13. Radim jedan pismeni zahtev (faire une demande écrite)</b>	1. Obi nim formulacijama (avec des formules ordinaires)  2. Zaklju nim formulacijama (avec des formules finales)	1. Je voudrais savoir...; je serais intéressé...; Je vous pris de (bien vouloir) m'envoyer...; Je vous serais très reconnaissant de... 2. Je vous prie d'agréer.../ veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs / mes salutations amicales / distinguées.

<b>Fonetika Morfologija</b>	<i>Vokalni sistem</i>	Protivre nost Je /j̃ ai; {f} / {v}; {d} / {t}; {s} / {z} Povezivanje riječi Protivre nost {Ø} / {œ} Suglasnik + samoglasnik + {R} Ils sont / ils ont Nosni samoglasnici Protivre nost {y} / {u}; {k} / {g}; {p} / {b} à (Promena glagola) Protivre nost između je / j̃ ai; tu as / tu es, etj. Izgovor krajnjeg smoglasnika participa prošlog vremena Glasovi {f} / {ʒ} -eur / euse u krajnjem položaju { } muklo e
---------------------------------	-----------------------	---

		<i>{a} / {ã}</i> (amener / emmener)
	<p>Složene odnosne zamjenice</p> <p>Složene odnosne zamjenice(les pronoms relatifs composés)</p> <p>Superlativ pridjeva(le superlatif des adjectifs)</p> <p>Prisvojne zamjenice(les pronoms possessifs)</p> <p>Pokazne zamjenice (les pronoms démonstratifs)</p> <p>Proste upitne zamjenice (les pronoms interrogatifs)</p> <p>Prilog za koli inu (adverbe de quantité)</p> <p>Prilog za mjesto (adverbe de lieu)</p> <p>Prilog za vrijeme(adverbe de temps)</p> <p>Prilog za na in (adver. de manière)</p> <p>Afirmativni / negativni prilog (adverbe affirmative/ negati.)</p>	<p><i>Qui</i>: Nina qui joue du violon est belge).</p> <p><i>Que</i>: Saint-Malo que que vous ne connaissez pas est une jolie ville).</p> <p><i>Ou</i>: Prishtina est une ville ou j`aimerais vivre)</p> <p><i>Dont</i>: Le groupe dont je vous parle joue cet ete a Durrës)</p> <p><i>Ce qui</i>: j`aime ce qui est beau.</p> <p><i>Ce que</i>: je decouvre ce que je ne connais pas</p> <p><i>Auquel</i>: le premier ministre auquel je pensais</p> <p><i>Laquelle</i>: l'entreprise por laquelle je travaille</p> <p><i>C'est... qui</i>: C'est Pierre qui a la clef</p> <p><i>C'est... que</i>: C'est a mon oncle que je vous parle</p> <p><i>C'est Vlora qui est la meilleure</i></p> <p>Il est le plus intelligent parmi ses copains.</p> <p><i>Le mien, les miens; la mienne, les miennes, le sien, les siennes. Ce livre, c'est le mien. Il dort dans sa chambre, je dors dans la mienne.</i></p> <p><i>Celui, celle, ceux, celles; celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci; celui-là, celle-là, ceux-la, celles-la.</i></p> <p>J'ai deux livres: celui-ci est rouge, celui-là est bleu</p> <p><i>Qui (kryefjalë) / que ? (...) quoi ?</i></p> <p><i>De qui, a qui (si k. e zhdrejtë) / de quoi ? a quoi ?</i></p> <p><i>Qui (kundrinë e drejtë) / que ? (...) quoi ?</i></p> <p><i>Bien, peu, beaucoup, assez, plus, trop</i></p>

	<p>Adverbni izrazi(expressions adverbiales) Formiranje priloga</p>	<p><i>Ailleurs, dessus, dessous, dedans, dehors, ici, là, y, devant, derrière Aujourd’hui, hier, maintenant, demain Ainsi, bien, mieux, comment Oui, si, vraiment, sans doute, non, jamais à propos, tout à fait, tout de suite, tout à l’heure, peu à peu, me -ment: régulièrement, rarement, librement</i></p>
	<p>Li ne zamjenice – objekat sa imperativom(les pronoms personnels complément à l’impératif)</p> <p>Direktno pitanje (interrogation directe) Indirektno pitanje (interrogation indirecte)</p>	<p>1a) Regarde-toi. Prends-la. Appelez-nous. Écoutons-les 1b) Telephone-moi. Disons-lui. Envoyez-leur</p> <p>Est-ce que vous revenez demain ? Bernard demande à Chantal si elle revident le lendemain.</p>
<b>Glagoli</b> <b>Les verbes</b>	<p>Slaganje vremena (concordance des temps): si + sadašnje vrijerme si + ne svršeno si + prošlo Glagolska vremena: Pluskvamperfekat (le plus-que- parafit) Particip prezenta (le participe présent) gerundiv</p>	<p>Si j’ai du temps, je viendrai chez vous. Si j’avais du temps, je viendrais chez vous. Si j’avais eu du temps, je serais venu chez vous.</p> <p>Formiranje I upotreba. J’avais écrit le devoir déjà hier. Ils s’étaient rentrés il y a deux semaines. Les personnes <b>ayant</b> un billet peuvent entrer.</p>

	(le gérondif)  Particip prošlog vremena (le participe passé)	Elle partait <i>en chantant</i> joyeusement.  Formiranje I oblici sa: <b>-é, -i, -u, -s, -t</b> J'ai déjà mangé un gâteau et fini mes devoirs
	Pripovjedanje (la narration)	Ils chantaient en rentrant de l'école. Elles traversèrent la rue en courant. Nous avons eu de la chance d'être partis très tôt. Ils avaient rencontré des chasseurs dans la forêt.

	Aktivni oblik (voix active)	Le directeur felicite le journaliste
	Pasivni oblik (voix passive)	Le journaliste est félicité par le directeur

### Kategorija: 1.0. Jezik i komunikacija

Potkategorija	Sadržaj programa	O ekivani rezultati
1.1.Slušanje	1.Razmjena mišljenja između profesora i učenika. 2.Snimljeni dijalozi ili u neposrednim situacijama (razgovor). 3. Razlike raznih oblika intonacije 4. Razlike glasova (posebno usni i nosni). 5. Shvatanje raznovrsnog govora / poruka. 6. Izvuće glavnu informaciju jedne poruke.	<b>Učenik je u stanju :</b> 1.da razmijeni mišljenja sa profesorom, sa učenikom, 2.da shvati snimljeni dijalog i razgovore, 3.da razlikuje razne oblike intonacije, 4. da razlikuje glasove (posebno usmene nosne), 5. da shvati govor /razne poruke, 6. da izvuče glavne informacije jedne poruke.

<b>1.2.Govor</b>	<p>1. Razgovor i dijalog .      2. Izgovaranje re enica prema pravilima sintaksnog povezivanja.      3. Postavljanje pitanja i odgovor na obi na i kratka pitanja.      4. Iznošenje pravih podataka, o jednom u eniku ili drugu, o svojoj sredini.      5. Izražavanje dopadanja, mišljenja, i vrednovanja.      6. Opis jednog pojedinca, monumenta, jednog mjesta, pejzaža.      7. Kratko pričevanje događaja (iz školskog ili porodičnog života).      8. Prepričavanje jednog kratkog teksta (itanog).</p>	<p><b>U enik je u stanju:</b></p> <p>1. da učestvuje u razgovoru i dijalogu,      2. Pravilno izražavanje re enica prema pravilima sintaksnog povezivanja,      3. da postavlja pitanja i daje kratak odgovor,      4. da iznese podatke o sebi, o nekom u eniku ili drugu, o svojoj sredini,      5. da izrazi svoja dopadanja, mišljenja, svoja vrednovanja,      6. da opiše nekog pojedinca, jedan monument, neko mjesto, jedan pejzaž,      7. da kratko opisuje događaje (iz školskog ili, porodičnog života),      8. da prepiše jedan kratak tekst (itanog).</p>
<b>1.3. Čitanje</b>	<p>1. Pravilno čitanje i shvatanje crteža, geografskih karata, šeme, oglasa, skica, planova grada, natpisa.      2. Čitanje i shvatanje jednog kratkog teksta, obrasca, upitnika, obižnih fragmenata iz štampe, romana, priče, poezije, pjesme..      3. Čitanje i shvatanje zabavnih tekstova.</p>	<p><b>U enik je u stanje :</b></p> <p>1. da pravilno čita i shvati crteže, geografske karte, šeme, oglase, skice, planove grada, natpise,      2. da pravilno čita i shvati jedan kratak tekst, jedan obrazac, upitnik, jedan obižan fragment iz štampe, roman, priče, poezije, pjesme,      3. da čita i shvati zabavne i informativne tekstove.</p>
<b>1.4.Pisanje</b>	<p>1.Tačno kopiranje teksta i riječi, izraza i prostih rečenica      2.Pravopis poznatih riječi (na pr.pisanje odgovarajuće riječi ili rečenice ispod jednog crteža).</p>	<p><b>U enik je u stanju:</b></p> <p>1. da tačno kopira riječi, izraze, i proste rečenice      2. da pravilno piše poznate riječi (n.pr.: pisanje riječi ili odgovarajuće rečenice ispod crteža),      3. da sastavi kratke poruke/: rasporedi asova, neku</p>

	<p>3. Da sastavi kratke poruke: Raspored asova , pozivnice, ske , pismo, kratku pri u, kratak opis (pridržavaju i se pravopisnih i sintaksnih pravila),</p> <p>4. Diktiranje iz nau enih tekstova.</p>	<p>pozivnicu, ske , pismo, kratku pri u, kratak opis (pridržavaju i se pravopisnih i sintaksnih pravila),</p> <p>4. da ta no prepše diktiranje iz nau enih tekstova.</p>
--	--	--

## Kategorija: 2.0. Kultura

Potkategoria	Sadržaj programa	Očekivani rezultati
<b>2.1. Francuska kultura</b>	1. Umjetni ke izložbe, sajmovi knjiga, pozorište, muzika, opera, arhitektura i umjetnost gra evine.	<b>Učenik je u stanju:</b> 1. da shvati i razlikuje osnovne osobine i vrijednosti francuske kulture i kulturnih manifestacija,
<b>2.2. Bosanska kultura</b>	2. Radio emisije na bosanskom jeziku u Francuskoj (RFI), prevod bosanskih književnih djela na francuskom, izložbe bosanskih umjetnika u Francuskoj, u eš e na sajmu knjiga.	2. da ocijeni zna aj emisija na bosanskom jeziku u Francuskoj, da shvati zna aj prevoda bosanskih književnih djela na francuskom i u eš e bosanskih umjetnika na raznim izložbama u Francuskoj,
<b>2.3. Frankofonija</b>	3. Frankofonija i frankofonska književnost. U enje francuskog jezika u albanskim i bosanskim sredinama.	3. da shvati prostiranje frankofonije u svijetu i osnovne umjetni ke i književne vrijednosti frankofonske književnosti i širenje u enja francuskog jezika u albanskim i bosanskim sredinama.

## METODOLOŠKA UPUTSTVA

### 1.0. METODOLOŠKO-DIDAKTI CI PRINCIPI

**Nau iti jedan strani jezik zna i nau iti komunicirati na takav na in da možeš upotrijebiti jezik u realnim životnim situacijama.** Jezici ke vještine zauzimaju primarno mjesto u u enju jezika .

**1.1. Prvo na elo:** usredstve enost na komuniciranje a ne kao do sada usredstve enost na jezik.

**1.2. Drugo na elo:** usredstve enost na u enika i na njegovo u enje.

### 2.0. KOMUNIKATIVNI OBLIK PREDAVANJA

Komuniciranje je najpovoljniji oblik predavanja i u enja stranog jezika. Danas se ovom pristupu sa puno razloga pridaje posebna pažnja, jer omogu uje u enicima da se izraze na francuskom jeziku u odre enim situacijama u svakodnevnom životu.

Polazna ta ka takvog predavanja ne e biti gramati ko pravilo, ve konkretna jezi ka situacija, zna i da se iz jezi kih situacija izvuku pravila a ne obrnuto.

### 3.0. NASTAVNE METODE

#### **3.1. Metode koje podstili u komunikaciju su:**

- rad u parovima i grupama,
- obi ne debate,
- igranje uloga, ske eva itd.
- obi an intervju

#### **3. 2. Metode koje podstili u nezavisan rad:**

- tekstovi sa praznim mjestima,
- igre u enja (pam enje),
- me usobna kontrola pismenih zadataka i usmenih odgovora,
- prikupljanje i nazavisna upotreba raznih izvora,

- u enje u toku predavanja (u enik uzima ulogu u itelja),
- dopisivnje sa licima u Francuskoj (partnerstvo škola, dopisivanje izme u naših i francuskih u enika).

### **3.3. Metode koje podstичe proizvodnju:**

- izrada zidnih novina, slika, postera, teksta (n.pr. za izložbe, za školska takmičenja) i njihovo usmeno komentiranje,
- kreativno pisanje poezije, kratkih priča, koje se podstiče preko aktiviranja unaprijed stečenog znanja, probe, pričanja događaja, opisa pojedinaca, objekata.

## **4.0. KORIŠĆENJE MEDIJA**

### **4.1. Televizija,radio**

Televizija i radio su trajno korisna sredstva koja treba da se koriste kako od nastavnike tako i od učenika. Školske emisije, koje se posvećuju francuskom jeziku i kulturi, filmski i dramski program na Kosovu i razne emisije inostranih televizija na francuskom jeziku, predstavljaju snažna sredstva koja će pomoći u učeniciма pravila i savlana ovog stranog jezika.

### **4.2. Novine i asopisi**

Korišćenje raznih novina i asopisa na francuskom jeziku, tako da, može mnogo pomoći da se što lakše savlada francuski jezik. Novine i asopisi mogu se koristiti u učenici i kući.

### **4.3. Film, pozorište, muzika**

Film, pozorište i muzika su značajna sredstva za motivaciju za povećanje rezultata u učenju i savlana francuskog jezika, iako kod nas ona nisu dovoljno korišćena koliko je postajala mogućnost. Film, pozorište i televizija, od sad pa nadalje imaju značajnu ulogu u ovom pogledu.

### **4.4. Fotografije i crteži**

Fotografije i crteži pomažu da se izrade opisni kreativni tekstovi. Učenici opisuju poznate i neobične stvari koje vide na fotografiji i crtežu. Oni prikuju jedan događaj i po etak ili kraj predstavlja fotografija ili crtež.

#### **4.5. Audio material (diskete, kasete)**

Ovaj materijal omoguava suo avanje sa standardnim francuskim jezikom i podsticem shvatanje jezika preko slušanja audio materijala.

U enici pronalaze po etak ili kraj predhodno slušanog teksta oni se poistoveuju sa licima jednog saslušanog pozorišnog komada i razgovaraju o njihovom ponašanju.

#### **4.6.1. Video materijal (videoprojektor)**

Upotreba projektorja poveava interesovanje u enika za nastavu. Ovo se postiže preko:

- prikazivanja fotografija, crteža, ilustrovanih bajki i tekstova pomoću folije projektorja,
- djelimičnog pokrivanja i otkrivanja fotografije,
- foto prikazivanja događaja bez kronološkog redoslijeda,
- predstavljanja jednog podijeljenog i nepravilno složenog teksta i njegovo pravilno sređivanje.

#### **4.6.2. Videomaterijali (videokasete)**

- Upotreba video materijala daje u enicima mogućnosti za stvaranje pismenog i usmenog teksta ..
- Prikazivanje jednog filma koji je rađen na osnovama jedne pripovjetke ili bajke koji podstiče upoređivanje sa pripovjetkom ili bajkom koja je prethodno slušana ili čitana..

### **5.0. REDOSLJED POSTUPAKA**

Jezičke vještine jesu vještine koje su integrisane i ne mogu se podijeliti

Ali, za efektivno učenje stranog jezika potrebno je da se poštuje ovaj redoslijed **slušanje, govor, čitanje, pisanje**. Ovo je jedan logični redoslijed ije poštovanje omoguava jedno brže, lakše i kvalitetnije predavanje i učenje ovog stranog jezika.

#### **5.1. Aktivan i konkretan rad**

U toku učenja francuskog jezika u našim školama nastavnici treba da uzmu u obzir naše uslove i okolnosti (kao ne frankofonska sredina) koji se razlikuju od onih u Francuskoj (kao frankofonska sredina).

## **5.2. Vježbe i njihovo sprovo enje**

Posebnu pažnju treba pridati vježbanju, zavisno od njihove vrste . one se mogu zasnivati na slušanju, gledanju i na pisanju..

## **6.0. POPRAVKE U ENI KIH GREŠAKA**

Oblici popravki u eni kih grešaka esto se i na protivrje an na in diskutiraju u krugovima nastavnika Neki od njih greške vide kao prepreke u procesu nastave, neki ih vide kao pomo u savla ivanju stranog jezika..Neki od njih smatraju da se one moraju odmah ispraviti da se ne bi potkrale, Drugi, misle da ne treba popraviti svaku grešku po svaku cijenu.,Kako god bilo u fazi jezi kog komuniciranja, n.pr.u toku opisivanja jedne fotografije, nastavnici.praktikuju slobodno izražavanje svojih u enika U toku ispravke grešaka u enike ne treba kažnjavati, ili opominjati za u injene greške.,

Ovo se može izbjeg i grupnom kontrolom i slobodnim radom.

## **7.0. PREDAVANJE / DIFERENCIRANO U ENJE**

Nastavni sadržaj treba da se prilagodi individualnim potrebama u enika sa posebnim sposobnostima.Ni jedno odjeljenje nema homogeni sastav u enika što se ti e njihovog prethodnog znanja .Ovo treba da uzme u obzir nastavnik i na osnovu toga treba da organizuje as.Ovo podrazumijeva da se u enici koji imaju sposobnosti za brže u enje tretiraju tako da u enje francuskog jezika bude u skladu sa mogu nostima i individualnim sposobnostima svakog u enika .

## **8.0. TEHNIKE RADA**

Jedan od zadataka nastave stranog jezika jeste i osposobljavanje u enika da samostalno (konsultiraju i rje nik, potrebnu literaturu i ostale materijale) i da preuzmu odgovornost za individualno u enje.U enici koji imaju mogu nosti da razmišljaju o procesu u enja, organizovanja nastavnog procesa i grupnog u enja, obi no postižu bolji uspjeh. Na ovaj na in, oni pored ostalog mogu se pripremiti da samostalno reaguju u školskim i vanškolskim siituacijama, kao i da nastave proces u enja jezika.

## **ME UPROGRAMSKA POVEZANOST**

U enje jednog stranog jezika posebno u višim razredima pruža mogu nost za me uprogramske veze na svim nivoima. Ove veze obuhvataju mnoge oblasti (nastavne predmete), naro ito jezi ke (maternji jezik, prvi strani jezik), društvene nauke ( gra ansko vaspitanje, historiju, geografiju itd) ; umjetnosti raznih vrsta; ali i prirodnih nauka. Na ovaj na in u enicima e se pomo u znanja drugih predmeta sa jedne strane pomo i na uspješno savladavanje francuskog jezika s druge strane preko znanja francuskog jezika oni e proširiti njihova predhodno ste ena znanja iz ostalih predmeta.

## **VREDNOVANJE**

### **1.0. VRSTE VREDNOVANJA NA ASU FRANCUSKOG JEZIKA**

#### **1.1. Dijagnosti ko vrednovanje ima za cilj::**

- da identificuje poteško e sa kojima se suo avaju u enici i da posreduje na njihovom prevazilaženju,
- da kontroliše znanje u enika.

#### **1.2. Spoljnje vrednovanje ima za cilj:**

- da procijeni napredovanje u enika,
- da identificuje postignute rezultate i njegovo izostajanje ,
- da vrednuje znanje u enika, da bude siguran da su ste ena znanja dovoljna da u enik može pre i u sljede i razred.

#### **1.3. Formativno vrednovanje ima za cilj:**

- da omogu i u eniku da identificuje postignute rezultate i negativne strane i da se založi za prevazilažanje poteško a.

### **2.0. ŠTA TREBA VREDNOVATI?**

#### **2.1. Ste ena znanja u enika**

#### **2.2. Napredovanje u enika u savla ivanju francuskog jezika:**

- vrednovanje razvoja u enja,
- stepen savla ivanja.

### **2.3. Integracija ste enih znanja:**

- Vrednuju se projekti i vanškolske aktivnosti.

## **3.0. KAKO TREBA VREDNOVATI?**

### **3.1. Na in vrednovanja od strane profesora: stalna kontrola:**

- a) Neposredno vrednovanje: nastavnik ocjenjuje rezultate u enika.
- b) Posredno vrednovanje: test u pismenoj formi.

### **3.2. Vrednovanje od strane u enika (u enici ocjenjuju jedan drugog):** u grupi u enika, u razredu, pomo u jedne tabele. Ovo je neposredno vrednovanje .

### **3.3. Samovrednovanje u enka:** vrednovanje se vrši od samih u enika, svaki u enik ocjenjuje sebe.

## **4.0. VRSTE TESTA:**

- 4.1. test samookontrole,**
- 4.2. test vrednovanja,**
- 4.3. test napredovanja,**
- 4.4. završni test.**

*Napomena. Djelovima programa koji objektivno mogu predstavljati poteško e pri savla ivanju za u enike, nastavnik treba da posveti posebnu pažnu u toku predavanja i pilikom vrednovanja njihovog znanja.*

## **LITERATURA I POTREBNA SREDSTVA**

Za uspješno ostvarivanje programskog sadržaja za ovaj razred nastavnik treba da ima stru nu literaturu i potrebna sredstva: knjigu, vježbanke za u enike, svoju knjigu, didakti ko metodi ki priru nik za francuski jezik, kabinet za strane jezike, rje nik (jedno i dvo jezi ni) gramatiku francuskoga jezika, audio kasete ili CD, video kasete, kasetofon, video i televizor, CD sa francuskom muzikom, novine i razne asopise na francuskom jeziku.

---

## **NJEMA KI JEZIK**

**(2. asa sedmi no, 64. asa godišnje)**

---

### **UVOD**

Poznavanje stranih jezika stvara prostor i veliku slobodu za razvoj samopovjerenja i ono je jedan od glavnih uslova kvalifikacije za svjetsko tržište rada, a istovremeno je i preduslov za upoznavanje drugih kultura.

Sa posljednjim promjenama na Kosovu otvorile su se mogunosti slobodnijeg kontaktiranja sa Evropom i sa ovim su se stvorile i mogunosti za lakše izučavanje starnih jezika.

Zbog velikih migracija u zemljama gdje se govori njemačkim jezikom, na jedan način su se stvorile i veze sa njemačkim jezikom i njemačkom kulturom.

Sve ovo je razlog da savremena nastava stranih jezika doprinese mladima u formiranju vještina i znanja koja su potrebna u višejezičnom svijetu, koja im pružaju mogućnost da budu sposobni da djeluju i izvan granica svog maternjeg jezika.

Razlog za sve ovo je da u enje njemačkog jezika u XIII razredu posmatramo kao nastavak onoga što je u eno u predhodnim razredima i jedan stepen dalje u cilju usavršavanja stečenih znanja kao i pomoći u učenju drugih stranih jezika.

### **CILJEVI**

Cilj nastave njemačkog jezika u trinaestom razredu je:

1. da unaprijedi znanja postignuta u osmom razredu, znanja koja podižu njegove sposobnosti, njegovu kulturnu i jezičku samosvijest;
2. da stalno razvije receptivne i produktivne vještine učenika, kako u govoru tako u pisanju i njihovojoj upotrebi u raznim jednostavnijim

jezi kim situacijama, u školskoj sredini ili u kontaktima sa ljudima sa prostora u kojem se govori njema kim jezikom;

3. da se u enicima omogu i da dobiju znanja za njema ku civilizaciju (za kulturu i njihovu tradiciju), kao i prethodno dobijena znanja da uspješno koriste u pore enju sopstvene kulture sa onom njema kom;
4. da u enici nau e da ste ene sposobnosti u njema kom jeziku i dalje razvijaju na nezavisan na in, kao i da ih primjenjuju u u enju drugih stranih jezika.

<b>OPŠTI OBJEKTIVI</b>	<b>SPECIFI NI OBJEKTIVI</b>
<p><b>U enik treba da je u stanju:</b></p> <p>I Da razumije duže izvještaje i referate kao i neku kompleksniju argumentaciju kada je rije o nekoj temi, manje ili više poznatoj. On, tako e, treba da je u stanju da razumije na TV-u ve inu informativnih emisija i aktuelnih reportaža, da razumije ve inu filmova, ukoliko se govori standardni jezik.</p> <p>II Da ita i razumije lanke i izvještaje oko aktuelnih problema (u kojima autori prikazuju odre eno djelovanje). Tako e, treba da je u stanju da razumije savremenu književnu prozu.</p>	<p><b>U enik treba da je u stanju:</b></p> <p>I.1. da razumije rije i i izraze koji se pojavljuju u svakodnevnom životu;</p> <p>I.2. da razumije jedan razgovor ili argumentaciju kada se koristi obi an standardni jezik sa temama, više ili manje razumljivim za njega;</p> <p>I.3. da uzima informacije od neke radio ili TV emisije koje su u domenu njegovog interesa;</p> <p>I.4. da razumije ono što se traži i da pravilno odgovori u razli itim situacijama u kojima se može na i tokom putovanja u mjasta njema kog govornog podru ja;</p> <p>II.1. da ita i razumije poznate i manje poznate tekstove;</p> <p>II.2. da ita i razumije zabavne tekstove na nezavistan na in, a naro ito informativne u jednom znatnom obimu;</p> <p>II.3. da ita i razumije tekstove prilago ene za nivo njegovog znanja na na in da se oni mogu upotrijebiti tokom izražavanja pisanjem ili izgovaranjem (npr. odgovaranjem na pitanja, potvr ivanje mišljenja); Ovi tekstovi</p>

	<p>mogu sa injavati i nepoznata jezi ka sredstva iji smisao se može izvu i iz konteksta;</p> <p>II.4. da ita i razumije savremene prozne tekstove;</p> <p>III.1. da izvještava o doga ajima;</p> <p>III.2. da opiše doga aje, procese i dešavanja;</p> <p>III.4. da usmeno i pismeno prikaže doživljaje ili doga aje;</p> <p>III.5. da izvještava o budu nosti ili o ne emu imaginarnom;</p>
III da se sporazumiye tokom spontanih razgovora koje e praviti omogu avaju i razvoj jednog normalnog razgovora sa jednim njema kim govornikom. On, tako e, treba da bude u stanju, da u poznatim situacijama (jezi kim) uzme aktivno u eš e i da opravda i odbrani svje stavove, kao i da dā jedan jasan i detaljan prikaz oko mnoštva interesantnih tema, ili da objasni svoje stavove oko nekog aktuelnog pitanja i da diskutuje o prednostima i o manjkavostima;	
IV da piše jasne i detaljne tekstove sa razliitim temama koje ga interesuju. Tako e, on treba da bude u stanju da u jednoj kompoziciji ili izvještaju daje informacije ili argumente i kontra argumente, za ili protiv jedne odre ene ta ke gledišta, kao i da piše pisma i u njima da objašnjava li ne stavove oko razli itih pitanja;	<p>IV.1. da pravilno piše tekstove tokom diktiranja;</p> <p>IV.2. da prikaže sigurnost tokom pisanja zadatih tekstova u pogledu pravila pisanja njema kog jezika i pravila akcentovanja;</p> <p>IV.3. da predstavi u pismenoj formi li ne doživljaje, doga aje, procese ili okolnosti o kojima je diskutovano tokom nastavnog procesa;</p> <p>IV.4. da opiše svojim rije ima sadržaj jedne pri e sa fotografijom jednog filma, knjige, pozorišnog komada itd;</p> <p>IV.5. da tokom pisanja jednog teksta objasni svoje stavove oko jednog pitanja i da dā argumente i kontra argumente;</p>
V da izgovara rije i razumljivije, iako se jasno uo ava strani	V.1. da izgovara razumljivo, da zna mjesto naglaska rije i i re enica;

<p>akcenat i ponekad rije i izgovaraju pogrešno.</p> <p>VI. da sa jednim širokim spektrom jezika sredstava opiše nepredvidive situacije; glavne aspekte jednog mišljenja ili jednog problema da prikaže sa jednom zadovoljavajućom nošnjom i da iskaže svoje stavove oko kulturnih tema (kao muzika, film).</p> <p>VII. da poznaje dobro gramatiku; ne mnogo esto može se pojavit u slajdima površnost ili nesistematska greška i mala manjkavost u izgradnji rečenice koja je u stanju ispravke kada se stalno misli na nju.</p> <p>VIII. da zna informacije o načinu življenja i mišljenja, kulturni, politički, ekonomski, historijski razvoj, geografski položaj ili aktuelne preokupacije naroda njemačkog govornog područja, upoznavanje sa problemima sredine, uvijek nastojeći da se uprede sa sopstvenom kulturom.</p>	<p>V.2. da razlikuje kratke i duge samoglasnike;</p> <p>VI.1. da, iz jednog puno širokog rječnika sa kojim sada raspolaze, načine opise pomoći u kojih će moći da se izrazi oko mnoštva tema iz svakodnevnog života, kao npr. familija, hobi, interes, posao, putovanja, aktuelna dešavanja.</p> <p>VI.2. da tokom govora, nastoji upotrebe rječnika bude na visokom nivou, iako može doći do pogrešnog izbora jedne riječi ili do zapleta riječi, ali bez ometanja komunikacije.</p> <p>VI.3. da koristi rječnik od oko 1.500 aktivnih riječi i koji je neophodan za izradu zadataka koji su usko vezani sa četiri jezika stepena;</p> <p>VI.4. da zna pravila formiranja riječi i imenica u njima nezavisno (neometano) da proširi rječnik;</p> <p>VII.1. da poznaje jezike strukture obrazovanje tokom učenja jer ovo treba njemu da pomogne da: -razumije pisane i izgovorene tekstove, -da mu omogući jedan kreativni jezik i proizvod, -da razvije spontani govor koji nekom prilikom može biti neodlučujući oko izbora struktura ili riječi i da se stvore pauze (prekidi) između rečenica, -da podstavlja nezavisnu upotrebu pomoći učnih gramatičkih sredstava;</p> <p>VIII.1. da ima ideju o načinu življenja naroda njemačkog govornog područja: a) poznavajući karakteristike kulturnog i socijalnog života mladih u mjestima njemačkog govornog područja, posebno pod aspektom ujedinjene Njemačke; b) da iskaže sposobnosti i spremnost da se bavi geografijom, ekonomijom, politikom, historijom i kulturom njemačkih mesta i upoređivanjem istih</p>
---	--

	sa svojim mjestima; c) da se poznaju svojstva i problemi sredine u internacionalnoj i globalnoj ravni kao i djelovanja i mogunost zaštite ambijenta.
--	--

## **PLANIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA**

<b>Kategorije</b>	<b>Podkategorije</b>
I. Komunikacija	1. Perceptivne vještine: a) slušanje b) itanje 2. produktivne vještine: c) govorne vještine d) vještina pisanja
II. Jezik formiranje	1. razlika i upotreba fenomena njemačkog jezika 2. pojam i upotreba rječnika u vezi sa određenim temama za drugi nivo 3. upotreba jeziknih struktura.
III. Kulturna samospoznaja	1. Poznavanje kulture naroda koji govore njemačkim jezikom i upoređivanje sa svojom kulturom.

Katego-rije	Podkategorije	Programski sadržaj	Očekivani rezultati
I K O M U N I K A C I J A	I 1. perceptivne vještine:  a) slušanje b) čitanje  I 2. produktivne vještine:  a) govorne vještine b) vještina pisanja	<p><b>1. Li na životna iskustva</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prirodne katastrofe</li> <li>• nasilje</li> </ul> <p><b>2. Li ni identitet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pristanak (priznanje) života</li> <li>• držanje prema životu</li> <li>• promjene tokom rasta</li> <li>• svijet mladih i odraslih</li> <li>• samospoznaja o ulozi u društvu</li> </ul> <p><b>3. Odnosi me u parovima</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• seksualnost</li> <li>• podrška partnera</li> <li>• očajanja</li> <li>• podjele</li> </ul> <p><b>4. Svakodnevica i porodica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• važnost (vrijednost) porodice u društvu</li> <li>• planiranje budućnosti</li> <li>• način življenja</li> </ul>	<p>I.1a) učenik može (treba da je u stanju):</p> <p>A. da razumije autentične izraze koji se javljaju u njemačkom i maternjem jeziku;</p> <p>A.1. da razumije slušane tekstove iz školske knjige;</p> <p>A.2. da razumije slušane tekstove koji se ne vežu direktno sa školskom knjigom, već sa jezikim sredstvima koji se mogu izvesti iz kontesta, kao npr. učvene bilješke, npr. upisivanje (registrovanje) različitih razgovora, diskusija i intervjuja oko poznatih tema;</p> <p>A.2. da razumije odvojene (izvedene) dijelove iz pozorišne predstave koje se shvataju lako;</p> <p>A.3. da razumije lake pjesme, rep muzike;</p> <p>A.4. da razumije televizijske i radiofonske reportaže o putovanjima ili sportskim dešavanjima;</p> <p>A.5. da razumije dokumentarne filmove (npr. o životinjama)</p> <p>B. da razumije elitne informacije autentičnih tekstova iz medija, npr. informativnih emisija na radiju i televiziji za vrijeme je shvatanje potrebno poznavanje ključnih riječi;</p> <p>C. da razumije saopštenja (usmena) i da potvrđno reaguje na njih, ako je situacija razgovora nova;</p>

	<p><b>5. Pojedinac i društvo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•li na pozicija u društvu</li> <li>•li no ponašanje prema društvu</li> <li>•suprotnosti u društvu</li> <li>•otvoreno društvo</li> </ul> <p><b>6. Stanovanje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•razlike ranijeg stanovanja (iseljavanje, obnova, restauracija)</li> <li>•upoznavanje jedne nove sredine (razmjena u enika)</li> <li>•stanovanje na drugoj planeti</li> </ul> <p><b>7. Vaspitanje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• razvoj ka autonomnoj velikoj (odrasloj) li nosti</li> <li>• civilizacijski uticaji na vaspitanje (filmovi, televizije, mediji)</li> <li>• državni sistem školovanja u Njema koj</li> <li>• u iti, raditi nezavisno;</li> </ul> <p><b>8. Posao</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•profesionalno stremljenje</li> <li>•tehnika i dostignu a</li> <li>•poljoprivreda i industrija</li> <li>•raznovrsnost posla u industriji modernih društava</li> <li>•usluge</li> </ul>	<p>D.da shvati i dalje razvije uo enu re enicu koja pravo vodi na razumijevanje sagovornika njema kog govornog podru ja u kompleksivnim situacijama razgovora (ranije nepoznatim);</p> <p>I.1.b) u enik može (treba da je u stanju) A da ita poznate tekstove i obi ne nepoznate tekstove sa dobrim i razumljivim izgovaranjem:</p> <p>A.1.tekstove iz školske knjige A.2.dijelove iz dramskih tekstova A.3.autenti ne tekstove iz novina A.4.pjesmice,literarne rade</p> <p>B.da ita i razumije na nezavisan na in zabavne (izmišljene)tekstove,odnosno informativne</p> <p>B.1.tekstove iz školske knjige B.2.pri e,kratke ispojesti,obi ne kriminalne pripovjetke B.3.aktuelne tekstove,posebno relevantne teme iz Njema ke civilizacije B.4.najuproš enije profesionalne tekstove,npr.iz oblasti biologije ili geografije</p> <p>C.da ita nepoznate tekstove i da ovaj put sakupi glavne izreke</p> <p>C.1.tekstove iz školske knjige C.2.jednostavne (uproš ene)tekstove iz asopisa, ilustrativnih jezi kih asopisa)</p>
--	---	---

	<p><b>9.Snadbijevanje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•zdravom hranom</li> <li>•biti u formi</li> <li>•snadbijevanje energijom</li> </ul> <p><b>10.Zdravstvene brige</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•živjeti zdravo</li> <li>•konzumiranje droge (alkohola,nikotina,dropa itd)</li> </ul> <p><b>11.Slobodno vrijeme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Putovanja u druga mjesta</li> <li>•planiranje odmora</li> <li>•odlazak u restoran</li> <li>•teatar</li> <li>•koncerti</li> </ul> <p><b>12. Sport</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•prava igra/doping</li> <li>•značaj sporta u društvu</li> </ul> <p><b>13. Ovjek i priroda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•preduzete mjere za njeno uvanje</li> <li>•trovanje (zagađivanje) prirode</li> <li>•prirodne katastrofe</li> <li>•ovjek kao dio prirode</li> </ul>	<p>D.da tekstove,koji sadrže takoče i nepoznata jezi ka sredstva, razumije tako da tokom usmenog izražavanja (odgovora na pitanja,dopisivanja itd) i pismenog može da ih upotrebljava</p> <p>D.1.tekstove iz školske knjige</p> <p>D.2.literarne radove,lirske i jednostavne dramske tekstove</p> <p>I.2.a) učenik treba da je u stanju:</p> <p>A.1.da dobija i daje informacije</p> <p>A.2.da se interesuje za jedno pitanje prema odgovornosti (osjećaju)</p> <p>A.3.da pita odrasle o njihovom životnom iskustvu</p> <p>A.4.da pita o prolazu (provodu) slobodnog vremena:disko, teatar,kino,da daje informacije o njima,</p> <p>A.5. da pita o mogućnostima putovanja kroz Njemačku</p> <p>A.6. da pita (da se informiše) za knjige (u biblioteci)</p> <p>A.7. da dobija informacije o ponudi za školovanje, npr. na Geteovom institutu</p> <p>A.8. da se pozdravi i da se predstavi (prezentuje)</p> <p>A.8.1. da upotrebljava različite nivoje stilskog izražavanja u razgovoru sa starijima i svojim vršnjacima</p> <p>A.9. da izvještava o međuljudskim problemima tokom jednog putovanja</p> <p>A.10. da opiše korištenje slobodnog vremena mladih</p> <p>A.11. da osudi, opiše i argumentuje način ponašanja i</p>
--	--	--

	<p><b>14. Pokretljivost i promet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•promet kao dio naprednog društva</li> <li>•pokretljivost kao štetnost sredine</li> </ul> <p><b>15. Komuniciranje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•njema ki kao strani jezik</li> <li>•jezi ka raznovrsnost u Evropi</li> <li>•zna aj poznavanja stranih jezika</li> <li>•razlikovanje nekoliko njema kih dijalekata</li> </ul> <p><b>16. Nauka i tehnika</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•zaga iva i sredine i njihovo otkrivanje</li> <li>•jednostavnji hemijski eksperimenti.</li> <li>•upotreba kompjutera</li> <li>•tehnika u svakodnevici, komunikaciji,zdravstvu, u drugim oblastima itd.</li> </ul>	<p>Ijudskog djelovanja</p> <p>A.12. da razvije jedan razgovor, da odgovara na pitanja drugih, da zamoli druge, da ponovi pitanje drugoga, da bi dobio na vremenu</p> <p>A.13. da razvija telefonske razgovore sa poznatim i nepoznatim osobama u razli itim prilikama</p> <p>B. da na mjestu upotrebljava jezi ka sredstva u razgovoru, diskusijama (da pita i postavlja kontrapitanja, da potvr uje, argumentuje itd.)</p> <p>C. da uzima u eš e u sportu i aktualnim diskusijama.</p> <p>I.2.b) U enik treba:</p> <p>A. da pravilno (ta no) piše re enice i kratke tekstove ili djelove iz školskog teksta ili itanog teksta</p> <p>B. da ima sigurnost na polju njema kog pravopisa (obuhvataju i znake interpunkcije)</p> <p>C. da obradi svoje li ne ideje, mišljenja i svoje poglede na neprekidne tekstove</p> <p>C.1. u pismima, pismima italaca</p> <p>C.2. pri e, u formiraju jednoga doga aja</p> <p>C.3. u biografiji, itd.</p> <p>D. da svojim rije imma dâ sadržaj doga aja sa slikom, skicom, crtanim filmom</p> <p>E. da upotrebljava profesionalne izraze, kao npr. Strofe, reim, Verszeile, Metapher.</p>
--	---	---

<b>H</b>	II.1 razlika i upotreba fonema njema kog jezika	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Prateritum</li> <li>•rije i koje se završavaju na <i>als</i></li> <li>•sastavljeni (složeni pridjevi)</li> <li>•prepozicija i prijedlog pridjeva (prädikative und attributive Stellung)</li> <li>•izreke mjesta i vremena</li> <li>•pasivna diateza u sadašnjem vremenu (Vorgangsspassiv Präsens)</li> <li>•imenovanje glagola i pridjeva (Substantivierung)</li> </ul>	<p>II.1.1 U enik treba da:</p> <p>A.1. da ima jasnu vezu Fonem-Grafem</p> <p>A.2. da ita razumljivo i jasno (iako se manje ili više može uiti akcenat), fonemat njema kog jezika (kako bi se prilagodio nivou svog uenja)</p> <p>A.3. da izgovara razumljivo pitanja, molbe, nagodbe, osude, sumnji enja, itd</p> <p>B. da tokom izgovaranja razlikuje duge i kratke samoglasnike</p>
<b>F O R M I R A N J E</b>	II.2.shvatanje i upotreba rje nika u vezi sa odre enim temama za trinaesti razred	<ul style="list-style-type: none"> <li>•rod imena</li> <li>•pasivna dijateza u svršenom i nesvršenom vremenu (Vorgangsspassiv Präteritum und Perfekt)</li> <li>•Infinitiv</li> <li>•pridjevi sa povratnim dejstvom (Attributive Stellung)</li> <li>•pridjevi sa nastavcima –lich, -bar</li> <li>•imenovanje (Nominalisierung)</li> <li>•Budu e vrijeme(Futur II)</li> <li>•Konjunktiv pomo nih glagola haben i sein (Konjunktiv II)</li> <li>•Konjunktiv u obliku würde + infinitiv (Konjunktiv II)</li> <li>•Posredno predavanje (Konjunktiv I)</li> <li>•Re enice zavisne sa wenn</li> </ul>	<p>II.2.1. U enik treba:</p> <p>A.1. da posjeduje jedan osnovni rje nik (iako još pravi elementarne greške) da bi saopštio malo kompleksnije dogaaje, ili da bi se izrazio o temama i situacijama manje poznatim</p> <p>A.2. da koristi rije i i re enice u potrebnom kontekstu kako u govoru tako i u pisanju</p> <p>A.3. da koristi rje nik od oko 1.600 aktivnih rije i, kako u pisanju, tako i u govoru</p> <p>A.4. da zna, na osnovu poznavanja pravila formiranja re enice, da proširi svoj rje nik</p> <p>A.5. da je sposoban da proširi aktivni rje nik kroz sistematske zadatke proširavanja rje nika kako tokom asa uenja, tako i ku i</p> <p>A.6. da proširi poznati rje nik po sredini•Prefiksse</p> <p>•Sufiksse</p> <p>•Verbzusatz</p>

	II.3.Uпотреба језичких структур	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Разликовање дијелова предавања (Wortartenwechsel)</li> </ul> <p>II.3.1.U enik treba da je u stanju:</p> <p>A.1.da koristi riječi koje se koriste kao modalne (uslovljene) (npr. lassen, hören itd);da koristi infinitiv Präsens Passiv sa modalnim riječima (u главној реченици Hauptsatz) npr. „, muss gewechselt werden; da koristi pasiv u садашњем vrijemenu (Präsens), u несвршено и у Perfekat (svršeno);da zna listu неправилних глагола;da koristi глаголе са dodatkom u dativu (III падеж); da koristi глаголе са dodatkom prijedloga као и везу главне реченице са onom zavisnom;da koristi prelazne i neprelazne глаголе koji se teško razlikuju (npr. stellen,legen itd) koji se vežu sa mjesni (локалним) prijedlozima i usmerenjima;da koristi lassen + infinitiv;</p> <p>A.2.da koristi sve modalne глаголе,dürfen,können,mögen, müssen,sollen,woolen</p> <p>A.3.da zna sve moguћности više兹на nosti imena</p> <p>A.4.da koristi konjunktivne zamjenice u jednini i množini u svim slučevima i poslije prijedloga;da</p>
--	---------------------------------------	---

			<p>koristi neodređene zamjenice (Idefinitpronomen) jeder,jemand,niemand,man,etwas,nichts</p> <p>A.5.da zna promjenu pridjeva po svim padežima</p> <p>A.6.da koristi prijedloge uz sve padeže</p> <p>A.7.da zna glavne priloge koji traže dativ; da zna glavne priloge koji traže akuzativ;da zna glavne priloge koji traže određene prijedloge</p> <p>A.8.da zna vrste zavisnih rečenica;da zna da upotrijebi konjunktivne rečenice (u genitivu sa prijedlogom i „wo,“);da koristi apozicije (oznake); da koristi alternativne konstrukcije za zavisne rečenice; da koristi deparcipijalne sadržaje; da koristi trpno stanje u drugim oblicima; da koristi zavisne riječi u trpnom stanju sa modalnim glagolima; da zna da smjesti povratne zamjenice;da zna oblik rečenice poslije veznika (Und,aber,denn,oder,sondern); da zna mjesto glavne riječi kada se uklanja (izbacuje glavna riječ poslije upotrebe veznika und),da zna položaj dijelova akuzativa; da formira rečenicu Satzreihen und Satzgefüge;da zna da veže glavnu rečenicu sa onom zavisnom</p> <p>A.9.da pravilno koristi znake interpunkcije tokom prepiske.</p>
<b>III. K U L</b>	III.1. Poznavanje kulture naroda koji govore	<b>Svakodnevica i porodica</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Zna o daju (vrijednost) porodice u društvu</li> <li>•Planiranje budućnosti</li> </ul>	<p>III.1.U enik treba da je u stanju:</p> <p>A.1.da zna o načinu življenja jedne njemačke porodice,organizaciju unutar porodice kao i planiranje budućnosti</p>

<b>T U R N O  O S V J E Š  I V A N J E</b>	<p>njema kim jezikom i upore ivanje sa svojom kulturom</p> <p><b>Odnosi me u supružnicima</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Na in življenja</li> <li>•Seksualnost</li> <li>•Podrška partnera</li> <li>•O ajanja</li> <li>•Podjele</li> </ul> <p><b>Vaspitanje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Razvoj u pravcu autonomne i odrasle li nosti</li> <li>•Civilizacijski uticaji na vaspitanje (filmovi, televizije, mediji)</li> <li>•Državni sistem školovanja u Njema koj</li> <li>•U iti i raditi nezavisno</li> </ul> <p><b>Slobodno vrijeme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Putovanja u druge zemlje</li> <li>•Planiranje odmora</li> <li>•Odlazak u restoran</li> <li>•Pozorište Koncerte</li> </ul>	<p>A.2.da zna me upartnerske odnose i za mnogobrojne probleme koji esto dovode do razdvajanja parova</p> <p>A.3.da zna o sistemima školovanja u razli itim zemljama njema kog govornog podru ja, da poznaje vrste škola, mogu nosti za studiranje</p> <p>A.4.da zna o istorijskim doga ajima,da poznaje književne periode kao i njihovo postojanje, najzna ajnije predstavnike jednog književnog perioda itd.</p> <p>A.5.da zna o aktivnostima unutar i van školskih institucija, korištenje školskih biblioteka i posredstvom interneta itd.</p> <p>A.6.da zna o slobodnom vremenu unutar i van škole,organizaciju razli itih aktivnosti od strane uprave škole</p>
--	--	--

<b>4.LERNJAHR</b>	
<b>Lernziel 1</b>	<b>Lerninhalte</b>
<b>Über Ereignisse berichten</b>	<p><b>Thematische Schwerpunkte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sachverhalte</li> <li>• Ereignisse</li> <li>• Schulveranstaltungen</li> <li>• beobachtungen bei Unterrichtsgängen</li> </ul> <p><b>Grammatic</b></p> <p>Präteritum Nebensätze mit <i>als</i></p>

<b>4.LERNJAHR</b>	
<b>Lernziel 2</b>	<b>Lerninhalte</b>
<b>Gegenstände und Vorgänge beschreiben</b>	<p><b>Thematische Schwerpunkte</b></p> <p>Beschreibung von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen</li> <li>• Tieren</li> <li>• Gegenständen</li> </ul> <p><b>Grammatic</b></p> <p>Zusammengesetzte Adjektive Adjektive in prädikativer und attributiver Stellung Orts- und Zeitangaben</p>

<b>4.LERNJAHR</b>	
<b>Lernziel 3</b>	<b>Lerninhalte</b>
<b>Tätigkeiten Und Vorgänge beschreiben</b>	<p><b>Thematische Schwerpunkte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spiel- und Bastelanleitungen</li> <li>• Gebrauchsanweisungen</li> <li>• Kochrezepte</li> <li>• Versuche beschreiben</li> </ul> <p><b>Grammatic</b></p> <p>Vorgangspassiv im Präsens Zustandspassiv im Präsens Substantivierung von Verben und Adjektiven Genitiv von Nomen</p>

<b>4. LERNJAHR</b>	
<b>Lernziel 4</b>	<b>Lerninhalte</b>
<b>Mitteilungen sachlichen Inhalts machen</b>	<p><b>Thematische Schwerpunkte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veranstaltungen</li> <li>• Besichtigungen</li> <li>• Lokale Feste</li> <li>• Unfallbericht</li> </ul> <p><b>Grammatic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Passiv im Präteritum</li> <li>Infinitivsätze</li> </ul>
<b>4.LERNJAHR</b>	
<b>Lernziel 5</b>	<b>Lerninhalte</b>
<b>Vorgegebene Geschichten und Erlebnisse mündlich und schriftlich darstellen</b>	<p><b>Thematische Schwerpunkte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorgegebene Geschichten</li> <li>• Eigene Erfahrungen und Erlebnisse aus der Umwelt der Schüler</li> <li>• Kriterien erlebnishafter Erzählungen:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personen, Gefühle</li> <li>- Zeitlicher Ablauf</li> <li>- Wichtiges/ Nebensächliches</li> <li>- Mittel des Spannungsaufbaus</li> <li>- Höhepunkt</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Grammatic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adjektive in attributiver Stellung</li> <li>Adjektive mit Suffixen (-lich,-bar)</li> <li>Nominalisierung</li> </ul>
<b>4.LERNJAHR</b>	
<b>Lernziel 6</b>	<b>Lerninhalte</b>
<b>Über Zukünftiges und Erdachtes berichten</b>	<p><b>Thematische Schwerpunkte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Schuljahr ist zu Ende:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pläne für die Ferien</li> <li>- Vorhaben für das neue Schuljahr</li> </ul> </li> <li>• Was wäre,wenn...             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phantasie-Geschichten</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Grammatic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Futur I</li> <li>Konjunktiv II von <i>haben</i> und <i>sein</i></li> <li>Konjunktiv II mit <i>würde</i></li> <li>Nebensätze mit <i>wenn</i></li> </ul>

## **METODOLOŠKA UPUTSTVA**

### **1. Komunikativni oblik nastave**

U jednoj savremenoj nastavi komunikaciji se pridaje posebna pažnja, ime se treba reći koja jezička sredstva trebaju u enicima u određenim jezicih situacijama kako bi se izražavali i ponašali na zahtjevan (traženi, potreban) način.

Komunikacija je najprihvatljiviji način za postignuće postavljenih objektiva.

Koncepcija za jednu ovakvu nastavu neće biti jedno gramatičko pravilo već razne jezičke situacije. Bolje će biti, iz jezičkih situacija izlaze pravila, a ne obrnuto.

### **2. Jasan redoslijed jezicih polja**

Neophodno je, osobito na početnom nivou nastave, da se posebno stavi akcenat na razna jezička polja, kao:

- prorada vokabulara (rječnika),
- prorada udžbenika,
- prorada jezičkih struktura.

Ovo znači: da treba odrediti prioritete unutar jedne nastavne jedinice.

Ne može se, na primjer, razvijati novi rječnik i nove jezičke strukture.

Najpravilniji način bi bio da se prvo proradi (prouči) i trenira vokabular, koji se pojavljuje u određenim lekcijama.

Zatim vokabular, proučen, treba staviti u nove sintakske strukture,

Nastavnik, unutar komunikativne nastave, bira takve jezičke situacije, koje su bliske sa svakodnevnicom, tako da su uvježbane strukture prirodne, a ne izvještaene.

### **3. Ciljevi**

Jasno određivanje ciljeva je olakšica za posao učenja i pomaže u određivanju važnijih ciljeva. Kada se postignu ciljevi – to znači i da u enici vladaju obrazom materijalom – onda predavač (nastavnik) treba da bude zadovoljan sa ovim. Ako se još nije završio nastavni

as, nema logike da se dodaju (ubacuju) novi sadržaji na as.U ovom sluaju logi nije bi bilo da se utvrdi ono što je u eno pomo u različitim vježbama, da se obradi jedna pjesma tokom nastavnog asa ili da se ubaci neka nastavna igra s namjenom postizanja cilja.

Tako e, je značajno da u fazi, upoznavanja sa novom temom, u e, što je moguće brže u srž problema sa jednom motivacijom sa kojom se postiže cilj i ne da se ide sporednim putevima koji bi omogućili u eniku-ci da nagađa oko nje (teme) što, uistinu, može biti cilj nastavnog asa.

#### **4. Ograničenje ciljeva**

Poznaju i u enike i imaju i jasno ciljeve prethodno određene, nastavnik neće praviti grešku i postavljati više ciljeva za jedan nastavni as, a poslije se uditi zašto nije postignut cilj.Zbog ovoga nastavnik treba da odredi jedan specifični cilj kojeg teži da postigne unutar jednog nastavnog asa.Određivanje više ciljeva za jedan as ima za posljedicu ovo:

Ostaje malo vremena za vježbe i oglede, zbog čega u enici ne mogu dovoljno savladati materiju.Na sljedećem asu treba da se obnovi i objasni materija još jednom jer se može dogoditi da su na injene greške koje se zatim vrlo teško ispravljaju, što dovodi do očaja nastavnika i u enika.

Računa se da je prosta: jedan pretrpan (preopterećen) as i jedan as za obnavljanje dva asa.U ovom sluaju biće logi nije da se materija od početka podijeli na dva asa.

Prema istraživanju, osrednji učenici su u stanju da za jedan nastavni as upamte oko deset novih izraza.Ova injenica ne treba da se ostavi po strani.

#### **5. Redoslijed: slušanje, shvatanje, govor, itanje, pisanje.**

Osobito, u početnoj nastavi, treba učiti redoslijed ovih vještina, ime treba reći:

- Učenici kao da ne bi željeli da govore ili kažu nešto o onome o čemu ranije nisu učili;
- Oni kao da ne bi željeli da pišu o onome o čemu ranije nisu učili, govorili i čitali;
- Oni ne bi htjeli da pišu ništa o onome o čemu ranije nisu učili, govorili i čitali;

Da bismo se pridržavali ovog redoslijeda, osobito kod početnika, govore sljedeći razlozi:

- Ako se kaže jedna nova riječ, logi ne bi bilo da se ona ranije učila. S druge strane, itanje jedne nove riječi je lakše ako se ona ranije učila ili govorila. Tako će biće i pisanje bilo lakše ako bi se ta riječ ranije slušala, govorila i čitala.

- Grafemi njema kog i bosanskog jezika se ne podudaraju u svim slu ajevima.

Nakon što su u enici nau ili abecedu bosanskoga jezika, može se pojaviti uopštavanje ili interferenca, ako se ranije po ne sa pisanjem na njema kom jeziku.

Ovo se može izbjegnuti ako nastava po ne sa slušanjem i zatim kre ka stanicama govora i itanja i u pravcu pisanja.

## **6. Aktivan i konkretan rad**

Razlika izme u u enja njema kog jezika u Njema koj, bez obzira da li se govori o njema kom jeziku kao maternjem ili o njema kom jeziku kao drugom ili stranom jeziku, i na Kosovu izme u ostalog, jer kosovska sredina može da dâ malo ili nimalo informacija ze Federaciju njema kih republika. Osim nastavnog asa, kao da da ne postoji nekakva mogu nost da bi se promijenilo ono što je nau eno. Tako dolazi do mogu nosti, da ono što je u školi nau eno može da se razvija izvan nastavnih asova kao putem ekskurzija, razvoja intervjeta itd. u ovom kontekstu ne treba ni precijeniti ni potcijeniti televiziju.

Izrada (stvaranje) plakata, mozaika i postera, izrada malih ru nih radova tako e je veoma zna ajna.

Jedan drugi razlog za ovakve aktivnosti su znanja iz psihologije u enja, na osnovu kojih rezultat (postignu e) je ve e, što se više podržavaju jezi ke djelatnosti od konkretnih djelatnosti.

## **7. Potrebno vrijeme za vježbe i primjenu**

Za u enje i sigurno ovladavanje jednog jezika u cjelini potrebne su tri stvari: **vrijeme,vrijeme i opet vrijeme**.

Znamo da postoje tri vrste(tipa) u enika:

**Akusti ki tipovi** (u enici usvajaju-brže u e jezik putem slušanja);

**Vizuelni tipovi** (gledaju i) u enici usvajaju jezik, u prvom redu, ulom vida);

**Motorni tipovi** (u enici brže u e jezik pišu i).

Zbog toga je veoma važno da se vježbanje, tako e, riješi putem ovih vrsta u enja, da se jezik istovremeno u i putem više kanala, obzirom da ve ina onih koji u e su takozvani miješani tipovi.

## **8. Raznovrsnost u fazama vježbanja**

Svaki nastavnik i mastavnica zna da na asu jezika monotono vježbanje u strukturi re enice ima više negativan uticaj nego ono što želi posti i.

U enici i u enice e izgubiti interesovanje za u enje i ne e aktivno u estovati u njemu. S druge strane, mi znamo da predvi ena motivacija i zadavanje interesantnih zadatka mogu da pove aju želju za u enjem i spremnost za rad postizanje (rezultata).

Promjena oblika rada (samostalan rad, rad u parovima ili u grupama) je veoma uspješna. Igre u u enju, pjesme, poezija, kao i pri e treba da budu sastavni dio u enja.

## **9. Korigovanje(ispravljanje) grešaka u enika**

Kaže se da se nijedno pitanje ne diskutira tako u estalo i na protivure an na in u podru ju nastave kao na in korigovanja.

Dok korigovanje neki smatraju preprekom jezi kog toka, drugi smatraju da greške treba odmah ispravljati, kako se ne bi usvojile (prihvatile).

Možda se može napravitazuman kompromis tokom korigovanja i on bi izgledao ovako.

- U fazi prvog kontakta sa novom temom, kao na primjer putem jedne fotografije, nastavnici o ekuju slobodno izražavanje svojih u enika.

Ako bi nastavnici obavili masovno korigovanje tokom ove faze u enja, u enici bi se možda odmah povukli i na kraju bi se potpuno u utali.

U ovoj fazi je pravilno da se korigovanja, izme u ostalog postavi na takav na in, kao na primjer, jednu rije pogrešno izgovorenu nastavnik ponovi još jednom, ali naravno na pravilan na in.

- Situacija u fazi primjene i vježbanja je druga ija. Ovdje se govori o treniranju vokabulara i struktura pa je prirodno d a j e ovdje korigovanje bezuslovno.

Nema diskusije u enike ne smijemo omalovažavati pred razredom, ve treba da pokažemo pedagoški takt.

## **10. Diferencijacija**

esto se dešava da razni jezi ki rezultati u enika u u enju djelimi no dovode do velikih poteško a.

Dok je jedan u enik ve završio svoj zadatak, dosa uje se na asu ili ometa druge dok rješavaju svoje zadatke, drugi još nije gotov, iako ima dovoljno vremena na raspolaganju.

Za nastavnici i nastavnika ovdje postoje dvije mogu nosti:da se ponašaju kao da nema razlika u rezultatima, ali tada treba uzeti u obzir i ono što e se ranije ili kasnije pojaviti kao poteško a zbog manjih ili ve ih optere enja(naših zahtjeva).

Druga mogu nost se oslanja na pragmati nost mjera unutrašnje diferencijacije, a to bez sumnje za u enike zna i rad.

Izdvajaju se razne forme diferencijacije o kojima ovdje ne e biti diskusije jer su one sada poznate.

Samo dvije forme treba sagledati izbliza:

### ***Kvalitativna i kvantitativna diferencijacija***

- *Kvantitativna diferencijacija* ukazuje na razliku zadataka u njihovom kvantitetu,dakle, u njihovoj koli ini. Ovo ne govori ništa drugo ve da „brzi u enici,, dobijaju dodatne zadatke.Masa se primjenjuje lako zato što nastavnici treba da pripreme dodatne zadatke koje, ako je potrebno, daju u enicima.Ova vrsta diferencijacije, pored svega toga, ima i nedostatke, ali se dodatnim zadacima od u enika traži više i na taj na in oni postaju bolji. Drugim rije ima, razlika izme u dobrih i manje dobrih postaje uvijek ve a.Tako e, postavlja se pitanje da li bolji u enici ove dodatne zadatke vide kao jednu vrstu kazne zbog toga što su radili brzo.

- *Kvalitativna diferencijacija* ima više zahtjeva.U ovom slu aju daju se zadaci sa razli itim stupnjem težine, ne ostavljaju i sa strane zajedni ku temu.Da po emo od toga da u okviru jednog razreda treba da formiramo tri razli ite grupe (prema rezultatima): A, B, C gdje je grupa A sa najvišim postignu ima, grupa B sa srednjim postignu ima, dok je grupa C sa slabim postignu ima. Koncept toka jednog nastavnog asa mogao bi da izgleda ovako:

<b>Sprachbegegnung-Prvi kontakt sa novom temom (evociranje, prisje anje)</b>
Zajedni ki za sve u enike
<b>Spracherarbeitung-Razrada teme (realizacija)</b>
Zajedni ka za sve u enike
<b>Sprachiübung-Vježbanje u okviru teme (refleksija, misaonost, povratna inf.)</b>
Diferenciranje grupa prema stepenu postignu a

Grupa A Prorada cijelog teksta Kreativni dodatni zadatak	Grupa B Prorada cijelog teksta (pomo u npr. Artikelhilfe)	Grupa C Prorada jednog dijela teksta (pomo u npr. Artikelhilfe)
--	--	--

esto se uje još jedan argument koji govori protiv ovog oblika diferencijacije, a to je:

Kod ovog oblika nastave svi u enici ne u e isto gradivo, zato što je profil zahtjeva druga iji u ovom trostupnom slu aju.

- Jedna analiza ovog argumenta ipak pokazuje veoma brzo da ovo ne važi za stalno zato što u enici u principu ne postižu podjednako brzo i dobro cilj nastavnog asa.
- Ono što se postiže putem ovog procesa je izbjegavanje od suvišnih zahtjeva ili od malo zahtjeva, zato što su sposobnosti u enika u enju razli ite, nezavisno od toga da li se praktikuju mjere diferencijacije ili ne.

## 11. Podjela jednog nastavnog asa

Tok jednog nastavnog asa mogao bi da izgleda ovako:

Artikulationsstufen	Methodische Absichten
<b>1. Sprachbegegnung</b>	Begegnung mit der neuen Sprachsituation, z.B. durch Bild,Tonaufnahme,Filmausschnitt,Lehrer-oder Schülervortr.ag
<b>2. Spracherarbeitung</b>	Bereitstellen und Erarbeiten von neuem Wortschatz oder Neuen Strukturen.
<b>3. Sprachübung</b>	Übungsbeispiele,möglichst in Form von realen Sprech-handlungen. Aufgreifen und Wiederholen von bekanntem Wortschatz mit neuen Strukturen und umgekehrt. Differenzierungsmaßnahmen Sprachlernspiele
<b>4. Sprachanwendung</b>	Übertragen des Gelernten auf neue Situationen: Im Klassenzimmer Im außerschulischen bereich

## **ME UPROGRAMSKA POSTUPNOST**

Prije nego što pristupimo detaljnoj izradi plana rada ovog razreda, mi smo uradili jednu vrstu približnog (globalnog) plana za etiri godine, na na in da bi nam bar malo bilo jasno do kojeg stupnja postignu a želimo da idemo nakon završena etiri razreda (jednog nivoa):šestog, devetog, desetog, jedanaestog, dvanaestog, trinaestog.

Drugi razlog je da ura eni planovi za razred imaju jednu programsku povezanost i nastavljaju se približno tamo gdje su prekinuti na prethodnoj godini, kako ne bi došlo do ponavljanja opštih objektiva ili do drasti nog povrata natrag.

Ovaj plan je ura en po taksionomi Bluma i konceptiran je tako da se može itati vertikalno (napredovanje po taksionomi za jednu školsku godinu) i horizontalno koje je takore i pranje jednog objektiva iz godine u godinu na najvišem stupnju.

Kako bi bilo jasnije, u nastavku je dat postepeni stepenovani tabelarni pregled nivoa i sadržaja:

	<b>1. Lernjahr</b>	<b>2. Lernjahr</b>	<b>3. Lernjahr</b>	<b>4. Lernjahr</b>
<b>Lernziel 1</b>	Einfache sprachliche Kontakte herstellen	Miteinander sprechen	In mündlichen und schriftlichen Kontakten persönliche Mitteilungen machen	Über Ereignisse berichten
<b>Lernziel 2</b>	Gegenstände und Tätigkeiten benennen und beschreiben,nach Gegenständen fragen	Über Gegenstände und Tätigkeiten Aussagen machen	Sachinformationen einholen und weitergeben	Gegenstände und Vorgänge beschreiben
<b>Lernziel 3</b>	Anweisungen verstehen und Fragen beantworten	Anweisungen verstehen und erteilen	Anweisungen geben und Aufforderungen äußern	Tätigkeiten und Vorgänge beschreiben
<b>Lernziel 4</b>	Sich orientieren und verständigen	Angaben zur örtlichen Umgebung machen	Angaben zu Zeit, Lage und Raum machen	Mitteilungen sachlichen Inhalts machen
<b>Lernziel 5</b>	Sprachliche Kontakte knüpfen	Wünsche und Gefühle äußern	Erlebtes und Gehörtes wiedergeben	Vorgegebene Geschichten und Erlebnisse mündlich und schriftlich darstellen

<b>Lernziel 6</b>	Einfache Auskünfte einholen und erteilen	Persönliche Daten erfragen und Angaben machen	Die eigene Meinung darstellen	Über Zukünftiges und Erdachtes berichten
-----------------------	--	---	-------------------------------	--

## ME UPREDMETNA POVEZANOST

Ustvari, jezik koji u prvom redu služi kao sredstvo komuniciranja ne u i se ekskluzivno na nastavnim asovima jezika ve u jednom drugom obliku, a ne kao što je slu aj sa nekim drugim nastavnim predmetima.kad su u pitanju jezi ke sposobnosti, razne ta ke gledišta i jezi kih znanja razvijaju se pomo u jezi kih puteva.

Onoliko koliko jezik pomaže drugim predmetima, toliko i drugi predmeti mogu pomo i u postizanju objektiva unutar nastave njema kog jezika.Prije svega, i odabране teme povezane sa više nastavnih predmeta, pomo i e u nastavi njema kog jezika.

Naravno, jezik je prije svega povezan sa umjetnostima, zato što se svaka nova rije i pojam može i treba da se objasne putem pjesme, crteža, fotografije, igre (kako kod djece-II nivo) ili kod omladine (III nivo).

Saznanja iz nauka, bilo prirodnih ili društvenih treba koristiti tokom tretmana raznih tema, predvi enih za osmi razred.

Ova saznanja se koriste naro ito u prvoj fazi asa (evociranje, prisje anje) gdje,zavisno od teme koju emo tretirati, koristimo znanja iz drugih predmeta (u enike pripremamo za temu).

Povezanost sa društvenim naukama koje osvješ uju u enike o mnogim životnim pitanjima i koje pomažu u postizanju stvaranja potrebnih životnih i komunikativnih vještina su mnoge teme u sedmom razredu (a posebno veza sa gra anskim vaspitanjem).

Postoji povezanost i sa prirodnim naukama, a naro ito su potencirana ona znanja koja se bave sredinom, njenim o uvanjem, zdravljem ( uvanjem svojeg i zdravlja drugih), ishranom itd.

## ŠKOLSKI UDŽBENICI

12.razred: Deutsch international, Band 3 (prva polovina leksikona), Cornelsen Verlag ,Berlin

13.razred: Deutsch international, Band 3, (druga polovina leksikona), Cornelsen Verlag, Berlin

### alternativni udžbenici:

12.razred: Blick 3 (prva polovina leksikona), Hueber Verlag, Ismaning

13.razred: Blick: (druga polovina leksikona), Hueber Verlag, Ismaning

---

# LATINSKI JEZIK

(2. godišnja, sedmi način, 64. godišnje)

---

*Standardi dostignu a*

## I. ELEMENTARNO HISTORIJSKO-JEZIKO ZNANJE

1. Formiranje latinskog jezika
2. Historijska vrijednost latinskog pisma
3. Latinska fonetika i fonologija

## II. POVEZANOST SA GRAMATIKOM I LEKSIKOM TERMINOLOGIJOM

1. Izgrađivanje promjenljivih djelova govora
2. Izgrađivanje nepromjenljivih djelova govora
3. Historijska vrijednost gramatičke i leksičke terminologije

## III. IZRAZI I KULTURA

1. Glavna i zavisna rečenica
2. Mudre riječi i latinske sentence
3. Uobičajene latinske skraćenice

## 1.0. ELEMENTARNO HISTORIJSKO-JEZIKO POZNAVANJE

### 1.1. Znanja o pismu (alfabeta) i latinskom jeziku

- 1.1.1. Mjesto i vrijeme formiranja latinskog (književnog) jezika;
- 1.1.2. Latinsko alfabetno pismo (upoređenje sa bosanskim alfabetom)
- 1.1.3. Glasovi: samoglasnici, diftonzi i suglasnici;
- 1.1.4. Antikos (klasično) i tradicionalno čitanje;
- 1.1.5. Razlika između tradicionalnog i antičkog čitanja;
- 1.1.6. Dužina sloga (podjela riječi na slogove: con-cor-di-a-spajanje);

1.1.7. Akcenat (obi no se naglašava predposljednji slog: natura, kao u bosanskom jeziku:*priroda* ... );

## 2.0. POVEZANOST SA GRAMATI KOM I LEKSI KOM TERMINOLOGIJOM

### 2.1. Latinska morfologija ( i bosanska )

- 2.1.1. Morfološke osobine: osnova (korijen), tema i nastavak (završetak);
- 2.1.2. Promenljive i nepromenljive vrste govora;
- 2.1.3. Imenice i pridjevi;
- 2.1.4. Nastavak kao posebni oblik morfoloških oblika;
- 2.1.5. Rod, broj i padež imenica (upitni oblici padeža);

### 2.2 Promjena imenice

- 2.2.1. Promjena imenice i pridjeva (Declinatio)
- 2.2.2. Prva promjena sa - i karakteristike prve promjene;
- 2.2.3. Druga promjena sa - *o* i karakteristike druge promjene;
- 2.2.4. Treća promjena sa suglasnicima;
- 2.2.5. Treća promjena sa samoglasnicima – *i* i karakteristike treće promjene;
- 2.2.6. Četvrta promjena sa – *u* i karakteristike četvrte promjene;
- 2.2.7. Peta promjena sa *e*- i karakteristike pете promjene;
- 2.2.8. Promjena drugih imenica;

### 2.3. Pomjena ( i stepenavanje ) pridjeva

- 2.3.1. Pridevi iz grupe prvog i drugog reda (Pridevi sa – *us*, - *a*, -*um*; *er*, -*a*, -*um*, i pridevi sa tri i sa jednim nastavkom);
- 2.3.2. Stepenovanje prideva (potvrđni, komparativni i superlativni stepen);
- 2.3.3. Neupravno, opisno, i nepotvrđno steponavanje;
- 2.3.4. Prilozi i njihovo stepenovanje;
- 2.3.5. Zamenice (lične i povratne (refleksivne), prisvojne, pokazne, odnosne, pridevne, neodređene i korelativne);
- 2.3.6. Brojevi (osnovni, redni, rastavni, pridevni);

### 2.4. Glagol (Verba)

- 2.4.1 Pravilni glagoli i njihovo mijenjanje;
- 2.4.2 Lice, broj, vrijeme, način i dijateza glagola;
- 2.4.3 Mijenjanje petih glagola i njihovo razlikovanje po temi;
- 2.4.4 Prvo mijenjanje – *are* i drugo mijenjanje – *ere*;

- 2.4.1. Treće mijenjanje sa samoglasnicima (i mešovito) i četvrto mijenjanje –*ire*;
- 2.4.2. Vremena teme sadašnjosti (sadašnje, nesvršeno, buduće vrijeme);
- 2.4.3. Vremena teme svršenog (prošlo vrijeme, prije prošlo vrijeme, buduće pre ašnje);
- 2.4.5. Načini glagola (pokazni, odnosni i zapovedni);
- 2.4.6. Dijateze glagola (prelazne, pasivne);

## **2.5. Nepravilni glagoli**

- 2.5.1. Deponentni i semideponentni glagoli;
- 2.5.2. Nepravilni glagol *esse* i oni koji je sastoji od njega;
- 2.5.3. Nepravilan glagol *ire* i oni koji se sastoji od njega;
- 2.5.4. Nepravilan glagol *ferre* i oni koji se sastoji od njega;
- 2.5.5. Glagoli: *volo, nolo, malo, fio, edo, queo*;
- 2.5.6. Eliptični glagoli (*inquam, aio, memini, odi, coepi*);
- 2.5.7. Bezličan glagol i pozdravne riječi;

## **2.6. Implicitni olik glagola**

- 2.6.1. Deverbativne imenice i predjevi;
- 2.6.2. Sadašnji particip;
- 2.6.3. Gerundiv i Gerundivi (i njihova razmena);
- 2.6.4. Prvi i drugi supini;
- 2.6.5. Opisno aktivno i pasivno mijenjenje;

## **2.7. Nepromjenljivi djelovi govora**

- 2.7.1. Predlozi sa prediktom i sa ablativom (psledični);
- 2.7.2. Veznici i uzvici;

# **3.0. IZRAZI I KULTURA**

## **3.1. Sintaksa**

- 3.1.1. Red riječi u rečenici;
- 3.1.2. Subjekat, predikat i atribut;
- 3.1.3. Sintaksa padeža;
- 3.1.4. Ablativni padež;
- 3.1.5. Upotreba imenica mesta sa predlogom – *in* i bez predloga;
- 3.1.6. Pojam djelova riječi (govora);
- 3.1.7. Pojam gramatičke izgradnje;
- 3.1.8. Akuzativ sa infinitivom;

- 3.1.9. Nominativ sa infinitivom;
- 3.1.10. Slobodni ablativ ( Ablatuvus absolutus);

### **3.2. Sintaksa re enice**

- 3.2.1. Glavne i zavisne re enice i saglasnost vremena;
- 3.2.2. Upitne ( zavisne ) re enice;
- 3.2.3. Namjerne (zavisne ) re enice;
- 3.2.4. Vremenske (zavisne) re enice;
- 3.2.5. Razložne (zavisne) re enice;
- 3.2.6. Pogodbene ( zavisne ) re enice;
- 3.2.7. Uporedne (zavisne ) re enice;
- 3.2.8. Posljedi ne ( zavisne ) re enice;
- 3.2.9. Upravni i neupravni govor.

### **Pravopis, interpunkcija, jezi ka kultura**

Mudre rije i i sentence;  
Naj eš e skra enice u latinskom jeziku;  
Latinski sinonimi i upotreba rje nika.

## **OBLICI I METODE REALIZACIJE PLANA I PROGRAMA**

Predavanja, vježbe, prevod re enica ( kratkih tekstova ) od napisanog teksta po ovom planu i programu.

Vrednovanje znanja u enika vrši se jednom u mjesecu kontrolnim na prevodu re enica ( i kratkih mudrih rije i ili latinske sentence ). Pismena izrada dva puta godišnje ima za cilj vrednovanje (ocenjivanje) u enika na usavršavanju pravilnog pisanja i itanja, što zna i , fonetike i fonologije, onda usavršavanju morfologije i sintakse, kao i ( ne manje od 1000 ) latinskih rije i .

# **MATEMATIKA**

**(2. godina sedmi razred, 64. godišnje)**

## **UVOD**

Matematika za trinaesti razred je nastavak i proširenje prethodnog znanja dobijenog iz predmeta matematike prethodnih godina. Ona omogućava učenicima da steknu znanja i vještine da bi razumjeli fizici i društveni svijet i razvija sposobnosti učenika kako da se postave prema razliitim problemima iz oblasti matematike i iz svakodnevnog života kao i sposobnost da rješavaju iste na korektnu in.

## **CILJEVI**

Učenje predmeta matematike ima za cilj da kod učenika:

- Razvija sposobnosti mišljenja i izražavanje na jasan i precizan način;
- Ubrzava njegovu dalju radoznalost i kreativnost;
- Razvija i produbljuje dalje navike za samostalan rad;
- Razvija sposobnosti da ste učenik znanja primjenjuje u rješavanju problema iz drugih predmeta (fizike, hemije i dr.) i iz svakodnevnog života;
- Obezbeđuje učeniku solidnu osnovu za visoko školovanje.

## **OPŠTI OBJEKTIVI**

Iz programske sadržaje predmeta matematike za trinaesti razred, učenik treba da je u stanju:

**Da razvija stavove i vrijednosti**

- Pojam li nog ponašanja (da bude saradnik, otvoren, iskren, poštovan, razpoložen, kritički itd.)

**Da poznaje**

- Pojmove limita i neprekidnosti funkcija, derivata i integrala funkcije.

**Da shvata**

- Zna enje pojmova: limit niza, limit funkcija, derivat i integral;
- Metode i postupke u toku rješavanja problema;
- Osnovne injenice vezane za limit niza, limit funkcija, derivata i integrala.

**Da primjenjuje**

- Svojstva limita nizova, limita funkcija i neprekidnosti funkcija za rješavanje različitih problema;
- Svojstva derivata za rješavanje različitih zadataka (matematike i prakse) i za proučavanje i grafičko predstavljanje funkcija;
- Metode integracije (metoda zamjene, metoda integracije u djelovima) za rješavanje različitih integrala funkcija;
- Određeni integral (formula Njutn-Lajbnicova) za rješavanje različitih problema iz geometrije i drugih predmeta;

**Da pokaže duhovnu sposobnost**

- Za korištenje injenica, teorema i metoda za rješavanje različitih problema od limita, od neprekidnih derivata i od integrala;
- U toku analize rješavanja problema podataka sa kojima raspolaže;

- U toku rješavanja zadataka sa limitom niza, limitom funkcija i derivata, upotrebljavaju i njihovu ograničenost;
- U toku rješavanja zadataka iz oblasti geometrije (za rješavanje površine neke figure u ravni, dužina neke krivulje ili zapremine nekog tijela, koje se dobija obrtanjem neke krive oko neke od koordinatnih osa), upotrebljavaju i svojstva određenog integrala;
- U primjeni kreativnog i kritičkog mišljenja za provjeravanje različitih matematičkih rezultata, polaze i od suprotne prepostavke i dolaze i do neke protivrečnosti, ili daju i suprotan primjer.

### **ORGANIZACIJA SADRŽAJA PREDMETA**

Pravljenje sadržaja je organizovano na podudaranju ciljeva i objektiva predmeta. Kategorije sadržaja predmeta date su na tabeli br. 1.

**Tabela 1.**

Predmet	Kategorije sadržaja		asovi	%	Ukupno %
<b>Matematika</b>	I. Analiza		52	81.25	
		Pismeni zadaci	6	9.375	100
		Testovi	4	6.25	
		Rezervni asovi	2	3.125	

## SADRŽAJ, O EKIVANI REZULTATI, ME UPREDMETNA VEZA

**Tabela 2.**

Kategorije	Potkategorije sadržaja	Sadržaj	O ekivani rezultati	Me upredmetna veza
<b>I.</b> <b>Analiza</b>	<b>I.1.</b> <b>Brojevni niz</b>	<p><b>I.1.1. Pojam brojevnog niza</b> Ograničenost brojevnog niza; standardni nizovi; monotoni nizovi; ograničeni nizovi; primjeri važnijih nizova; aritmetički niz i geometrijski niz.</p> <p><b>I.1.2. Limit niza</b> Pojam limeita niza; konvergentni niz i divergentni niz; osnovne injenice u vezi sa konvergentnim nizovima (bez dokazivanja); konvergentnost monotonih nizova; broj <math>e</math> (bez dokazivanja).</p>	<p><b>U enik treba da je u stanju:</b></p> <p>1. da da razlike primjere nizova (standardne, monotone, ograničene i dr.);</p> <p>2. da upotrijebi formule aritmetičkih niza i geometrijskog niza u rješavanju različitih problema;</p> <p>3. da ograniči limit niza;</p> <p>4. da primjeni svojstva konvergentnih nizova u rješavanju različitih zadataka;</p>	

	<b>I.2. Limit funkcije i neprekidne funkcije</b>	<p><b>I.2.1. Limit (grani na vrijednost) funkcije</b>          Ograničenost limita (u "jeziku <math>\varepsilon - \delta</math>"), svojstva limita (bez dokazivanja); jednostani limiti; karakteristični limiti  <math>(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e)</math>,          limit kad <math>x \rightarrow \pm\infty</math> (bez dokazivanja); neodređeni izrazi.</p> <p><b>I.2.2. Neprekidne funkcije</b>          Ograničenost neprekidne funkcije; osnovna svojstva neprekidnih funkcija (bez dokazivanja); neprekidne funkcije sa lijeve strane, odnosno sa desne strane;</p>	<p>5. da primijeni karakteristike limita u rješavanju različitih zadataka;</p> <p>6. da odredi ograničenost limita funkcije;</p> <p>7. da rješava različite zadatke koristeći ograničenost limita funkcije i njihova svojstva;</p> <p>8. da primijeni karakteristike nečeste u rješavanju različitih zadataka;</p> <p>9. da definiše neprekidnost funkcije;</p> <p>10. da analizira datu neprekidnu funkciju;</p>	Fizika (brzina, ubrzanje, snaga).
--	--	--	---	--------------------------------------

		<p>kriterijum neprekidnosti; ta ke presjeka i njihove vrste.</p> <p><b>I.3.1. Izvodi funkcija</b> Dodatak dokazu (argumentu) i funkciji; problem brzine i tangente, definisanost izvoda, veza izvoda sa neprekidnoš u, izvodi osnovnih funkcija, pravila izvoda (bez dokazivanja), izvodi složenih funkcija i onih obrnutih (bez dokazivanja), izvodi viših redova.</p> <p><b>I.3.2. Diferencijali funkcija</b> Diferencijali funkcije i njihova veza sa izvodom.</p> <p><b>I.3.3. Prouavanje i grafi ko predstavljanje funkcije</b> Polje definisanosti, nule i znaci, jednakost, perioda, ponašanje</p>	<p>11. da primjeni svojtsva neprekidnih funkcija i da razlikuje ta ke presjeka;</p> <p>12. da na e izvode razli itih funkcija, upotrebljavaju i njegovu definisanost;</p> <p>13. da primjeni pravila izvoda u rješavanju razli itih zadataka;</p> <p>14. da predstavlja (interpretira) geometriju i kinematiku izvoda;</p> <p>15. da definiše karakteristi ne ta ke za prouavanje i grafi ko predstavljanje jedne funkcije;</p> <p>16. da upotrijebi</p>	Fizika (put, brzina, rad, snaga).
--	--	---	--	--------------------------------------

		<p>funkcije na krajevima polja definisanosti, asimptote, monotonija i ekstremne (krajnje) vrijednosti (pomo u izvoda) udubljenost i ispunjenost, taki krivine (nepromjenljive).</p>	<p>izvode za proučavanje i grafičko predstavljanje jedne funkcije;</p> <p>17. da izračuna jednostavne razlike funkcije;</p> <p>18. da upotrebljava integralne tablice za izračunavanje različitih zadataka;</p> <p>19. da izračuna odredeni integral za jednu datu funkciju, upotrebjavajući metode dodavanja (ubacivanja);</p> <p>20. da izračuna odredeni integral (za neke jednostavne funkcije), koristeći njihovu definisanost;</p>	
	<b>I.4. Izračunavanje integrala</b>	<p><b>I.4.1. Neodređeni integral</b>            Definisanje jednostavnosti funkcija i neodređenog integrala, svojstva neodređenog integrala, tabela integrala (bez dokaza).</p> <p><b>I.4.2. Izračunavanje integrala</b>            Metoda zamjene, metoda dopune u djelovima, dopunjavanje racionalnih funkcija i onih trigonometrijskih.</p>		Ekonomija, demografija, medicina, tehnika itd.;

		<p><b>I.4.3. Odre eni integral</b> Zbir integrala,definisanost odre enog integrala, osnovna svojstva odre enog integrala (bez dokaza).</p> <p><b>I.4.4. Izra unavanje odre enog integrala</b> Integral kao funkcija gornje granice, Njutn-Lajbnicova formula (bez dokaza).</p> <p><b>I.4.5. Primjena odre enog integrala</b> Površina krivolinijskog trapeza,površina ravnih površi, zapremina oblih tijela,dužina luka i površina oblih tijela (bez dokaza).</p>	<p>21. da primjeni svojstva odre enog integrala za izra unavanje površine ravni, razli ite dužine lukova, zapremine oblih tijela kao i njihovih relevantnih površi.</p>	
--	--	---	---	--

## **METODOLOŠKA UPUTSTVA**

Kao u svakom predmetu, i u predmetu nastave matematike, glavni zadatak nastavnika je rukovo enje obrazovnog rada, koji ispunjava postizanje rezultata u enja predvi enih objektivima.

Praksa pokazuje da tehnike, metode i strategije, koje osiguravaju produktivnu nastavu, su one koje omogu avaju u eniku da aktivno u estvuje u izgradnji razumjevanja, u razvijanju matemati ke strategije za rješavanje problema i razvoj sposobnosti za primjenu znanja u svakodnevnom životu. Doma i zadaci i razli iti seminari su veoma važni elementi, koji omogu avaju po etak izgradnje navike za samostalan i kreativan rad u budu nosti.

U odluci koju uzima nastavnik za odabir nastavnih metoda, pored mnogih faktora, treba imati u vidu i ove:

- prirodu nastavnog materijala;
- tip u enja u enika;
- nivo i zatjeve u enika.

Za ovaj cilj, metode i tehnike nastave treba da budu raznolike i prilagodljive razli itim stilovima znanja i u enja u enika. One treba da podst i saradni ki rad u enika sa ciljem da poja a društvene dimenzije u procesu u enja.

Me upovezana nastava angažira u enika da preduzima odgovornost u proširenju znanja, ali i njihovom vrednovanju.

Ovaj model je odre en ovim fazama:

1. Odre uju se teme ili pitanja koja su interesantna za u enike, koja imaju smisla i koja su tjesno povezana sa životnim aspektima. Tako, se matematika od jednog apstraktnog i teorijskog predmeta pretvara u shvatljiv predmet, tjesno povezan sa životom;
2. Nastavnik ohrabruje i podst i u enike da razmišljaju o pitanjima koja se obra uje u tekstu ili oko nekog odre enog problema.U ovoj fazi, oni se uklju uju u razli ita istraživanja: posmatranja, pravljenje bilježaka (zapisivanja), evidentiranja problema, uzimanja informacija;
3. Postavljaju se mnoga pitanja za objašnjenje, kojima treba dati odgovor. Važno je da su pitanja jasna za u enika;

4. U enici razvijaju svoj plan za preuzimanje jednostavnijih istraživanja i daju ta ne odgovore na postavljena pitanja u gornjoj (prethodnoj) fazi;
5. U enici zajedno sa nastavnikom diskutuju o njihovoj praksi - dobijenim rezultatima iz istraživanja ili rješenja problema. Nastavnik im pomaže da uzmu u obzir i druge mogu nosti za rezultate i planirane zahtjeve ili dalja istraživanja. Važno je da u enici shvataju i odre uju vrijednost njihovih ideja, rješenja koja daju i da su svjesni odgovornosti koje uzimaju.

U nastavku dajemo nekoliko metoda rada.

## METODE RADA

Škola treba da služi o uvanju i podizanju interesovanja u enika za matematiku i postepeno ih razvija.

- Nastava matematike ne smije ostati apstraktna i verbalna, zato što matematika tako u suštini i djeluje sa svojim apstraktним pojmovima i relacijama. Ona treba da se što više približi u enicima upotrebljavaju eksperimente i što više grafi ki predstavljati primjere i realne situacije iz svakodnevnog života;
- Na in u enja treba razvijati u obliku spirale, zato što radnje i strukturu matematike nije mogu e odjednom i u potpunosti shvatiti. Dobro bi bilo, u koliko je mogu e, male cjeline novih sadržaja povezivati u velike na taj na in, unose i nove sadržaje, usvajati sve više stare sadržaje;
- Motivisanost je klju u enja matematike, zato što je tu izvor majstorstva nastavnika. Motivisanje u enika da rade neprekidno i samostalno, u koliko je to što više mogu e, je jedan veoma važan temelj. Veoma je važno izabrati sadržaje (gradivo) za vježbanje, koji u e neprekidnom razmišljanju i postepenom radu postavljaju i nova pitanja. Takve vježbe orjentišu u pravcu istraživa kog rada i podižu (izazivaju) nove teme na diskusiju;
- Razlike u enika u sposobnosti za usvajanje predmeta mogu biti veoma velike Zato, nastavnik treba da prona e metode kako da svi u enici napreduju. Preporu ljivo je da se u toku vježbi primjenjuje metoda kriti nog mišljenja, dijele i u enike u manje grupe po dva, etiri itd.;
- Treba biti pažljiv da u toku vježbi, u enika stimulisati pri rješavanju zadataka i na neki originalni (li ni) na in;

- Cilj u enja matematike ne treba da bude mehani ko u enje injenica i radnji, ve temeljno usvajanje materije;
- Nastavnik ne smije da vodi as stereotipnim metodama, sa nastavnikom u centru, ostavljaju i po strani u enikove aktivnosti u matemati kom rezonavanju. Treba birati i izabrat odgovaraju e vježbe, koja e razvijati intuiciju kod u enika na zadovoljavaju em stepenu za kretanje uvijek korak naprijed.

## VREDNOVANJE

Redovno vrednovanje u eni kog napredovanja je dio nastave rada i u enja matematike. Preko tog procesa konstataje se ne samo stepen dostignu a u enika, nego i vrednovanje programa i metodologije nastave uopšte.

Vrednovanje pomaže dijagnostikovanju napredovanja u enika, pravilno planiranje nastave, motivisanje u enika i ta no utvr enih krajnjih rezultata. Ono treba da se fokusira na identifikovanju postoje eg znanja u enika, na pogrešnim konceptima i strategiji znanja. Isto tako, preko vrednovanja se obezbe uju vrijedne informacije, koju nastavnik matematike koristi za prou avanje razli itih sposobnosti u enika i njihovih prethodnih znanja.

Nastavnik u toku vrednovanja treba da uzme u obzir programske sadržaje, opšte objektive, specifi ne objektive i standarde dostignu a utvr ene planom i programom predmeta.

### 1. Nivoi dolognua a

Stepen dolognua a u enika vrednuje se baziraju i se uglavnom na tri nivoa:

**Nivo I.** Obuhvata najniži nivo dolognua a, što zna i da predstavlja neophodan minimum, koji treba da dologne svaki u enik. Dakle, on pokazuje donju (dozvoljenu) granicu usvojenog programskog sadržaja i u procentima izraženo sa 40% od razvojnog materijala. Ovim nivoom obuhvataju se u enici, koji rješavaju probleme uz pomo nastavnika sa ograni enim brojem metoda, objašnjavaju jednostavne matemati ke injenice uz pomo nastavnika kao i raspravljaju o matemati kom znanju, imaju i uvijek ovu pomo .

**Nivo II.** Predstavlja granicu rezultata izraženu u procentima (50%-80%). Na ovom nivou su obuhva eni u esnici koji rješavaju zadatke i probleme i objašnjavaju matemati ke injenice uz ograni enu pomo

nastavnika, od strane ne velikog broja strategija i metoda, sa nelokliko grešaka ili sa malim propustima (nedostacima).

**Nivo III.** Je unaprije eni nivo dostignu a u enika, izraženo u procentima (80-90%). Ovim nivoom treba da budu obuhva eni u enici, koji rješavaju zadatke i probleme i objašnjavaju matemati ke injenice, uz veoma malu pomo nastavnika.

**Nivo IV.** Je najve i nivo dostignu a u enika izraženo u procentima (iznad 90%). Ovim nivoom obuhva eni su u enici, koji rješavaju zadatke i probleme i dokazuje matemati ke istine na samostalan na in. Rješavanje matemati kih problema razli itim metodama, analiziraju i komentarišu dobijene rezultate na samostalan (nezavisan) na in i ta no, jasnim i te nim jezikom.

## 2. Procedura vrednovanja

Proces vrednovanja preporu uje se da bude u harmoniji sa postavljenim standardima. Tipovi vrednovanja su mnogi i razli iti. Oni se trebaju upotrijebiti u skladu sa ciljevima i objektivima predmeta, strategijom u enja i uzrasta (doba) i zahtjevima u enika. Za predmet matematike, smatramo da vrednovanje može biti dobro ako se uzimaju u obzir sljede e aktivnosti:

- Rad u razredu
  - usmeni odgovori;
  - aktivnosti u enika sa mesta;
  - aktivnosti u enika tokom rada u grupi.
- Testiranje
  - testovi za grupu tema;
  - testovi na kraju odre ene kategorije sadržaja;
  - testovi na kraju semestra.
- Pismeni zadaci
- Doma i zadaci i seminarski radovi.

## LITERATURA

1. Dr. M. Efendi ja, dr. Q. Haxhibeqiri, R. Limani: *Analiza me teori të gjasës*, tek st pér klasën XII të Gjimnazit Matematikë-Informatikë, ShB “Dukagjini”.
2. Dr. M. Berisha, dr.F. Berisha, dr.F. Berisha,: *Analiza me teori të gjasës*, tek st pér klasën XII të Gjimnazit Matematikë-Informatikë, ShB “Libri Shkollor”.

---

# GEOGRAFIJA

(2. godišnja, sedmi razred, 64 stranica)

---

## UVOD

Nastavni plan i program za XIII razred učenja je na bazi drugog nivoa, VI, VII i IX razreda i učeva veze njihovih sadržaja. On pruža u enicima znanja o **fizi koj sredini** (geološki sastav, reljefni oblici, klima, voda, zemljiste, biljni i životinjski svijet); **humanoj sredini** (stanovništvo, naseljena mjesta i ekonomske aktivnosti) i **regionalnoj i administrativno-političkoj podjeli Kosova i zemalja u okruženju.**

Predmetni plan i program, **ima za cilj** tumačenje veza **fizičkih i humanih karakteristika**, interpretirajući ih kao pojave i posebne fenomene i povezanosti u okvirima prirodnih kompleksa-regiona kao sistema povezanosti. On ima za cilj da u enike podstakne da istražuju i razvijaju svoja znanja, **vještine, navike, kompetencije, stavove i vrijednosti**. Predmet geografije za XIII razred tretira nastavne sadržaje u skladu sa uzrastom učenika. Struktura predmeta se zadržava na principima i konceptima **Geografije Kosova i zemalja iz okruženja**. **Geografija Kosova**, pružajući u enicima znanja o karakteristikama prirode, prirodnih bogatstava, stanovništvu i njegovim aktivnostima, razvija osjećanja nacionalne pripadnosti, rodoljublja i uticaja na stvaranje odgovornosti za zaštitu, razumijevanje, saradnju i toleranciju u zemlji i regionu.

## CILJEVI:

Nastava Geografije Kosova i zemalja u okruženju ima za cilj:

- Razvijanje sposobnosti učenika **kako bi upoznali** geografski položaj, prirodne odlike (geološki sastav, reljef, klima, vode, biljni i životinjski svijet), humane osobine (stanovništvo, naseljena mjesta i ekonomske djelatnosti).

- Razvijanje sposonosti u enika da **shvate** vezu izme u prirodnih i društvenih karakteristika i njihov uticaj na ljudske aktivnosti, izazove i perspektive.
- Razvoju sposobnosti u enika za da **cijene** kulturno naslje e Kosova i zemalja u okruženju.
- Razvijanje sposobnosti u enika da formiraju **vještine** i **navike** za upotrebu verbalnih, koli inskih i simboli nih podataka u tekstu, fotografijama, snimcima, tabelama, dijagramima i mapama.
- Razvijanje sposobnosti u enika u formiranju **spremnosti** da pravilno i odgovorno upotrebljavaju ste ena znanja, vještine i navike ste ena nastavom geografije Kosova i njegovog okruženja.
- Razvijanje sposobnosti u enika da **poštuju** ljudska prava na Kosovu i zemljama u okruženju, nacionalnu, vjersku, jezi ku, kulturnu, polnu jednakost i angažovanje u traženju rješenja problema: lokalnih, nacionalnih, regionalnih i dr.

## **OPŠTI I POSEBNI OBJEKTIVI**

- **Da zna**

- injenice o osobinama prirodnih i humanih faktora na Kosovu i njegovom okruženju.
- Koncepte o prirodnim i humanim karakteristikama Kosova i zemalja u okruženju.

- **Da shvati**

- Geografske specifi nosti Kosova i zemalja iz njegovog okruženja (geografske specifi nosti Kosova, prirodne specifi nosti, društvene, ekonomski e politi ke).

- **Da primjeni**

- Upotrebu grafikona, dijagrama, tematskih karti i sl. Da zna da koristi statisti ke podatke o Kosovu i njegovom okruženju.
- Izradu karti, grafikona, dijagrama i dr. iz statisti kih podataka o Kosovu i zemljama u okruženju.

- **Da analizira**

- Uticaj prirodnih, društvenih i političkih faktora na Kosovu i zemljama u okruženju.
- Ulogu prirodnih i društvenih faktora u društveno-ekonomskom razvoju Kosova i zemljama u okruženju.

- **Da vrednuje**

- Ulogu prirodnih i društvenih faktora u niskom ekonomskom razvoju Kosova i zemljama u okruženju.
- Uticaj ljudskih djelatnosti na životnu sredinu.

- **Da razvije stavove i vrijednosti**

- Za raznolikost prirodnih, ljudskih i kulturnih karakteristika Kosova i zemalja u okruženju, vrednovanje prirodnih i ljudskih resursa.
- Ljubiteljstvo ponašanja (da je kooperativan, otvoren, tolerantan, voljan, kritičan, sposoban za rad u grupi, paru, u upotrebi književnosti, leksikona, enciklopedija, interneta, obrazovnih televizijskih programa, da je sposoban za rad i saradnju sa komunitetima i dr.).

## PLANIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA NA OSNOVU NACIONALNE PRIPADNOSTI

Kate-gorija	Potka-tegorija	Nastavne cjeline	Albanci		Srbi i Crnogorci		Bošnjaci		Turci		Hrvati	
			Br. ..	%	Br. ..	%	Br. ..	%	Br. ..	%	Br. .e	%
Reoni-regioni	Kosovo i zemlje u okruženju	Balkansko Poluostrvo	2+1	4.55	2+1	4.55	2+1	4.55	2+1	4.55	2+1	4.55
		Kosovo	27+8	53.03	27+8	53.03	27+8	53.03	27+8	53.03	27+8	53.03
		Albanija	<b>10+3</b>	19.7	4+2	9.09	4+2	9.09	4+2	9.09	4+2	9.09
		Makedonija	3+1	6.06	3+1	6.06	3+1	6.06	3+1	6.06	3+1	6.06
		Srbija i Crna Gora	2+1	4.55	<b>8+2</b>	15.15	2+1	4.55	2+1	4.55	<b>2+1</b>	4.55
		Gr ka	1+0	1.52	1+0	1.52	1+0	1.52	1+0	1.52	1+0	1.52
		Bosna i Hercegovina	2+1	4.55	2+1	4.55	<b>8+2</b>	15.11	2+1	4.55	2+1	4.55
		Hrvatska	1+0	1.52	1+0	1.52	1+0	1.52	1+0	1.52	<b>6+2</b>	12.12
		Turska	2+1	4.55	2+1	4.55	2+1	4.55	<b>8+2</b>	15.15	2+1	4.55
		<b>Ukupno</b>	<b>50+16</b>	<b>100</b>	<b>50+16</b>	<b>100</b>	<b>50+16</b>	<b>100</b>	<b>50+16</b>	<b>100</b>	<b>49+17</b>	<b>100</b>

## Planiranje programskih sadržaja

Katego-rija	Potkate-gorija	Nastavne cjeline	Br. as.	Ukupan br. as.	%
Reoni-Regioni	Geogra-fija Kosova i okolnih mesta	Balkansko poluostrvo	2+1	2+1	4.29
		<b>Kosovo</b>			
		Položaj i veli ina	1+0		
		Priroda Kosova	9+3		
		Stanovništvo i mjesta stanovanja	4+1		
		Ekonomija	8+2		
		Regioni Kosova	5+2	27+8	53.03
		<b>Albanija</b>			
		Položaj i prirodne odlike	3+1		
		Stanovništvo i mjesta stanovanja	2+0		
		Ekonomija	3+1		
		Regjioni Albanije	2+1	10+3	19.70
		<b>Albanija (za minoritete)</b>			
		Geografski položaj i prirodne odlike	1+0		
		Stanovništvo i mjesta stanovanja	1+1		
		Ekonomija	1+0		
		Regioni Albanije	1+1	(4+2)	
		<b>Makedonija</b>			
		Položaj i prirodne odlike	1+0		

	Stanovništvo i ekonomija Regioni Makedonije	1+0 1+1	3+1	6.06
	<b>Serbia i Crna Gora</b> Položaj i odlike prirode Stanovništvo i ekonomija	1+0 1+1	2+1	4.55
	<b>Serbia i Crna Gora (Srbi i Crnogorci)</b> Položaj i prirodne odlike Stanovništvo i naseljena mjesta Ekonomija Regioni	2+0 2+1 2+0 2+1	(8+2)	
	<b>Gr ka</b> Položaj, prirodne odlike, Stanovništvo i ekonomija	1+0	1+0	1.52
	<b>Bosna i Hercegovina</b> Položaj i prirodne odlike Stanovništvo i ekonomija	1+0 1+1	2+1	4.55
	<b>Bosna i Hercegovina (Bošnjaci)</b> Položaj i prirodne odlike Stanovništvo i naseljena mjesta Ekonomija Regioni	2+0 2+1 2+0 2+1	(8+2)	
	<b>Hrvatska</b> Položaj, prirodne odlike, stanovništvo i			

	ekonomija	1+0	1+0	1.52
	<b>Hrvatska (Hrvati)</b>			
	Položaj i prirodne odlike	1+0		
	Stanovništvo i naseljena mjesta	1+1		
	Ekonomija	2+0		
	Regioni Hrvatske	2+1	(6+2)	
	<b>Turska</b>			
	Položaj i prirodne odlike	1+0		
	Stanovništvo i ekonomija	1+1	2+1	4.55
	<b>Turska (Turci)</b>			
	Položaj i prirodne odlike	1+0		
	Stanovništvo i naseljena mjesta	2+1		
	Ekonomija	3+0		
	Regioni Turske	2+1	(8+2)	
	<b>Ukupno</b>		<b>50+16</b>	<b>100%</b>

**Napomena:** Prikazani asovi u zagradama odnose se na nacionalne manjine koje žive na Kosovu. Sve manjine o Albaniji u e po fondu 4+2 asa. Srbi i Crnogorci za Srbiju i Crnu Goru raspolažu fondom od 8+2 asa, dok Bošnjaci za Bosnu i Hercegovinu (8+2), Turci za Tursku (8+2) i Hrvati za Hrvatsku (6+2).

Kategorija	Potkategorija	Nastavne cjeline	Očekivani rezultati	Međupredmetne veze
<b>REGIONI</b>	<b>GEOGRAFIJA KOSOVA I OKOLNIH MJESTA</b>	<b>Balkansko Poluostrvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Da objasni geografski položaj i prirodne odlike Balkanskog poluostrva</li> <li>-Da upoznaju političku podjelu Balkanskog poluostrva</li> <li>-Da objasni demografske i ekonomske karakteristike Balkanskog poluostrva</li> </ul>	Geopolitika, Demografija, Ekonomija
		<b>Kosovo</b> Geografski položaj, teritorijalno prostiranje, veličina i granice	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Da zna prednosti geografskog položaja Kosova na Balkanskom poluostrvu</li> <li>-Da argumentuje transferzalne veze morske i kontinentalne unutrašnjosti.</li> <li>-Da objasni teritorijalno prostiranje i granice sa susednim zemljama.</li> </ul>	Geopolitika, Ekonomija, Matematika, Historija, Sociologija
		<b>Prroda Kosova:</b> sastav i geološki razvij, reljef, klima, vode, zemljišta (vrste), biljni iivotinjski svijet	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Da razlikuje glavne geološke karakteristike, da objasni vrste stijena i mineralna bogatstva</li> <li>- Da objasni glavne forme reljefa i njihove osobine</li> <li>-Da argumentuje ulogu reljefa u ljudskim aktivnostima</li> <li>- Da objasni klimatske faktore i tipove klime</li> <li>- Da argumentuje srednje vrijednosti i ekstreme klimatskih elemenata i vremenska pomjeranja i njihova teritorijalna</li> </ul>	Geologija, Geomorfologija, Klimatologija, Hidrologija, Biogeografija, Pedologija, Fizika, Hemija, Biologija

		<p>prostiranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Da vrednuje vodena bogatstva i teritorijalne razlike</li> <li>-Da razlikuje hidrološka svojstva glavnih morskih udubljenja.</li> <li>-Da razlikuje vrste jezera i njihova svojstva</li> <li>-Da vrednuje značaj klime, voda i ljudskih aktivnosti.</li> <li>-Da objasni glavne tipove zemljišta i njihova svojstva</li> <li>-Da argumentuje uzroke degradacije, erozije, zagađenja i zloupotebe zemljišta (oranica)</li> <li>-Da objasni uzroke izraženog biodiverziteta</li> </ul>	
	<p><b>Stanovništvo i naseljena mjesta:</b> Historijski tokovi stanovništva, broj, geografsko prostranstvo, kretanje stanovništva, struktura stanovništva, migracije, dijaspora i naseljena mjesta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Da objasni kako je Kosovo bilo ranije naseljeno.</li> <li>- Da objasni geografsko pružanje antičke Dardanije.</li> <li>- Da objasni zašto je Kosovo tokom historije bilo etnički, kulturni, vjerski i jezički mozaik i varnica raznih konfliktata i ratova</li> <li>-Da argumentuje uzroke promjene broja albanskog stanovništva i drugih naroda tokom raznih historijskih perioda.</li> <li>-Da objasni prostorne promjene gustine stanovništva</li> <li>-Da razlikuje faktore koji utiču na stupanj</li> </ul>	Arheologija, Etnologija, Historija, Sociologija, Umjetnost, Demografija, Urbanizam, Građansko vaspitanje

			<p>nataliteta i prirodnog porasta stanovništva</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da argumentuje uzroke nataliteta i mortaliteta i prirodnog porasta stanovništva.</li> <li>- Da vrednuje uzrasnu ekonomsku, polnu, ekonomsku, vjersku, obrazovnu, nacionalnu strukturu,i njihove osobine.</li> <li>- da objasni faktore koji uti u na migraciju stanovništva i njihove glavne faze.</li> <li>-Da objasni kriterije podjele mesta za stanovanje i njihove funkcije</li> <li>-Da razlikuje glavne karakteristike gradova</li> <li>-Da argumentuje veze izme u industrijalizacije, urbanizma i degrarizma.</li> </ul>	
		<p><b>Ekonomija:</b> Faktori ekonomskog razvoja, poljoprivreda, šumarstvo, industrija, faktori razvoja, energetski izvori i mineralna bogatstva, industrijske grane, razvoj i prostorno prostiranje. Transport, trgovina i turizam.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da razlikuje prirodne faktore koji uti u na ekonomski razvoj</li> <li>- Da objasni glavne grane poljoprivrede i nivo njihovog razvoja</li> <li>- Da vrednuje šume kao narodno blago i njihovu ulogu</li> <li>- Da razlikuju faktore koji uti u na razvoj industrije</li> <li>- Da razlikuje glavne grane industrije i njihov razvoj</li> <li>- Da objasni ulogu industrije u opštem ekonomskom transformiranju Kosova</li> <li>- Da vrednuje energetske izvore</li> <li>- Da razlikuje vrste, rezerve i proizvodnju</li> </ul>	<p>Ekonomija, Sociologija, Historija, Geologija</p>

			<p>(preradu) glavnih ruda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da vrednuje glavne industrijske grane: proizvodnju, prve predmete, geografsku raspodjelu i stupanj njihovog razvoja</li> <li>- Da razlikuje faktore koji utiču na razvoj transporta</li> <li>- Da opiše glavne vrste transporta i nivo njihovog razvoja</li> <li>- Da vrednuje prirodnu, kulturnu i društvenu bazu u razvoju turizma.</li> <li>- Da argumentuje turističke potencijale Kosova.</li> </ul>	
	<b>Regioni Kosova</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Da objasni kriterije regionalne podjele Kosova</li> <li>-Da razlikuje glavne regije i njihove karakteristike (prirodne, stanovništva i ekonomske)</li> </ul>	Geologija, Pedologija, Klimatologija, Demografija, Ekonomija
	<b>Albanija:</b> Geografski položaj, odlike prirode, stanovništva, ekonomske i regionalna podjela.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da objasni geografski položaj</li> <li>- Da objasni glavne prirodne karakteristike,</li> <li>- Da razlikuje osnovne karakteristike stanovništva</li> <li>- Da pokaže karakteristike naseljenih mjesta Albanije</li> <li>- Da razlikuje prirodne i društvene faktore koji utiču na ekonomski razvoj</li> </ul>	Geologija, Pedologija, Klimatologija, Demografija, Hidrologija, Historija, Sociologija, Ekonomija

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da objasni glavne grane poljoprivrede i nivo njihovog razvoja</li> <li>- Da razlikuje faktore koji utiču na razvoj industrije</li> <li>- Da razlikuje glavne grane transporta i njihov razvoj</li> <li>- Da vrednuje energetske izvore</li> <li>- Da razlikuje vrste, rezerve i proizvodnju glavnih ruda</li> <li>- Da razlikuje glavne industrijske grane i regije.</li> <li>- Da argumentuje turističke potencijale Albanije</li> <li>- Da razlikuje glavne regije Albanije i njihove karakteristike</li> <li>- Da objasni administrativnu podjelu Albanije.</li> </ul>	
	<b>Albanija (za minoritete):</b> Geografski položaj, prirodne odlike, stanovništvo, naseljena, ekonomija i regionalna podjela	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da objasni karakteristike geografskog položaja</li> <li>- Da objasni glavne prirodne odlike</li> <li>- Da objasni glavne karakteristike stanovništva i naseljenih mesta</li> <li>- Da razlikuje ekonomske karakteristike</li> <li>- Da razlikuje glavne geografske regije i njihove glavne karakteristike.</li> </ul>	Geologija, Geopolitika, Klimatologija, Demografija, Hidrologija, Historija, Sociologija. Ekonomija

		<p><b>Makedonija:</b> Geografski položaj, prirodne odlike, odlike stanovništva, ekonomска и регионална подјела.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da objasni geografske osobine položaja</li> <li>- Da objasni glavne prirodne odlike</li> <li>-Da razlikuje glavne karakteristike stanovništva-etičku strukturu i strukturu naseljenih mjesta.</li> <li>-Da objasni ekonomске karakteristike</li> <li>- Da razlikuje geografske regije i njihove glavne karakteristike</li> </ul>	Geologija, Pedologija, Klimatologija, Demografija, Hidrologija, Historija, Ekonomija
		<p><b>Srbija i Crna Gora</b> Geografski položaj, prirodne odlike, stanovništvo i ekonomija</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Da objasni geografske osobine položaja i prirodnih uslova,</li> <li>- da razlikuje karakteristike stanovništva</li> <li>- Da objasni organizovanje i političku podjelu</li> </ul>	Geologija, Klimatologija, Demografija, Historija, Ekonomija
		<p><b>Srbija i Crna Gora (Srbi i Crnogorci):</b> Geografski položaj, prirodne odlike, stanovništvo, ekonomija i regionalna podjela</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Da objasni geografski položaj</li> <li>- Da objasni glavne karakteristike prirode,</li> <li>- Da razlikuje osnovne karakteristike stanovništva</li> <li>- Da pokaže karakteristike naseljenih mesta Srbije i Crne Gore</li> <li>- Da razlikuje prirodne i društvene faktore koji utiču na ekonomski razvoj</li> <li>- Da objasni glavne grane prirode i njihov razvoj</li> <li>- Da vrednuje energetske izvore</li> <li>- Da razlikuje vrste, rezerve i proizvodnju glavnih ruda</li> </ul>	Geologija, Klimatologija, Demografija, Hidrologija, Historija, Ekonomija

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da razlikuje glavne regije i industrijske grane.</li> <li>- Da razlikuje glavne grane transporta i uslove razvoja turizma</li> </ul>	
		<b>Gr ka:</b> Geografski položaj, prirodne odlike, stanovništvo i ekonomija	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Da objasni karakteristike geografskog položaja prirodnih uslova,</li> <li>- Da razlikuje odlike stanovništva-kulturni razvoj i etničku strukturu</li> <li>- Da objasni specifičnosti ekonomskog razvoja (morski transport i turizam)</li> </ul>	Historija, Demografija, Ekonomija, Geopolitika
		<b>Bosna i Hercegovina:</b> Geografski položaj, prirodne odlike, stanovništvo i ekonomija	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Da objasni karakteristike geografskog položaja i prirodnih uslova,</li> <li>- Da razlikuje ekonomske karakteristike i karakteristike stanovništva</li> <li>- Da objasni organizovanje i politiku podjelu</li> </ul>	Historija, Demografija, Ekonomija, Geopolitika
		<b>Bosna I Hercegovina (Bošnjaci):</b> <i>Geografski položaj, prirodne odlike, stanovništvo, ekonomija i regionalna podjela</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da objasni geografski položaj</li> <li>- Da objasni glavne karakteristike prirode,</li> <li>- Da razlikuje osnovne karakteristike stanovništva</li> <li>- Da pokaže karakteristike naseljenih mesta Bosne i Hercegovine.</li> <li>- Da razlikuje prirodne i društvene faktore koji utiču na ekonomski razvoj</li> <li>- Da objasni glavne grane poljoprivrede i</li> </ul>	Geologija, Klimatologija, Demografija, Hidrologija, Historija, Ekonomija

			<p>nivo njihovog razvoja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da vrednuje energetske izvore</li> <li>- Da razlikuje vrste, rezerve i proizvodnju glavnih ruda</li> <li>- Da razlikuje glavne industrijske grane i regije</li> <li>- Da razlikuje glavne grane transporta</li> </ul>	
		<p><b>Hrvatska:</b> Položaj, prirodne odlike, stanovništvo i ekonomija</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Da objasni karakteristike geografskog položaja i prirodnih uslova,</li> <li>- Da razlikuje karakteristike stanovništva-kulturni razvoj i etničku strukturu</li> <li>- da objasni specifičnosti ekonomskog razvoja (transport na moru i turizam)</li> </ul>	Historija, Demografija, Ekonomija, Geopolitika
		<p><b>Hrvatska (Hrvati):</b> Geografski položaj, prirodne odlike, stanovništvo, ekonomija i regionalna podjela.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da objasni geografski položaj</li> <li>- Da objasni glavne prirodne karakteristike</li> <li>- Da razlikuje osnovne karakteristike stanovništva i naseljenih mjesta</li> <li>- Da razlikuje prirodne i društvene faktore koji utiču na ekonomski razvoj</li> <li>- Da objasni glavne grane poljoprivrede i njihov razvoj</li> <li>- Da vrednuje energetske izvore</li> <li>- Da razlikuje vrste, rezerve i proizvodnju glavnih ruda</li> <li>- Da razlikuje glavne industrijske grane i</li> </ul>	Geologija, Klimatologija, Demografija, Hidrologija, Historija, Ekonomija

			<p>regione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da razlikuje glavne grane transporta i uslove razvoja turizma.</li> </ul>	
		<p><b>Turska:</b> Položaj, prirodne odlike, stanovništvo, ekonomija i regionalna podjela</p> <p><b>Turska (Turcit):</b> <i>Geografski položaj, prirodne odlike, stanovništvo, ekonomija i regionalna podjela</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Da objasni karakteristike geografskog položaja i prirodnih uslova,</li> <li>- Da razlikuje odlike stanovništva,kulturni razvoj i etničku strukturu</li> <li>- da objasni specifičnosti ekonomskog razvoja ( transport na moru i turizam)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da objasni geografski položaj</li> <li>- Da objasni glavne karakteristike prirode,</li> <li>- Da razlikuje osnovne karakteristike stanovništva i naseljenih mesta</li> <li>- Da razlikuje prirodne i društvene faktore koji utiču na ekonomski razvoj</li> <li>- Da razlikuje glavne grane poljoprivrede i nivo njihovog razvoja</li> <li>- Da vrednuje energetske izvore</li> <li>- Da razlikuje vrste, rezerve i proizvodnju glavnih ruda</li> <li>- Da razlikuje glavne industrijske grane i regije</li> <li>- Da razlikuje glavne grane transporta i uslove razvoja turizma</li> </ul>	<p>Historija, Demografija, Ekonomija, Geopolitika</p> <p>Geologija, Klimatologija, Demografija, Hidrologija, Historija, Ekonomija</p>

## **METODOLOGIJA U ENJA**

Primjena metoda, tehnika, strategija i raznih formi organizovanja nastavnog procesa je profesionalno pravo nastavnika.

Preporu uje se da mnogim aspektima metodološkog polja, kako onim teoretskim tako i aplikativnim, posveti posebna pažnja.

Metodologiju treba predhodno odabratи u skladu sa sadržajem teme koja e se obra ivati, ali i u zavisnosti od didakti ke osnove i nivoa geografskog znanja u enika.

Dobro je, da je metologija u cjelini bude u službi što bržeg i ta njeg usvajanja i upotrebe znanja, navika i vještina i geografskih vrijednosti , u prvom redu onih koja su potrebne u svakodnevnom životu.

Dobro je, tako e da se didakti ke metode me u sobom prepli u jedna sa drugom tokom cijelog nastavnog asa, u skladu sa karakterom znanja, predmetnih objektiva kao i u funkciji novih tehnologija koje mogu da koriste i u enici i nastavnici.

Iz grupe verbalnih metoda preporu uje se upotreba metoda: izlaganja (objašnjavanja), razgovora, demonstriranja, slobodnih diskusija i td. Nastava, “u enik u centru” je veoma pogodna za primjenu u razredu, u cilju da u enje (znanje) kod u enika bude dugotrajno. Diskusije mogu da se odvijaju sa cijelim razredom, u paru, u grupi i dr., dok u enje u sadejstvu (jedan sa drugim), može se vršiti putem raznih tehnika kao: navala misli (burna diskusija), plodno mišljenje (klaster), usavršeni leksikon, džiksou, dvostruki dnevnik, znam- volim i znam -u im., predhodni termini, Venov dijagram, diskusija koja rješava problem itd..

## **OBLICI RADA**

U nastavnom procesu realizacije programskih sadržaja geografije albanskih predjela, mogu se primjenjivati više obika rada:

- **individualni**
- **u paru**
- **u grupi**
- **sa itavim odjeljenjem**

## **METODOLOGIJA VREDNOVANJA**

Verifikovanje i vrednovanje stupnja usvojenosti geografskih znanja u enika je veoma važan proces za uspješnu primjenu ovog programa.

Zato preporu ujemo da se vrednovanje skoncentriše više na koliko inski i kvalitetni nivo postignu a postavljenih (određenih) opštih i specifičnih objektiva. Dakle, plodnija su sistematska svakodnevna verifikovanja, ocjenjivanja i vredovanja za sve učenike.

## **VREDNOVANJE**

### **Vrednovanje zahtjeva:**

- Jasne nastavne objektive
- Motivisanje učenika
- Poznavanje iskustva i sposobnosti učenika
- Jasne zahtjeve (potrebe i interes) kao i efikasne nastavne metode i tehnike.

### **Vrednovanje se zasniva na:**

- Šta govore, šta pišu i šta rade učenici

### **Instrumenti vrednovanja**

Predmetni nastavnik i škola treba da odaberu i da primjenjuju dovoljan broj instrumenata za mjerjenje i vrednovanje kao što su:

- prate (posmatranje);
  - upitnik (samovrednovanje);
  - pismeni izvještaj jednog praktičnog rada ili istraživanja;
  - usmenog izražavanja;
  - pismenog izražavanja;
  - kontrolni listi (koristi se pri manevarskim vještinama učenika);
  - dosjete ili portofolija (samovrednovanje)
  - test zasnovan na kriterijima i objektivima;
  - test dostignut a sa injen od zahtjeva (pitanja):
    - sa više alternativnih odgovora;
    - sa otvorenim i kratkim odgovorima;
    - sa izabranim otvorenim odgovorima itd.
- i svaki drugi instrument koji nastavnik smatra potrebnim.

### **Etape vrednovanja:**

- kontrola, npr. šta znaju (šta je postignuto) i šta učenici ne znaju (šta nije postignuto);
- mjerjenje, ono što se kontroliše, mjeri se;

- vrednovanje, podrazumijeva postavljanje jedne vrste suda vrijednosti, koli inske ili kvalitetne zasnovane na mjerenu ocjenom.

#### **Kategorije vrednovanja:**

- formalno
- dijagnostiko
- problemsko(testiranje)
- motivaciono

Sva gore navedena vrednovanja vrše se od strane nastavnika tj. – unutrašnje vrednovanje.

#### **Stupanj postignu a (dobiti)**

Na kraju nastavne godine svaki učenik treba da dođe do jednog stupnja postignu a :

- odličan (veoma visoko postignuće);
- vrlo dobar (više postignuće);
- dobar (srednje postignuće);
- dovoljan (ograničeno postignuće) i
- nedovoljan (nedovoljno postignuće)

### **UDŽBENICI I DRUGI NASTAVNI IZVORI**

- Odgovarajući školski udžbenik
- Priručnici
- Globus
- Atlaski
- Razne mape-karte
- Brošure
- Novine, profesionalni školski asopisi
- Fotografije, posteri, šeme, dijagrami, tabele, grafikoni, satelitski snimci i dr.
- Fotoslajdovi, filmovi videokasete
- Kompjuterski programi, internet, CD i dr.

---

## **HISTORIJA**

**(2. asa sedmi no, 64. asa godišnje)**

---

### **UVOD**

Nastava historije u XIII razredu gimnazija opštег smjera ima za cilj da u enicima približi najvažnije historijske dogadjaje iz opšte svjetske, evropske i historije balkanskih naroda.

U e i ovaj predmet u enici sti u znanja o historijskom razvitku svijeta, Evrope i balkanskih naroda u XX i po etkom XXI vijeka.

Predmetnim Planom i programom predvi eno je 64. asova. Od toga 55 za obradu novog gradiva, 15 za ponavljanje ili utvrivanje i 4. asa u dispoziciji iji tip odreuje nastavnik zajedno sa u enicima.

### **OPŠTI CILJEVI:**

**Nastavni program predmeta historije u XIII razred ima sljedeće ciljeve:**

- Razvijanje sposobnosti kod učenika za analiziranje i razumijevanje osnovnih koncepata društvenog razvijatka ljudskog društva, odnosno organizaciju, funkcionisanje i razvoj ljudskog društva od kraja Prvog svetskog rata dana[njih dana].
- Razvijanje sposobnosti kod učenika za analiziranje načina života, mišljenja i djelovanja ljudi kao i političkog, ekonomskog, naučnog i kulturnog razvijatka u XX i po etkom XXI vijeka.
- Razvijanje sposobnosti za analiziranje i pravilno vrednovanje uloge pojedinih historijskih ljudi, njihova su djela ili ideje dovodile do opštег progresa ljudskog društva ili pojedinih naroda.
- Izgradnja pozitivne historijske svijesti kod učenika neophodne za razvijanje kritičkog mišljenja i razumijevanja uzroka i posledica tih veza u historijskim procesima i pojavama.

## **OPŠTI I SPECIFI NI OBJEKTIVI**

**U enici treba da iz predmeta historije:**

**Znaju:**

- da prate opšti razvitak ljudskog društva, kao i razvitak balkanskih naroda od kraja Prvog svjetskog rata pa sve do današnjih dana.

**Razumiju:**

- Osnovnu historijsku terminologiju ovog historijskog perioda.
- Koncepte i pravce opšteg razvitka ljudskog društva u XX i po etkom XXI vijeka.

**Identifikuju:**

- Historijske linosti iz oblasti politike, kulture, nauke i obrazovanja ovog perioda iz nacionalne, historije susjednih naroda, evropske i svjetske historije.

**Analiziraju:**

- Društveno-ekonomske, sociološke, kulturne forme organizacije društva i država.
- Faktore koji su dovodili do razvijanja društvenih procesa.

**Vrednuju:**

- Ulogu država i institucija u procesima historijskog razvijanja ljudskog društva.
- Historijske pojave i procese koji su imali negativne posljedice na društveni razvitak.

**Razvijaju navike vrednovanja:**

- Vrednuju napredak i razvitak humanih vrijednosti ljudskog društva u XX i po etkom XXI vijeka.
- Izgra uju pozitivne navike kao što su: saradnja, zajedništvo i kultivisanje demokratskog mišljenja.
- Razvijaju osjećaj za poštovanje rasnih, nacionalnih, vjerskih, polnih i drugih razlika u ljudskom društvu.
- Razvijaju osjećaj za očuvanje i zaštitu arheoloških nalazišta, monumentalnih historijskih spomenika, muzeja, arhiva, biblioteka kao važnih institucija kulturne baštine pojedinih naroda.

Kategorije	Potkategorije	Programski sadržaji	Očekivani rezultati	Medjupredmetna korelacija
SAVREMENO DOBA	<b>Svijet između dva svjetska rata</b>	<p><b>Svijet između dva rata</b></p> <p>1. Engleska od 1918-1939.</p> <p>2. Francuska od 1918-1939.</p> <p>3. Italija 1918-1939.</p> <p>4. Njemačka od 1918-1939.</p> <p>5. Španija od 1918-1939.</p> <p>6. SSSR od 1918 do 1939.</p> <p>7. Austrija i Mađarska između dva rata.</p> <p>8. Turska od 1918-1939.</p> <p>9. Zemlje Azije i Afrike između dva rata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-daju kratak pregled razvoja evropskih zemalja pobjednica u prvom svjetskom ratu kao na primjer Engleske i Francuske.</li> <li>-daju kratak pregled razvoja Njemačke i Italije sa posebnim osvrtom na jačanje diktatorskih režima.</li> <li>-objasne karakteristike razvoja država nastalih poslije Prvog svjetskog rata na pr. Mađarska i Austrija.</li> <li>-opisuju društvene i političke promjene u Rusiji poslije oktobarske revolucije.</li> <li>-objasne glavne karakteristike socijalističkog uređenja Rusije i Staljinove diktature.</li> <li>-opisuju jačanje diktatorskih režima i pojavu Nacizma u Italiji.</li> <li>-analiziraju koncepte fašističke ideologije.</li> <li>-opisuju uzrok i tok građanskog rata u Španiji.</li> </ul>	<p>geografijom, historijom, vaspitanjem, ekonomijom, pravom. Književnošću, likovnom i muzikom, umjetnošću.</p>

		<p>10.SAD i Latinska Amerika između dva rata.</p> <p>11.Velika ekonomска kriza 1929-1933 godine. Pojava i širenje nacizma.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-objasne o povezanju uticaja SAD u svjetskoj politici.</li> <li>-daju kratak pregled razvijaka azijskih i afričkih država i shvate da je njihov kolonijalni položaj bio prepreka za njihov razvitak</li> <li>-shvate razmjere ekonomске krize 1929-1933 godine i njene posljedice.</li> <li>-opisu kako se velika ekonomска kriza manifestovala na jačanje diktatorskih režima i jačanje fašizma.</li> </ul>	
<b>ISAVREMENO DOBA</b>	<b>III.Razvitak kulture, nauke i tehnike u XX vijeku.</b>	<p><b>Razvitak kulture, nauke i tehnike</b></p> <p>12.Razvitak nauke i tehnike</p> <p>13.Obrazovanje, kultura i umjetnost u svijetu između dva rata. (2. asa)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-obrazlože napredak nauke, tehnike i tehnologije u svijetu između dva svjetska rata.</li> <li>-opisu obrazovne i kulturne prilike u svijetu između dva rata.</li> <li>-prepoznajući nauku, tehnologiju i kulturna dostignuća ovog perioda</li> </ul>	<p>Prirodnim naukama, književnošću, likovnom i muzikom umjetnošću</p>

<b>I.SAVREMENO DOBA</b>	<b>IV.Balkansko poluostrvo izme u dva rata</b>	<p><b>Balkan izme u dva rata</b></p> <p>14.Ujedinjenje Južnih Slavena i stvaranje kraljevine SHS.</p> <p>15.Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca (Jugoslavija) od 1918 do 1941.</p> <p>16.Ustavno-pravni položaj Bosne i Hercegovine u kraljevini SHS.</p> <p>17.Ustavno-pravni položaj Kosova u kraljevini SHS.</p> <p>18.BiH i Kosovo za vrijeme šestojanuarske diktature.</p> <p>19.Rumunija od 1919 do 1941 god.</p> <p>20.Bugarska od 1918 do 1941 god.i</p> <p>21. Gr ka izme u dva rata.</p>	<p>-opиšу preduslove i politi ke okolnosti u kojima je stvorena kraljevina SHS.</p> <p>-obrazlože politi ki, ekonomski, društveni, kulturni i vjerski život u kraljevini od 1918 do1941 god.</p> <p>-objasne kakav je bio položaj BiH i Kosova po ustavima iz1921 i1931 godine.</p> <p>opиšu društveno-ekonomski, politi ki i kulturni razvitak Albanije izme u dva rata.</p> <p>- opиšu društveno-ekonomski, politi ki i kulturni razvitak Turske republike izme u dva rata.</p> <p>-daju kratak pregled razvoja Rumunije, Bugarske i Gr ke izme u dva rata.</p>	<p>geografijom, gra anskim vaspitanjem, ekonomijom, pravom.</p> <p>književnoš u, likovnom i muzi kom umjetnoš u.</p>
-----------------------------	--	--	---	--

<b>ISAVREMENO DOBA</b>	<b>V.Razvitak kulture, nauke i tehnike u XX vijeku.</b>	<p><b>Obrazovanje i kultura.</b></p> <p>22.Obrazovanje i kultura u Bosni izme u dva rata.</p> <p>23.Obrazovanje i kultura na Kosovu izme u dva rata. (2 asa)</p> <p><b>Drugi svjetski rat.</b></p> <p>24.Svijet na pragu Drugog Svjetskog rata.</p> <p>25.Uzroci i po etak rata.</p> <p>26.Fa istiška osvajanja do 1941.</p> <p>27.Drugi svetski rat od 1941 do 1943 godine.</p> <p>28.Stvaranje antifašisti ke koalicije.</p> <p>29. Drugi svetski rat od 1943 do 1945 godine.</p> <p>30.Napad na Jugoslaviju</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-opisu obrazovne i kulturne prilike u Bosni izme u dva svjetska rata.</li> <li>-opisu obrazovne i kulturne prilike na Kosovu izme u dva svjetska rata.</li> <li>-identificuju najvažnija kulturna dostignu a iz ovog perioda.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nau e o uzrocima koji su doveli do Drugog svjetskog rata.</li> <li>-opisu po etak rata i prve ratne operacije.</li> <li>-opisu tok rata od 1941 do 1943 godine.</li> <li>-pojasne o zna aju stvaranja antifašisticke koalicije i navedu glavne ta ke "Atlanske povelje"</li> <li>-na karti pokažu raspored snaga na glavnim frontovima i mesta velikih bitaka.</li> <li>-opisu tok rata od 1943-1945 i slom osovine Rim-Berlin-Tokio</li> <li>-opisu napad na Jugoslaviju .</li> </ul>	<p>književnoš u, likovnom i muzi kom umjetnoš u.</p> <p>geografijom, gra anskim vaspitanjem, ekonomijom, pravom.</p> <p>književnoš u, likovnom i muzi kom umjetnoš u.</p>
------------------------	---	--	--	---

<b>I.SAVREMENO DOBA</b>	<b>VI.Svijet za vrijeme Drugog svjetskog rata.</b>	i njen raspad. 31.NOP u Jugoslaviji. Bosna i Hercegovina kao neposredno ratno poprište. 32.NOP na Kosovu 33.Kraj rata i njegove društveno-ekonomskе posledice.Holokaust.	-objasne posljedice okupacije i pojavu različitih ideoloških pokreta. analiziraju pojavu i tok NOP u Jugoslaviji. -na karti pokažu poprišta velikih bitaka na prostoru Bosne i Hercegovine. -opisu razvoj NOP-a na Kosovu. -daju kratak pregled rata na Balkanu. -navedu glavne političke društveno socijalne i demografske posljedice rata (ljudske žrtve, materijalna razaranja i dr.)	
<b>II.SAVREMENO DOBA</b>	<b>VII.Obrazovanje, kultura, nauka i tehnika u XX vijeku.</b>	<b>Obrazovanje i kultura</b>  34.Obrazovanje i kultura na Kosovu u toku Drugog svjetskog rata (1. as)	-objasne o načinima i mogućnostima obrazovnog i kulturnog razvijanja naroda Kosova za vrijeme fašističke okupacije.	književnošću, likovnom i muzičkom umjetnošću.
	<b>Evropa i svijet poslije Drugog svjetskog rata.</b>	35.Međunarodni odnosi poslije Drugog svjetskog rata.	-analiziraju historijsku kartu posvjeračne Evrope i navedu karakteristike mirovnih ugovora.	

		<p>Hladni rat</p> <p>36.Organizacija UN i njena uloga u poslijeratnom svijetu.</p> <p>37.SAD od 1945-1990 god.</p> <p>38.Velika Britanija od 1945-1990 god.</p> <p>39.Francuska od 1945-1990 god.</p> <p>40.Nema ka od 1945-1990 god.</p> <p>41.Italija od 1945-1990 god.</p> <p>42.SSSR i zemlje Isto ne Evrope 1945-1990 god.</p> <p>43.Azija i Afrika poslije Drugog svjetskog rata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-razumiju nove politi ke odnose u Evropi izme u pobednika i poraženih.</li> <li>-objasne nove društvene odnose i narasli uticaj SSSR i socijalizma.</li> <li>-vrednuju stvaranje organizacije UN i njenu ulogu u poslijeratnom svijetu.</li> <li>-nau e o strukturi i organima organizacije UN.</li> <li>-objasne o novim suprotnostima u svijetu, stvaranju novih blokova i po etku tzv."Hladnog rata".daju kratak pregled razvoja zapadnoevropskih država Engleske i Francuske.</li> <li>-objasne posljedice poraza Nema ke i Italije na njihov poratni razvoj.</li> <li>-analiziraju glavne crte antagonizama i suprotnosti izme u evropskih država.</li> <li>-opisu razvoj SSSR i ja anje uticaja socijalizma u isto noj Evropi.</li> <li>-opisu razvoj isto no evropskih zemalja koje su bile pod neposrednim utcajem SSSR.</li> </ul>	
--	--	---	--	--

		<p>44.SAD i zemlje Latinske Amerike poslije Drugog svjetskog rata.</p> <p>45.Formiranje odbrambenih i ekonomskih saveza u Evropi (OEBS, EU, NATO i dr.)</p> <p>46.Demokratski procesi u Istočnoj Evropi 90-ih godina XX vijeka.Kriza i pad komunizma.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-razlože poslijeratni razvitak SAD i objasne o povezanje politika kog i ekonomskog uticaja SAD u svijetu.</li> <li>-daju kratak pregled razvijenja zemalja Latinske Amerike.</li> <li>-opisu tok antikolonijalnog pokreta u Aziji i Africi.</li> <li>-vrednuju antikolonijalnu borbu naroda Azije i Afrike.</li> <li>-identificiraju probleme bivših kolonija (ekonomska zavisnost, neokolonijalizam i dr.)</li> </ul>	
	<b>Balkanske zemlje posle Drugog svjetskog rata.</b>	<p><b>Balkan poslije Drugog svjetskog rata</b></p> <p>47.Socijalistička Jugoslavija do 1974 godine.</p> <p>48.Jugoslavija od 1974 do 1990 godine.</p> <p>49. Ustavno-pravni položaj BiH u Jugoslaviji.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-daju kratak pregled poslijeratnog razvijenja Jugoslavije.</li> <li>-opisu glavne karakteristike komunističke vladavine i ulogu Josipa Broza u poslijeratnom razvijenju Jugoslavije.</li> <li>-analiziraju ustavni i pravni položaj BiH i Kosova u Jugoslaviji.</li> <li>-analiziraju odnose unutar jugoslovenske federacije.</li> </ul>	

		<p>50.Ustavni-pravni položaj Kosova u sastavu Jugoslavije do 1974 godine</p> <p>51. Kosovo u jugoslovenskoj federaciji posle 1974 god.</p> <p>52.Albanija i Turska posle Drugog svjetskog rata.</p> <p>53.Raspad Jugoslavije i ratovi na njenom prostoru</p> <p>54.Ratovi u Bosni i na Kosovu.</p> <p>55.Proces približavanja zemalja jugoisto ne Evrope Evro-atlanskim integracijama.</p>	<p>-daju pregled društveno-ekonomskog i politi kog razvoja Albanije u vrijeme socijalisti ke vladavione.</p> <p>-navedu karakteristike razvoja Turske izme u istoka i zapada</p> <p>-navedu uzroke ekonomске i politi ke krize Jugoslavije tokom devedesetih godina i opišu njen raspad i ratove na prostoru socijalisti ke Jugoslavije.</p> <p>-opиšu razmjere ratova u Bosni i na Kosovu i njihove posljedice.</p> <p>-objasne o aktualnim problemima zemalja jugoisto ne Evrope(tranzicija,približavanje EU,NATO-u i dr.)</p>	
--	--	--	--	--

**Napomena:** Od ukupnog godišnjeg fonda asova ostavljena je mogu nost da etiri asa nastavnik planira u zavisnosti od interesovanja u enika. Preporu uje se da se ti asovi iskoriste za sadržaje iz lokalne historije ili za posjete muzejima, arhivama, kulturno-historijskim spomenicima itd.

## METODOLOGIJA NASTAVE HISTORIJE

-Metodologija nastave historije je jedan od najvažnijih segmenta vaspitno-obrazovnog procesa jer jedino pravilnim metodološkim pristupom se može postići uspjeh u nastavi historije ostvariti svoje vaspitno-obrazovne ciljeve.

Pored ovoga za uspješnu implementaciju nastavnih sadržaja predviđenih planom i programom veoma je bitan i stepen stručnosti i motivisanosti nastavnika kao i materijalno tehnički uslovi škole za izvođenje nastave historije. S obzirom da historija nije egzaktna nauka veoma je važan pravilan metodološki pristup uz stalno kombinovanje različitih nastavnih metoda kako bi se izbegla nezainteresovanost i demotivisanost učenika za predmet što se esti događalo u dosadašnjoj praksi. Pri sačinjanju godišnjih, mjesnih i dnevnih planova nastavnik planira nastavne jedinice onako kako su formulisane ali mu je ostavljena mogućnost da zajedno sa učenicima planira nekoliko asova godišnje (po izboru) kao i da samostalno raspodijeli asove za ponavljanje, utvrđivanje i sl.

Prilikom realizacije nastavnik planira za svaku temu vaspitno-obrazovni cilj i zadatke, nastavne metode, nastavna sredstva, tekstove i literaturu za učenike i mogućnost korelacije sa srodnim predmetima koja je od izuzetnog značaja za uspješnu implementaciju programskih sadržaja, kao i za postizanje rezultata u celokupnom obrazovnom procesu.

Na osnovu svega ovoga smatramo da se najbolji uspjeh u nastavi historije može postići i kombinovanjem različitih metoda, organizacionih formi i tehnika u enja tj. kombinovanjem:

**-narativne metode (predavanje)**

**-dijaloške metode (razgovor, rasprave, debate)**

**-metode demonstracije (pokazivanje, prezentovanje)**

**-metoda rada sa tekstom (itanje i komentarisanje tekstova sa historijskom sadržinom)**

**-koristi se audio-vizuelnih i drugih tehničkih sredstava kao što su dijaprojektor, grafskop, kompjuter sa internet mrežom i sl.**

**-posjeti kulturno-historijskim spomenicima, muzejima, arhivama, arheološkim lokalitetima i sl.**

Za uspješnu realizaciju nastavnih sadržaja je veoma bitno kombinovati i različite organizacione forme nastavnog procesa odnosno oblike rada a to su:

**-frontalni** (rad sa učavim razredom) na primjer kada se primjenjuje narativna, dijaloška metoda ili kada se koristi dijaprojektor.

**-rad sa grupama**-na primjer kada se primjenjuje rad sa tekstrom

**-rad u parovima**

**-individualni rad** - na primjer kada se želi potstati i samostalan istraživački rad u enika.

Od velikog broja tehnika u enja sugerije se korištenje onih tehnika preko kojih se motiveše samostalan i istraživački rad u enika tj. preko kojih se postiže da u enik bude aktivni u esnik u nastavi. Pored tradicionalnih preporuka uve se i korištenje novih tehnika kao što su: **brainstorming, klaster insert, petostih i druge**.

Posebno važno mjesto u metodologiji nastave historije zauzima i **međupredmetna korelacija sa srodnim predmetima** preko kojih se ostvaruje cjelokupnost, kontinuiranost i svršishodnost u enikovog

U nastavi historije korelacija se može ostvariti sa: **geografijom, arheologijom, ekonomijom, pravom, književnošću, likovnom i muzikom umjetnošću, građanskim vaspitanjem i drugim predmetima**.

Svaki od ovih predmeta ima posebnu strukturu te se i korelacija u obradi ne može uvijek vremenski poklopiti pa je stoga potrebno da nastavnici historije korelaciju poja uključuju konsultovanjem sa nastavnicima srodnih predmeta. I na kraju veoma je poželjno da nastavnici prilikom implementacije programske sadržaje stalno ukazuju na uzroko posledi neveze i geopolitičku povezanost historijskih dogadjaja, imajući u poslu i trajnost i upotrebljivost u enikovog znanja kao i razviti kod u enika sposobnost za kritičko razmišljanje i razumijevanje pojava, procesa i događaja u sadašnjem svijetu.

## VREDNOVANJE

Vrednovanje je stalni proces posmatranja aktivnosti i uspjeha u enika. Ime se postiže podsticajni karakter nastave a u enici se motivišu za temeljan i sistematski rad. Prilikom vrednovanja nastavnik prati i vrednuje cjelokupno angažovanje u enika t.j. **usmene odgovore, pisane radove, referate, testove**, kao i sve aktivnosti koje u enik preduzima radi usvajanja znanja, umenja i navika kao i njegov stvaralački duh. Proces vrednovanja pruža nastavniku povratnu informaciju o stepenu usvojenosti gradiva odnosno uspjeha u enika a samim tim i nastavnika.

Prilikom vrednovanja potrebno je obratiti posebnu pažnju na **obim znanja (kvantitet) i nivo znanja (kvalitet)**.

Vrednovanje i obima i kvaliteta znanja utvrđuje se stepenom usvojenosti programa na nekom od sledećih nivoa:

**-prepoznavanje i reprodukcija gradiva**

**-razumijevanje nau enog** (shvatanje zna aja pojmove i injenica, izdvajanje bitnog od nebitnog, povezivanje injenica i td.)

**-kriti ki odnos prema nau enom**

**-stvarala ki odnos prema** nau enom, koji se ogleda u samostalnom pronalaženju primjera i td.

U vrednovanju ma kog od navedenih nivoa znanja u nastavi historije nastavnik mora uzeti u obzir slede e važne elemente:

-poznavanje historijskih injenica kao bitnih odrednica historijskog doga aja, pojave ili procesa u njihovoj logi koj i historijskoj povezanosti.

-povezivanje hronologije bitne za vremensko odre ivanje doga aja, pojave ili procesa u cilju shvatanja uloge historijskog vremena u društvenom razvitku.

-poznavanje elemenata historijske geografije bitnih za lokalizovanje doga aja, pojave ili procesa sa ciljem shvatanja uloge prostora u historijskom razvitku.

-poznavanje historijskih i socioloških pojmove i kategorija, njihovu odgovaraju u upotrebu i njihovo povezivanje u sistem koji omoguava razvitak historijskog mišljenja kod u enika

-razumijevanje uzro no-posledi nih veza u historijskim doga ajima.

-sposobnosti opisivanja i objašnjavanja doga aja, pojave ili procesa književnim jezikom.

Slicno vrednovanju znanja potrebno je vrednovanje interesovanje u enika za historijska istraživanja i rezultate historijske nauke kao i vrednovanje veština i navika prilikom koriš enja historijske gra e, literaturе, kao i savremenih nastavnih sredstava

I na kraju potrebno je još jednom istaći da samo uz kombinovanje razli itih (savremenih) metoda i tehnika u nastavi historije može se o ekivati da sama nastava historije ostvari svoje opšte obrazovne i vaspitne zadatke i ciljeve u integralnom nastavnom procesu.

## **IZVORI I LITERATURA:**

1. Prof. dr. Mustafa Imamovi : Historija Bošnjaka, Sarajevo, 1988;
2. J. V. Tarle: Istorija novog vijeka I i II, Beograd, 1949;
3. Dr. Ali Hadri: Historija albanskog naroda, Priština;

4. Grupa autora: Historia e Populit Shqiptar (za srednje škole), Priština, 1998;
5. Grupa autora: Istorija naroda Jugoslavie II, Beograd, 1953;
6. Enes Pelidija, Enver Imamović : Historija za prvi razred srednjih škola, Sarajevo, 2001;
7. MONT: Okvir novog kurikuluma Kosova, Priština 2001;
8. MONT: Nastavni plan i program za IX razred, Priština 2003;
9. MONT: Nastavni plan i program za X razred, Priština 2003.

#### **IZVORI NA INTRNETU:**

1. [www - mszs. si. slo. solstvo](http://www-mszs.si.slo.solstvo)
2. [www. historyplace. com](http://www.historyplace.com)
3. [www. eurocliohistory. org](http://www.eurocliohistory.org)
4. [www. euroclio. net](http://www.euroclio.net)

---

# **PSIHOLOGIJA**

---

**(2. asa sedmi no, 64. asa godišnje)**

---

## **UVOD**

Sada je već poznata injenica da je nauka psihologije i profesija psihologa veoma popularna u svijetu. Ova popularnost nije ostavila a da ne obuhvati i kosovsko društvo, gdje je društveni interes za studiranje ove nauke ne grane mnogo više porastao nakon rata. Ovako veliko interesovanje dolazi kao posljedica velikih opštih ljudskih npora kako bi, prvo sebe upoznali, a zatim i druge, kako bi bolje shvatili ponašanje ljudi, da bi više vodili rauna o li nom zdravlju, da bi bolje odgovorili društvenim i tehnološkim promjenama, da bi stvorili društvo u kojem će prevladati poštovanje za prava čovjeka i opšte blagostanje, kao i da bi se sa uvale prirodne vrijednosti sredine. Prezentirani plan i program se ovdje zalaže da da najbolji pregled, upravo da se stvori takvo stanje gdje će porasti interes mladih Kosovara za psihologiju.

Ovaj plan i program se zalaže da omoguće i pregled i iznese savremene tokove psihologije kao nauke, prilagođavajući se s drugе strane razvoju i znanjima kosovskih učenika. Ovo im daje mogućnost da se približe svojim suvremenjacima u svijetu, koji psihologiju ubrajaju u jednu od najboljih profesija novog stoljeća. Dizajn plana i programa daje jednu dobru mogućnost i sa tim da gledišta nastavne dinamike: on je u ustvari, izrađen da bi olakšao međuaktivnost u razredu na način da učenici bude što lakše (1) da dobiju znanja za pojave i glavne psihološke koncepte psihologije i (2) da personalno reflektuju i primjenjuju više od tih znanja i odnosa sa njima.

U pomolu nastavnog procesu dolaze i objektivi za svaku tretiranu temu. Ovi objektivi ciljaju da "razmontiraju" misaone procese i ljudska individualna i društvena ponašanja kako za nastavnike, tako i za učenike. Jednu drugu pomoć za nastavni proces i onaj vrednovanja osobito dolazi od *objektivnih rezultata*. Evidencija ovih rezultata daje nastavniku mogućnost da bude objektivniji pri vrednovanju i da što bolje mjeri

uspjeh u nastavnom procesu ovog predmeta. Sa druge strane, u enicima se putem o ekivanih rezultata približava mogunost da dobiju realan pogled za sposobnosti i njihova znanja iz ovog predmeta i da se sistematski angažuju u svom daljem usavršavanju. U opštem planu, plan i program psihologije za XIII razred, vjerujemo da će dati još jednu skromnu pomoć u stvaranju jedne edukativne i kulturne raznolikosti.

## CILJEVI

Glavni ciljevi predmeta psihologije za 13 razred opšte gimnazije bi bili:

- 1) Produbljivanje znanja u enika putem psihologije, njenim metodama istraživanja i njenim tradicionalnim poljima (oblastima);
- 2) Shvatanje koncepata psihologije i glavnih psiholoških termina od strane u enika;
- 3) Poznavanje i razumijevanje u enika sa ulogom i uticajem unutrašnjih i spoljnih faktora na psihu ovjeka i njegovu psihološku funkciju;
- 4) Primjena znanja dobijenih od u enika iz njihovog svijeta shvatanja o sebi i društvu koje ih okružuje.

## OBJEKTIVI

Predmetni materijal predmeta psihologije za 13 razred opšte gimnazije je dizajniran, da na kraju u enik može da:

### **1) Demonstrira jedan zadovoljavajući nivo znanja iz nauke psihologije**

- U vezi sa glavnim pravcima psihologije
- Na planu razlike između glavnih pravaca psihologije što se tiče na ina, kako oni izučavaju psihologiju
- O metodama istraživanja u psihologiji

### **2) Da razrade prirodu psiholoških koncepata kod pojedinca i društva**

- U vezi sa ljudskim razvojem kao procesom
- Između nekoliko teorija o ljudskom razvoju
- Objasnjenja o procesu u enja
- Sa tačke gledišta fenomena pamćenja i njegovih posebnih aspekata

- Na planu procesa mišljenja i jezika sudjelovanja me u njima
- Prema glavnim stanjima svijesti

**3) Da objasni osnovne naučene fenomene odnosa društvo- individua**

- Pojam linosti i načina njegovog vrednovanja
- Opis karakteristika života odraslih
- Opisu uticaja socijalnih i kulturnih dimenzija u ponašanjima
- Razrada pitanja o mentalnom zdravlju i onom fizičkom.
- Demonstriranje pojmove o vrijednostima i vjeri

**4. Da identificuje temeljne individualne misaone procese i njihov uticaj na određene situacije**

- Identificujući biološke osnove ponašanja
- U objašnjenju osjeta i percepiranja i njihovih posebnih aspekata
- U opisu motivacija i emocija u personalnom psihološkom konceptu
- U poznavanju i opisu seksualnih funkcija ovjeka i fenomena polnih uloga
- U poimanju fenomena stresa i aplikaciji dobijenih znanja u vezi sa personalnim psihološkim životom

PROGRAMSKI SADRŽAJ			
KATEGORIJE	POTKATEGORIJE	Broj asova	%
<b>Historija psihologije i metode istraživanja u psihologiji</b>	Razvoj psihologije kao nauke	10	15.15
	Glavne psihološke teorije		
	Metode psihološkog istraživanja		
<b>Biopsihologija</b>	Biološke faze ponašanja	19	28.78
	Osjeti i percepiranja		
	Motivacija i emocije		
	Seksualnost i polnost		
	Stres, (savršavanje) kako ga prebroditi i zdravljite		
<b>Životni razvoj</b>	Ljudski razvoj tokom života	4	6.06
	Učenje	14	21.21
	Pamćenje		

<b>Kognitivitet</b>	Mišljenje i jezik Stanja svijesti		
<b>Sociokultura</b>	Li nost	19	28.78
	Mentalno zdravlje i ono fizi ko		
	Kulturne i socijalne dimenzije ponašanja		
	Karakteristike života odraslih		
	Vrijednosti i vjera		

### **SADRŽAJ PREDMETA PO KATEGORIJAMA SA O EKIVANIM REZULTATIMA**

<b>Historija psihologije i metode psihološkog istraživanja (10 asova)</b>	
<b>Programski sadržaj:</b>	<b>O ekivani rezultati:</b>
<p>1. Šta je psihologija i koje je ona promjene pretrpjela tokom svojeg razvoja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Discipline i alternativne poddiscipline u psihologiji</li> <li>• Koncepti tjesno povezani sa psihološkim istraživanjima</li> <li>• Šta je etika istraživanja sa ljudima i životinjama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opis humanih gledišta, feminističkih i socijalnog konstruktivizma</li> <li>• Uputeivanje humanističkih, feminističkih i socijalnog konstruktivizma.</li> <li>• Identifikovanje razvoja etičkih koncepcija u ljudskom istraživanju i istraživanju životinja</li> <li>• Nabranje nekoliko etičkih pravila kod istraživanja</li> <li>• Diskusije o razvoju psihologije kao empirijske nauke</li> <li>• Znanje etičkih principa u psihološkim istraživanjima</li> </ul>
<b>Me upredmetni pristupi:</b>	
U ovoj kategoriji predmetni materijal je tjesno povezan sa poljem statistika.	

<b>Biopsihologija (19 asova)</b>	
<b>Programski sadržaj:</b>	<b>O ekivani rezultati:</b>
<p>1. Biološke osnove ponašanja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nervni sistem i svjesno iskustvo</li> <li>• Nasljeđe i sredina: šta je od</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikovanje veza između nervnog sistema i svjesnosti</li> <li>• Objasnjenje uloge hemisfera u svjesnom psihičkom životu ovjeka</li> <li>• Opis kako neuropsihologija određuje</li> </ul>

<p>većeg značaja?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Istraživanja o nasljeđu kod ljudi</li> <li>• Endokrini sistem ovjeka</li> <li>• Istraživanja u vezi sa mozgom</li> </ul>	<p>koncept "sebe"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusija o rezultatima istraživanja razlika između žena i muškaraca u funkcioniranju mozga</li> <li>• Opis i diskusija o rezultatima istraživanja o nasljeđu kod ljudi.</li> <li>• Funkcioniranje endokrinog sistema ovjeka</li> <li>• Opis funkcije i mesta lumenja žlezda endokrinog sistema</li> </ul>
<p><i>2. Osjeti i percepција</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientacija i kretanje</li> <li>• Osjetljivost kože i bol</li> <li>• Perceptivne snage: porijeklo (postanak) i uticaji</li> <li>• Rebus perceptiranja i kulturni diverzitet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objasnjenje koncepcata orientacije i kretanja našeg tijela</li> <li>• Opis osjetljivosti kože u osjetima</li> <li>• Opis kulturnih razlika na osjetima bola</li> <li>• Objasnjenje sposobnosti povezanih u perceptiranju</li> <li>• Objasnjenje koncepta ekstra osjetlivog perceptiranja</li> <li>• Opis kulturnih razlika koje se ti u perceptiranju.</li> </ul>
<p><i>3. Motivacija i emocija</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motiv ljubavi i njegovi kulturni elementi</li> <li>• Seksualni motiv i njegovi elementi</li> <li>• Elementi emocija</li> <li>• Agresivnost: emocionalni i motivacioni aspekti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opis motiva ljubavi kao jednog od osnovnih motiva ovjekovog života</li> <li>• Diskusija kulturnih varijacija emocionalnog života, psihi kog života ovjeka</li> <li>• Razrada glavnih elemenata emocija</li> <li>• Identifikovanje psiholoških elemenata volje</li> <li>• Imenovanje bioloških karakteristika volje</li> <li>• Diskusija kulturnih elemenata emocija</li> <li>• Objasnjenje fenomena agresivnosti i njegovih elemenata</li> <li>• Razrada koncepta agresivnosti sa emocionalnog i motivacionog gledišta</li> </ul>
<p><i>4. Seksualnost i polovi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poznavanje, stavovi i seksualno ponašanje</li> <li>• Seksualna poremećenost i polni identitet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opis veze između stavova i seksualnog ponašanja</li> <li>• Identifikovanje glavnih simptoma psihoseksualnih poremećenosti i polnog identiteta</li> <li>• Opis nekoliko oblika izražavanja seksualnog ponašanja</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seksualnost i nekoliko oblika njenog izražavanja</li> </ul> <p><i>5. Stres, njegovo savla ivanje i zdravlje</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biološki i emocionalni faktori stresa</li> <li>• Li ni faktori i njihov uticaj na stres</li> <li>• Kontekstni faktor i stres</li> <li>• Razlika ponašanja vezanih za zdravljem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikovanje i objašnjenje bioloških izvora stresa</li> <li>• Redoslijed i objašnjenje mogu ih emocionalnih reakcija na stres</li> <li>• Redoslijed i objašnjenje li nih faktora i njihova veza sa stresom</li> <li>• Identifikovanje kontekstnih faktora na izražavanje i težinu stresa</li> <li>• Identifikovanje i opis strategija za razliku ponašanja povezanim sa zdravljem</li> </ul>
<b>Me upredmetni pristupi:</b>	
U ovoj kategoriji predmetni materijal je povezan sa naukom biologije, sa anatomijom i fiziologijom, sa kulturologijom, kao i sa poljem mentalnog zdravlja i onog javnog.	

<b>Životni razvoj (4 asa)</b>	
<b>Programski sadržaj:</b>	<b>Očekivani rezultati:</b>
<p><i>1. Razvoj odraslih</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odrasli: priroda razvoja i prelazak u ovu fazu</li> <li>• Rana zrelost i ona srednja</li> <li>• Pozna zrelost i prelomno doba</li> <li>• Opšte karakteristike faze prije smrti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opis fizičkih promjena, kognitivnih i socijalnih od perioda zrelosti do smrti</li> <li>• Objašnjenje prirode razvoja u zreloj dobi</li> <li>• Identifikovanje glavnih osobina prelaska u zrelo doba</li> <li>• Teorija životnih faza u zrelosti</li> <li>• Razlaganje prirode razvoja u prelomnom dobu</li> <li>• Identifikovanje glavnih pitanja u vezi sa mentalnim zdravljem u toku prelomnog doba</li> <li>• Opis procesa suočavanja sa likom smrti u životu</li> <li>• Opis procesa suočavanja sa smrću nekog drugog</li> </ul>
<b>Me upredmetni pristupi:</b>	
U ovoj kategoriji jedno veoma važno stajalište predmetnog materijala iz psihologije sa materijalom iz drugih polja je i ono sa biologijom i poljem tehnologije.	

Kognitivitet (14 asova)	
Programski sadržaj:	Očekivani rezultati:
<b>1. Kod u enja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opis nekoliko ograničenja koja kod u enja dolaze iz biologije</li> <li>• Objasnjenje nekoliko glavnih koncepata bioloških ograničenja kod u enja</li> <li>• Identifikovanje glavnih uticaja u enja</li> <li>• Diskusija o glavnim teorijama kognitivnih uticaja u enja</li> <li>• Opis vezivnih modela u enja</li> <li>• Opis kognitivnih uticaja u enja</li> <li>• Pregled upotrebe aplikativne biheviorističke aplikativne analize od strane psihologa</li> <li>• Identifikovanje glavnih elemenata aplikativne biheviorističke analize</li> </ul>
<b>2. Pam enje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imenovanje nekoliko teorija o pamenuju</li> <li>• Razlika glavnih karakteristika raznih teorija o pamenuju</li> <li>• Opis rada dvaju pionira istraživanja o pamenuju: Ebingaus i Bartlet</li> <li>• Opis nekoliko glavnih karakteristika pamenuja</li> <li>• Davanje personalnih primjera zaboravljanja</li> <li>• Identifikovanje tehnika spremanja zaboravljanja</li> <li>• Diskusija o spremanju zaboravljanja</li> <li>• Objasnjenje koristi od preplitanja biologije i psihologije u vezi sa pamenujem</li> </ul>
<b>3. Mišljenje i jezik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikovanje glavnih karakteristika potvrđivanja i izbora problema</li> <li>• Nabranjanje nekolikih vrsta mišljenja u vezi sa izborom problema</li> <li>• Opis veza između izbora problema i ljudske inteligencije</li> <li>• Opis jezikih lapsusa</li> <li>• Diskusija o konceptu i artikulaciji jezika</li> <li>• Identifikovanje veza između jezika i</li> </ul>

	<p>komunikacije</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusija o principima razgovora</li> <li>• Identifikovanje razlike me u polovima kod jezika i komunikacije</li> <li>• Diskusija o relativitetu jezika</li> </ul> <p><i>4. Stanja svijesti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrazlaganje svijeta snova</li> <li>• Svakodnevne razlike svjesnih stanja</li> <li>• Druga stanja svijesti</li> <li>• Hipnoza: njena priroda i teorije o njoj</li> <li>• Pitanja vezana za psihoaktivne droge</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opis sadržaja snova</li> <li>• Diskusija o pojmu snova</li> <li>• Obrazlaganje funkcije snova</li> <li>• Obrazlaganje sanjanja u toku dana</li> <li>• Opis raznih oblika stanja svijesti kao hipnoza, meditiranje, haluciniranje i dr.</li> <li>• Objasnjenje fenomena hipnoze</li> <li>• Diskusija o elementima debate vezanim za psihoaktivne droge</li> </ul>
<b>Me upredmetni pristupi:</b>	

Predmetni materijal u kategoriji kognitiviteta je tjesno povezan sa biologijom i lingvistikom.

Sociokultura (19 asova)	
<b>Programski sadržaj:</b> <p><i>1. Li nosti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Psihodinami ke i humanisti ke teorije o li nosti</li> <li>• Teorije samou enja i one kognitivne o li nosti</li> <li>• Teorije o sebi</li> <li>• Upore ivanje teorija li nosti</li> </ul> <p><i>2. Mentalno i fizi ko zdravlje</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zdravlje i psihologija:</li> </ul>	<b>O ekivani rezultati:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikovanje glavnih elemenata Frojdove teorije o li nosti</li> <li>• Objasnjenje pos-Frojdovih teorija o li nosti</li> <li>• Obrazlaganje humanisti ke teorije Rodžersa o li nosti</li> <li>• Opisivanje teorije li nog konstrukta (smisla, sastava) Kela.</li> <li>• Identifikovanje teorije socijalnog u enja (Bandura)</li> <li>• Nabranje nekoliko dinami nih aspekata samo-koncepcata</li> <li>• Zapažanje nekoliko glavnih razlika me u teorijama li nosti.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikovanje historijskog razvoja veza izme u psihologije i zdravlja</li> <li>• Objasnjenje o tome kako se razlikuju i interpretiraju simptomi fizi kih bolesti</li> </ul>

<p>historijska dubina odnosa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevazilaženje (prebrojivanje) bolesti i promocija zdravlja</li> <li>• Promocija mentalnog komunitarnog zdravlja</li> <li>• Sprejanje: vrijednost i njene glavne karakteristike</li> </ul> <p><i>2. Socijalne i kulturne dimenzije ponašanja</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepiranje linosti za društvo i ljubav</li> <li>• Opšti odredivači (determinator) me upersonalnog privlačenja</li> <li>• Njegovanje (zaštita, uvanje odnosa)</li> </ul> <p><i>3. Karakteristike života odraslih</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Glavne faze životnog ciklusa porodice</li> <li>• Aktuelna tendencija porodica</li> <li>• Glavne karakteristike prilagođavanja u braku</li> <li>• Vrste načina života odraslih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Citiranje primjera razlike simptoma fizikalnih bolesti</li> <li>• Opis glavnih elemenata promovisanja mentalnog komunitarnog mišljenja</li> <li>• Objasnjenje nekoliko koncepcija koji se povezuju sa sprejanjem kao preventiranje, incidencija i dr.</li> <li>• Diskusija o vrijednostima i uticajima programa sprejanja</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demonstriranje pojma o perceptiranju linosti za društvo i ljubav</li> <li>• Opis glavnih elemenata uticaja me upersonalnog privlačenja linosti</li> <li>• Identifikovanje glavnih determinatora (odredivača) za me upersonalno privlačenje. Identifikovanje nekoliko polnih razlika u me upersonalnom događaju (saglasnosti)</li> <li>• Objasnjenje o ekivanja u odnosu sa realnošću u me upersonalnim odnosima</li> <li>• Jednakost (ravnopravnost) u odnosima</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nabiranje glavnih faza životnog porodičnog ciklusa</li> <li>• Identifikovanje glavnih karakteristika sparivanja</li> <li>• Objasnjenje razlika u životu linosti kad se postaje roditelj</li> <li>• Opis nekoliko dinamika porodica, koji imaju danoće adolescente</li> <li>• Opis dinamika porodice u slučaju kada je roditelj adolescent</li> <li>• Identifikovanje o ekivanja koja izlaze iz naglašenosti braka</li> <li>• Objasnjenje karakteristika komuniciranja i bratnog konflikta</li> <li>• Objasnjenje uzroka i posledica nasilja u porodici</li> <li>• Diskusija o vrijednostima psihologije kao nauke</li> <li>• Identifikovanje glavnih faza moralnog rezonovanja (Kolberg)</li> </ul>
---	--

<p><i>4. Vrijednosti i vjera</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moralni razvoj i ljudske vrijednosti</li> <li>• Vaspitanje i podsticanje vrijednosti</li> <li>• Vjera i psihologija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusija o kritikama teorije moralnog rezonovanja</li> <li>• Objasnjenje karaktera obrazovanja i vaspitanja u vezi sa moralnim vrijednostima</li> <li>• Opisivanje nekoliko elemenata historije psihologije vjere</li> <li>• Diskusija o prirodi vjere</li> <li>• Opis glavnih karakteristika vjerskog doživljavanja</li> </ul>
--	---

#### **Me upredmetni pristupi:**

U kategoriji sociokulture me upredmetni pristupi se u glavnom ti u kulturologije, sociologije, polja mentalnog zdravlja i konkretno psihijatrije kao i teologije.

### **METODOLOŠKA UPUTSTVA**

Izgleda da je teško za u enje (posebno za one koji e po prvi put predavati predmet psihologije) i primjenu gore navedenih standarda tokom nastavnog procesa. Jedna od ta aka gdje profesori mogu da se oslove su *osigurani* o ekivani rezultati koji mogu da se upotrijebe, ne samo kao jedna dobra osnova stvaranja aktivnosti u razredu, ve i kao ta ka referisanja o planiranju vremena, jedan problem sa kojim ima puno mogu nosti za istrajnost profesora. Tako e, o ekivani rezultati mogu da se veoma dobro upotrijebe za objektivno vrednovanje u enika. Sa druge strane, ovi rezultati služe za stvaranje jedne solidne osnove znanja od strane u enika za psihologiju kao nauku, dopunjavaju i tako jedan zna ajan dio njihovog formiranja, što im omogu ava da bolje upoznaju sebe i druge. Dakle, o ekivani rezultati mogu da se koriste kao integralni dio u nastavnom planu profesora za svaki odre eni as, gdje se mogu obuhvatiti, tako e i materijali koji su im potrebni za as, i za njihovu trajnost.

Naro ito se preporu uje da se za dati plan i program upotrebljavaju audiovizuelna sredstva kako bi se što bolje omogu ilo shvatanje datog materijala od strane u enika. Ta no je da za psihologiju nedostaju didakti ka sredstva u velikoj mjeri na Kosovu, ali treba re i da se stanje u vezi sa ovim mijenja iz dana u dan. U tom smislu, profesori treba da su otvoreni i spremni za upotrebu audiovizuelnih sredstava na asovima psihologije.

Jedan kvalitetan i smjeli plan i program može se primjenjivati samo oslanjaju i se na nastavnikovo izlaganje koje e podsticati u enike na

me uaktivno u enje, da integriraju elemente tehnologije u nastavi i koji će posjedovati znanje za istraživanja koja će se vršiti kod određenih tema. Nastavnici će ohrabrivati izražavanje mišljenja i raznih stavova u toku nastavnog asa kako bi omogućili najbolje poimanje individualnih i kulturnih gledišta. U međuvremenu, nastavnički stav predmeta psihologije treba da razmjenjuje informacije – jedan sa drugim. Nastavnik treba da je treniran sa takođe gledišta tehnologije i treba da bude uèesnik raznih događaja (konferencije, seminari) koji su uopšte u vezi sa psihologijom i sa njenom nastavom posebno, otvarajući tako zeleno svjetlo profesionalnog razvoja.

Tako, nekoliko metoda koje se preporučuju za primjenu filozofije gore pomenute nastave, u cilju postizanja postavljenih standarda za ovaj predmet bi bile:

*Individualni rad* – ova metodologija rada bi bila veoma pozitivna ako se primjeni onoliko puta, koliko nastavnik prosudi da u enik treba da reflektuje svoja znanja na individualan način, u prvom redu o konceptima i tretiranim pitanjima u razredu.

Ova se metodologija može preplitati sa radom u parovima.

*Rad u parovima* – Ovoj metodologiji rada obično prethodi individualni rad. Ova se metodologija rada uobičajeno koristi, kako bi se ponovo potvrdila u eni ka znanja i kako bi im se dala mogunost da stvore jedan ambijent za diskusiju među njima.

*Rad u malim grupama* – Ova metodologija utiče na učenike da pod pratinjom nastavnika (profesora) imaju mogunost da diskutuju o svojim idejama u grupi, da formiraju mišljenja na ekipni način i da ih prezentiraju pred razredom.

*Podjela razreda na dvije grupe* – ova bi metodologija rada bila idealna, narođito kada nastavnik cilja da podstakne učenike na diskusiju i iznošenje stavova o konceptima ili određenim pitanjima koje će oni postavljati.

*Pitanje autora* – Ova metoda je veoma značajna jer će učenici direktno, uobičajeno, reflektirati kritiku na materijal koji im se pruža.

## VREDNOVANJE

Na način kako bi se vrednovanje objektivno reflektiralo znanja dobijena od učenika u razredu, njihovo integriranje u personalnom mišljenju, izražavanju istih pisanim putem, preporučljive metode bi bile:

*Posmatranje* – Ova metoda služi da se vidi i vrednuje aktivnost u enika u razredu. Nastavnik može da bilježi svoja posmatranja u svom dnevniku na način da ima sistematizaciju po ovoj tako da i kako bi izbjegao mogućnost zaboravljanja detalja za svakog studenta(u enika).

*Pismeno testiranje* – možda bi bilo dobro da se ova metoda vrednovanja primjenjuje poslije svake nastavne kategorije, a isto tako i na kraju predmeta.

*Esej* – ova metoda vrednovanja će se primjenjivati u cilju potvrđivanja o tome koliko u enik može da integrira i reprodukuje stene znanja pisanim putem. Isto tako, esej bi bio idealna metoda da bi se vidoval personalni stav koji u enik ima prema konceptima tretiranim u razredu. Dalje, ova metoda važi kao predpriprema u enika za jedan unaprijeeni akademski rad, ako bi nastavili univerzitetske studije. Normalno, esej bi bio jedan zadatak kojeg treba dati na kraju predmeta, ali se može primjeniti i tehnika mini-esaja, ako nastavnik vidi da je to potrebno.

*Usmeni test* – ova metoda vrednovanja bi bila od vrijednosti za verifikovanje znanja koja su dobijena u razredu. Tako će, u enici bi imali mogućnost da govorom više usvoje termine i specifično dobijena znanja.

## LITERATURA

**Nushi Pajazit** (1999) “*Opšta psihologija II, ovjek i njegova linost u psihologiji*”, Universitet Priština, Priština, Kosovo

**Pango, Ylli** (1997) “Socijalna psihologija”Tirana, Albanija

**Pettijohn, Terry** (1996) “*Psihologija: Jeden koncizni uvod:*, Tirana, Albania

Str. interneta: [www.uni-pr.edu/filozofik/psikologji](http://www.uni-pr.edu/filozofik/psikologji), ovo je službena stranica Departamenta Psihologije Univerziteta Prištine. Na njoj učenici i nastavnici mogu da nađu predavanja i razne informacije, interensantne za psihologiju na Kosovu i šire.

---

# **SOCIOLOGIJA**

**(2. godišnje, 64. sedmi, 2. godišnje)**

---

## **UVOD**

Predmet sociologije za XIII razred omoguće je da u enici steknu znanja vezana za događaje, fenomene i procese u demokratskom društvu. Programski sadržaji imaju za cilj da osposobe u enike kako bi bili spremni za život, istovremeno da se ne osjećaju inferiornim u društvu, ali zainteresovani da izraze sposobnosti i njihove individualne potencijale. Sociologija daje znanje i nauku kulturu u enicima, na način da se oni osjećaju aktivni i stvaralački sa dinamikom razvoja napredovanja društva.

U enici će se i znanje radeći na tematskim sadržajima tako da će i osposobljavati se sa intelektualnog i etičkog aspekta, način da preuzmu i sami društvenu odgovornost u realizaciji projekata sa interesom ne samo za samog sebe nego i za društvo.

Sociologija stvara znanja i sposobnost pravilnog vrednovanja mladih za socijalnu dimenziju individue i grupe, upoznaje ih sa teorijom i sa najnovijim rezultatima postignutim u savremenoj sociologiji, daje im odgovornost da rade poštujući obaveze, ali i da uživaju individualna i kolektivna prava. Sociološko mišljenje razvijalo se preko istarživanja na različita polja društva i najbolji put stvaranje mogućnosti tako da i sami u enici upoznaju i istražuju socijalne pojave.

Program sociologije za opšte smjerove srednjih škola je prikazivanje glavnih socioloških pitanja i problema isključivo imajući u vidu interes i sociološko obrazovanje u enika ovog uzrasta.

Osnovni program namjerava da stvori u enike koji će postići i da daju kritičko mišljenje, zatim, upoznavanje sa tehnologijom, najesenijalnijim pojmovima savremene sociologije kao i da se u enici prikažu u ulozi pronalaza, obrade i integracije socioloških injenica u pristupu i njihovom autorijalnom radu. Preporučuje se i ponuda kratkih sadržaja tipičnih udžbenika i znanja najpoznatijih sociologa za pitanja koja su vezana sa programskim sadržajem.

Predmet sociologije XIII u srednjoj školi u traje se dva semestra, odnosno 64 satova godišnje.

Plan i programi sociologije za XIII razred gimnazije sadržat će dovoljna znanja za učenike.

## CILJEVI

**Preko učenja predmeta sociologije za XIII razred opštne gimnazije namjeravamo da se postignu ovi ciljevi:**

1. Da se kompletira fond informacija, sadržaja i podataka koje sociologija pruža kao opšta društvena nauka. Prethodnim kursom, učenici su upoznati sa osnovnim kategorijama sociologije, dok sa programom XII razreda, pruža kritičan pristup, ali doista unaprijeđen da bi zaokružili znanja iz ove nauke.
2. Da se učenica pruži znanje iz socioloških kategorija, koje, narođeno u prvom dijelu programa, proizvod su sociologa koji su nastavu o sociologiji osamostalili od prethodnog filozofskog konteksta i unaprijedili je na nivou stabilnih teorija i društveno podržanih.
3. Sa donošenjem novih formi pristupa prema društvenim institucijama, (posjete, živi kontakti i pisanje eseja, učenik na ovom kursu suočava se sa realnošću u društvu gdje živi na neposredan način, bez posrednika i interpretatora. Posjete institucijama imaju za cilj demilitizovanje i demistifikaciju ambijenata, što za učenike ovog uzrasta, jeste preduslov integracije u društvu.
4. Da razvije sposobnosti učenika da bi razmišljao na kritičan i kreativan način o individui, grupi i društvu kao i o samom sebi, bazirajući se na poznavanje i razumjevanje socioloških pojmovova.
5. Da bude u stanju da identificuje negativne pojave aktualne u društvu i da se boriti, dok one pozitivne pojave da unaprijedi;
6. Da učenik osjeća pravilno realnost zahla učenih društvenih i političkih odnosa, da se podstavlja i da razmišlja kao odrastao i sposoban da pruži svoj doprinos u njihovim tokovima.
7. Da razvija kognitivne sposobnosti u obrazovanju i shvatanju društvenih procesa;
8. Predloženi kurs za ovaj uzrast učenika pruža mogućnost produbljivanja i primjene starih znanja u društvenim tokovima. Društvena teorija, politika, institucije, demografski tokovi, porodica, položaj žene i dr. posle ovog kursa sociologije, za učenike da ne ostanu briga samo "odraslih" i službenika, nego i njihova.

9. Da razvija stalne vještine u enika kako bi razumjeli i upotrijebili sociološke pojmove i rezultate u govoru i u pisanju.
10. Da podstoli e humane, stvarala ke odnose u porodici, grupama, školi, društvu.
11. Da se pripremi za istinite i ozbiljne studije u oblasti socijalnih nauka uopšte, ali i drugih nauka, pošto je sociologija jedina nauka koja se uči na svim fakultetima.
12. Da savlada frustracije i ustru avanja, koja kod većine djece ovog uzrasta se manifestuju – kao posljedica formiranja u porodičnom patrijahrhalnom ambijentu kao sklonost pod injenosti autoriteta, ali i iz nepoznavanja specifičnosti funkcioniranja individua, grupa i institucija u društvu.
13. Ohrabriranje radi neustrašivaavanja da se uključuje u debatama na javnom predstavljanju, da izrazi mišljenje i svoj slobodan stav.

### **OPŠTI I SPECIFIČNI OBJEKTIVI**

Polazeći od ciljeva koji se postavljaju u programu predmeta sociologije za XIII razred, nastavnim sadržajima se namjeravaju postići ovi objektivi:

- 1. Posle upoznavanja sa osnovnim kategorijama sociologije, učenici će na ovom kursu unaprijediti i obogatiti znanje naučnim interpretacijama iz različitih pozicija koje proizilaze od teoretičara koji su imali i imaju preokupaciju društvo i zakonitosti njegovog funkcionisanja.**
- 2. Da stvore naučna znanja o transformaciji ljudskog društva u prošlosti i da otvore put za današnji društveni razvoj;**
  - 2A. Da stvore dovoljno znanja za razvoj sociološkog mišljenja i sociologije kao društvene nauke kao i za metodologiju istraživanja njenog predmeta;
  - 2B. Da nastave izučavanje opštih društvenih kategorija u historijskom kontinuitetu njihovog razvoja.
- 3. Da nauči o mehanizmima društvenog funkcionisanja, nastajanja, transformacije i njihovog unapređenja.**
- 4. Da omogući integraciju individue u stvarnim tokovima društvenog razvoja;**
  - 4A. Da stekne znanje o odnosima individua – grupa – društvo i o drugim društvenim grupama;

- 4.B. Da primjeti ulogu individue u grupi u stimuliciji društvenih tokova, stvaranje institucionalnog života, unapre enju i prevazilaženju tradicionalnih formi i poštovanje pozitivnih zakona u društvu.
- 4C. Da se oslobole eventualnih predrasuda koji se manifestuju, kao netolerancija vezana za: kulturu, rasu, religiju, pol, političko opredjeljenje i dr.
- 4 ..Da ne ostanu na pozicijama naslednih uzoraka od ksenofobnih ambijenata, nego da se pomogne u stvaranju otvorenog mišljenja kod učenika.

**5. Da objasne fenomene i društvene procese**

- 5A. Da sudi pravilno o fenomenima i životnim procesima bez obzira da li su pozitivni ili negativni;
- 5B. Da se društveni fenomeni ne tretiraju i analiziraju samo sa jedne dimenzije, nego da se tretiraju kao mnogodimenzionalni fenomeni;

**6. Razumijevanje sociologije omogućuje izbjegavanje li ne interpretacije društvenih tokova.**

- 6A. Da razumije suštinu, ulogu i značaj društvenih institucija i institucionalizovanog života.

**7. Da daje mišljenja o prevazilaženju društvenih poteškoća i problema.**

- 7A. Da razumije pravilno društvene slojeve i konflikte koji se dešavaju u društvu i da uradi sve što je moguće u njihovom spremanju

**8. Da razumije normalne procese savremenog društvenog razvoja.**

- 8A. Da razumije da razlike u kulturi i drugim oblicima samosvijesti, predstavljaju duhovno bogatstvo, a ne izvore konflikata.

**9. Da razumije društvene promjene kao potrebu unapređenja kvaliteta življenja, pogleda na svijet i ponašanja, a ne kao saosećajno razbacivanje patrijahrinskih, tradicionalnih i krutih struktura.**

- 9A. Da se osamosvijesti za svoju aktivnu ulogu u podržavanju društvenih procesa koji vode podizanju nivoa samosvijesti i odvajanje od zastarjelih mustri funkcionisanja individue u društvu.

## PROGRAMSKA STRUKTURA

Kategorije	Potkategorije i broj asova	Programski sadržaj (nastavne jedinice)	Očekivani rezultati	Međupredmetne veze
<b>Definicija sociologije i metode izučavanja</b>	<b>Predmet sociologije i metode sociološkog istraživanja</b>  <b>11 asova 14.86%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Društvene i historijske okolnosti stvaranja sociologije kao nauke</li> <li>• Sociologija - nauka društvene krize</li> <li>• Šta je sociologija</li> <li>• Ime i definicija sociologije, odnosi sociologije sa drugim наукама</li> <li>• Metode ispitivanja i eksperimenta</li> <li>• Metode ankete i intervjuja</li> </ul>	<p><b>Učenik treba da bude u stanju da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opiše događaje u procesu stvaranja sociologije;</li> <li>- zna koji je predmet sociologije i društveno-historijske okolnosti njenog stvaranja;</li> <li>- zna koje su glavne discipline sociologije, razlozi njihovih stvaranja, kao i zašto sociologija ima tjesne veze sa drugim наукама (historijom, ekonomskim наукама, psihologijom);</li> <li>- razlikuje naučna ispitivanja od uobičajenih (vrste ispitivanja, ulogu eksperimenta u sociološkom istraživanju);</li> <li>- zna za svaku metodu, kad je treba upotrijebiti i koja se od njih može koristiti;</li> <li>- zna za prednosti, ali i za nedostatke svake metode pojedinačno;</li> </ul>	Historija, Psihologija, Antropologija, Ekonomstike i pravne nauke

<b>Historijat mišljenja o društvu Glavni predstavnici sociološkog mišljenja</b>	<b>Razvoj sociološkog mišljenja</b>  <b>5 asova 6.75%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Platon, Aristotel, Ibn Khalduni</li> <li>• Intelektualne snage i razvoj sociološke teorije (iluminizam, Sen Simon, O. Konti, E. Dyrkemi)</li> <li>• Izvori njemačke sociologije (Marks, Veber, Zimal)</li> <li>• Britanska sociologija (Spenser)</li> <li>• Italijanska sociologija (Pareto e Moska)</li> <li>• Začeci američke sociologije (V.G. Samner, Škola Chicago, R. Park)</li> <li>• Savremene sociološke teorije</li> <li>• Funkcionalizam</li> <li>• Strukturalizam</li> <li>• Savremeni marksizam – teorija konflikta</li> <li>• Socijalna fenomenologija, simbolični interakcionizam</li> <li>• Feministička teorija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zna koji su mislioci sociologije prije zasnivanja sociologije kao posebne društvene nauke, zatim koje historijske i društvene okolnosti su doveli do ravnjanja sociologije kao nauke krize;</li> <li>- shvati gdje stoje razlike u načinu objašnjenja društva u raznim vremenima;</li> <li>- zna koji je doprinos svakog sociologa u objašnjenuju društva i njegovih fenomena;</li> </ul>	Historija, Filozofija, Politike nauke, Književnost, Biologija
<b>Naučna definicija ljudskog društva</b>	<b>Ljudsko društvo i njegova struktura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ljudsko društvo i njegov nastanak</li> <li>• Rad i podjela rada kao glavni oblik društvenih djelatnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Učenik treba da shvati da je društvo jedan širok totalitet društvenih odnosa i da je društvo prošlo kroz razne faze svog razvoja;</li> </ul>	Historija, Ekonomske i politike nauke, Građansko

	<b>15 asova 22.98%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odnosi pojedinac – grupa - društvo</li> <li>• Fenomeni i društveni procesi</li> <li>• Društvene grupe</li> <li>• Klasifikacija društvenih grupa</li> <li>• Porodica i njen razvoj</li> <li>• Funkcije porodice u savremenom društvu</li> <li>• Primitivni oblici društvenih grupa (horde, pol i pleme)</li> <li>• Nacija</li> <li>• Narod</li> <li>• Negativne pojave u odnosima među narodima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zna da je rad samosvjesna aktivnost ovjeka, ciljana i planirana aktivnost i da je izvor njegovog bogatstva;</li> <li>- zna da raspodjele poslova (prirodnih, društvenih i tehničkih) omogućavaju društveni razvoj, da je društvo dovoljno heterogeno i da je sa injeno od raznovrsnih društvenih grupa, gdje svaka od njih ima svoju značajnost;</li> <li>- zna što su društveni fenomeni i što su društveni procesi i kakve su razlike među njima;</li> <li>- zna da u socijalizovanju pojedinca značajnu ulogu ima porodica, društvena sredina, škola, masmedije itd.;</li> <li>- zna da je porodica, kao značajna društvena grupa, tokom razvoja ljudskog društva prošla kroz nekoliko oblika (treba da shvate funkciju porodice, ali i razvode kao prisutnu pojavu);</li> <li>- zna koje su karakteristike nacija kao etničkih grupa;</li> <li>- zna kada i kako se formirao narod kao ljudska zajednica i koje su njegove karakteristike;</li> </ul>	vaspitanje
--	----------------------------	--	--	------------

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- zna šta podrazumijevamo pod samoodluivanjem naroda i šta su minoriteti;</li> <li>- zna koje su pojave i negativne tendencije koje sprečavaju razvoj društvenih odnosa, ne samo kod drugih, već i kod svog naroda;</li> </ul>	
<b>Društvena struktura</b>	<b>Društvene institucije</b> <b>8 asova 10.81%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Društvene institucije i njihove vrste</li> <li>• Demokratija</li> <li>• Elita</li> <li>• Birokratija</li> <li>• Političke partije</li> <li>• Država – funkcije i podjela vlasti</li> <li>• Tipovi i forme država</li> <li>• Pravna država</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- shvati funkciju, znaći i poštivanje društvenih i političkih institucija, a posebno državnih;</li> <li>- zna da uloga, funkcioniranje i organizovanje političkih partija imaju značaj u političkom životu ljudi i uopšte društva;</li> <li>- shvati što je država, koje su njenе funkcije i kako se dijeli vlast na: zakonodavnu, izvršnu i sudsку;</li> <li>- zna da postoji mnogo tipova i formi država i da svaka od njih ima svoje karakteristike;</li> <li>- zna da za održavanje demokratskog društva treba poštivati i ispunjavati nekoliko uslova (politički pluralizam, poštivanje zakona, slobode i jednaka prava građana);</li> </ul>	Političke nauke, Historija, Pravo države, Građansko vaspitanje

<b>Konflikti i društvena neravno-ravnost</b>	<b>Drustveno raslojavanje (stratifikacija)</b> <b>7 asova</b> <b>9.46%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Socijalana stratifikacija i mobilizacija</li> <li>• Svojina i društvena sila</li> <li>• Oblici socijalne stratifikacije (ropstvo, kaste, redovi i klase)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- upozna ulogu i funkciju svojine u stvaranju društvenih slojeva;</li> <li>- zna da se stratifikacija kao vrsta društvene nejednakosti odlikuje vertikalnom hijerarhijom i odvaja od društvene diferencijacije;</li> <li>- zna da su društvene klase grupe ljudi koje se razlikuju po ekonomskoj nejednakosti;</li> <li>- zna da je tvorac teorije o klasama i klasnim borbama Marks;</li> <li>- zna da je na Marksovnu teoriju dao kritiku M. Weber, objašnjavajući da se ljudi razlikuju po statusu i snazi koju imaju u društvu;</li> <li>- zna da su razlike između kasti i rangova uređene po religioznim ili zakonskim normama i po tome koje su kaste i rangovi bili u konkretnom društvu;</li> <li>- zna da je birokratija jedan društveni sloj, ali treba i da zna za pojave birokratizma;</li> <li>- zna da su društveni konflikti (konfrontacije) među grupama nastajale zbog opremljenih interesa ili radi raznih predrasuda;</li> </ul>	Historija, Građansko vaspitanje, Politike nauke
--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- zna da postoje vrste društvenih konflikata koje se uvijek ne izražavaju putem sile;</li> <li>- zna da su ratovi grubi i surovi oblici konflikata i koje su njihove vrste;</li> </ul>	
<b>Kultura i društvo</b>  <b>Religija moral i svijest</b>	<b>Kultura i oblici društvene svijesti</b>  <b>11 asova 16.21%</b>	<b>Kultura</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Šta je kultura, vrste kulture, sub-kultura i kontrakultura, znaci, simboli, jezik, norme</li> <li>• Religija i faze historijskog razvoja religije</li> <li>• Vjere monoteista</li> <li>• Društvena funkcija religije</li> <li>• Moral i moralna svijest</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- shvata da su kultura i društvo uslovljene jedna drugom i da zna šta je kultura i njena društvena funkcija;</li> <li>- zna koje su glavne vrste kulture i šta su sub-kulture;</li> <li>- zna šta su religija i stari oblici vjerovanja;</li> <li>- zna koje su monoteisti ke vjere i koje su njihove zajedni ke karakteristike;</li> <li>- shvata da religija ima društveni karakter;</li> <li>- shvata šta su nauka i ideologija i koje su razlike me u njima;</li> <li>- zna šta je pravo i da ono predstavlja nivo društvenog i kulturnog razvoja konkretnih društava;</li> <li>- bude u stanju da identificuje komponente morala i njihov uticaj na društvo;</li> </ul>	Historija, Filozofija, Etika, Pravne nauke, Književnost

<b>Individua i društvo</b>	<b>Sociopatologija</b> <b>5 asova 6.75%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konformizam i otu enje</li> <li>• Kriminal i kažnjavanja</li> <li>• Sociopatološka ponašanja u društvu (narkomanija, trgovina ljudimafv i korupcija, depresija mladih)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zna šta je konformizam, izbjegavanje i vrste izbjegavanja društva;</li> <li>- identificuje kriminal, koji su faktori koji uti u na izvršavanje kriminala, vrste kriminala, kao i kažnjavanja;</li> <li>- shvati kako sociološka i psihološka teorija tuma i kriminal;</li> <li>- shvati mnogostrane uzroke i posljedice ovjeka i društva uslijed negativnih pojava kao što su: narkomanija, prostitucija i korupcija.</li> </ul>	
<b>Problemi avremenog društva, socijalne promjene</b>	<b>Društvo i tehnologija</b> <b>4 asa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utaj raznih faktora na razvoj današnjeg savremenog društva</li> <li>• Automatizam (automatizovani pokreti) i urbanizam u okolnostima društvenog razvoja</li> <li>• Migracije</li> <li>• Integracije</li> <li>• Globalizam</li> <li>• Komunikacije</li> <li>• Ekologija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zna koje su promjene naglašene u društву i koji su ih faktori uslovili;</li> <li>- zna koji su problemi porasta stanovništva u razvijenim mjestima i u mjestima koja su u razvoju i poznaje nekoliko teorija (teorija Maltusa) u vezi sa ovim pitanjem;</li> <li>- zna da automatizam i urbanizam mijenjaju tokove društvenog razvoja;</li> <li>- shvati koje su posljedice sociopatoloških ponašanja u društву (narkomanija, trgovina ljudstvom i korupcija) - da su u stanju da ih identificuju i da odbace negativne</li> </ul>	Historija, Demografija, Politi ke i ekonomske nauke, Informatika

<b>UMJETNOST, Funkcionalitet i njegova socijalnost</b>	<b>3 asa</b>	<p>Vrste i definicije umjetnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stvarala ka i reproduktivna umjetnost</li> <li>• Socijalitet umjetnosti</li> <li>• Faktori koji uvelike u na umjetnika i umjetničko djelo</li> <li>• Ki</li> </ul>	<p>pojave u svojoj društvenoj sredini;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zna da razne grupe žele i dobijaju najveći učinak putem raznih oblika, a posebno monopoliju korištenjem sredstava informisanja;</li> <li>- Učenik treba da shvati šta je umjetnost i ko je stvara, funkciju i razvoj, kao i ulogu koju je odigrala u društvenom razvoju (koji je učinak umjetnosti u modernom društvu - tradicionalna i avantgardna umjetnost i dr.);</li> </ul>	
--	--------------	--	--	--

**Napomena:** Nastavniku se tokom godine ostavljaju 2 asa na raspolaganje. Za vrijeme ovih asova mogu se tretirati aktuelne teme koje su od opšteg društvenog karaktera.

## METODOLOŠKA UPUTSTVA

U nastavnom procesu sociologije mogu se primjenjivati razne metode. Svaka metoda koja će se koristiti u toku nastavnog procesa je u kompetenciji nastavnika. Ponajviše, nastavnici treba da koriste metode zavisno od potreba i zahtjeva učenika, prirode sadržaja teme, od uzrasta i sposobnosti učenika za usvajanje novih znanja, kao i od želje nastavnika da kod učenika formira radne navike u korištenju udžbenika na nezavisan način.

Da bi se plan i program realizirao na što kvalitetniji način, nastavnik treba da podstakne učenike na interaktivno učenje. Takvo učenje će omogućiti posjedovanje prethodnih znanja učenika o opštim društvenim problemima. Nastavnik treba da ohrabri učenike u slobodnom izražavanju misli i u isticanju svojih pogleda na društvene probleme.

Nastavnik, zajedno sa učenicima, treba da ima napore u prevazilaženju tradicionalne nastave i vrednovanja. Pomoći u iznalaženju najpristupačnijih metoda je saradnja među nastavnicima sociologije, kao i učešće na seminarima didaktičkog karaktera.

Da bi imao kvalitetnu nastavu i što bolji uspjeh kod učenika, nastavnik može da koristi nekoliko metoda i tehnika, kao što su:

- Objasnjavanje
- Rad u grupama
- Podjela odjeljenja na dvije grupe
- Plodne diskusije u rješavanju problema (debate);
- Navala misli (brainstorming);
- Samoistraživanje;
- Usmjeno izražavanje itd.

Tokom nastavnog procesa organizovanje učenika može biti:

- Rad u grupama;
- Rad sa cijelim razredom;
- Rad u parovima;
- Individualni rad.

**Rad u grupama i u parovima** predlaže se sa ciljem da bi se učenici oslobodili od neprijatnih emocija (straha) i kako bi zajedno diskutovali u grupi na način na koji će doći do tajnih i vrijednih zaključaka. Grupa može da bude sa učenima od 4-6 učenika. Za učenike, koji posjeduju prethodna znanja iz oblasti odgovarajućih teme, može se primijeniti interaktivno predavanje, kombinovano sa društvenom praksom.

**Metoda diskusije** koja rješava problem, ima za cilj da za razne probleme pronalazi ne samo jedno rješenje. Tako se u enicima daje mogunost da daju što više alternativnih rješenja. Na kraju se rješenja vrednuju i odabira se najbolje.

**Metoda navale misli (brainstorming)** ima za cilj da osposobljava u enike u davanju ideja, brzih rješenja i brzih mišljenja (komentiranja) u vezi datog problema.

Spremnom nastavniku je uvijek u enik u centru i koristi razne strategije da kod njega razvija kritičko mišljenje. Nastavnik stalno treba da ini nastavu interensantnom, kako ona ne bi bila monotona. Nastavnik treba da poštuje didaktičke principe, tako da kod u enika stvara navike u u enju - polaze i od poznatog ka nepoznatom, od prostog ka složenom, od konkretnog ka apstraktnom i od pojedinačnog ka opštem, kako bi u enik argumentovao svoje misli svojim riječima.

## VREDNOVANJE

Vrednovanje u enika je dio nastavnog procesa. Putem vrednovanja utvrđujemo koliko su u enici usvojili znanja koja proizilaze iz samih objektiva nastavnog plana i programa. Vrednovanje, ne samo da je zaslužni prosud za kvalitetno i količinsko mjerjenje znanja već on služi i kao zagrijevanje u enika za dalji rad. Vrednovanje može biti:

neprekidnom kontrolom djelatnosti na asu;

- pismeno putem raznih vrsta testova (testovi sa kratkim odgovorima, sa alternativnim odgovorima, sa kombinovanim testovima, testovi sa više odgovora, eseji itd.);
- usmeno (može se koristiti djelimično);
- domaći zadaci;
- praktični radovi.

Vrednovanje treba da se vrši sistematski (za svaku nastavnu jedinicu), periodično, semestralno ili godišnje. Vrednovanje treba da sadrži sljedeće karakteristike (da je sistematsko, objektivno, validno, ubjedljivo, pravedno, odgovarajuće, formantno i treba ga vršiti u dato vrijeme).

### Vrednovanje može biti:

- **sistematsko** – treba ga vršiti poslije svake nastavne jedinice ili poslije jednog određenog vremenskog perioda;
- **objektivno** – treba vršiti na nepristrastan način, ne uzimajući u obzir pol, etničko porijeklo ili pak rodbinstvo;

- **vrijedno** – da se znanje realno vrednuje i na osnovu odgovaraju ih kriterija;
- **povjerljivo** – da se znanje vrednuje istim standardima kako se kod u enika ne bi stvorile dileme;
- **jednako** – da se u enicima da jednaka mogunost i onda kada njihova iskustva možda nisu ista;
- **odgovarajuće** – treba vrednovati na način koji najbolje odgovara u enicima kako bi izbjegli neprijatne emocije koje su eventualno prisutne;
- **vrednovanje u poželjnom vremenu** – vrednovanje treba vršiti tokom godine, a ne na kraju semestra ili godine, jer tada u enici nemaju vremena za popravljanje.

### **Tipovi vrednovanja**

**Zadatak sa odgovornostima nastavnika je planiranje vrednovanja i kontrolisanja znanja u enika kako bi se postigao jedan bolji uspjeh.** Postoje više tipova vrednovanja:

**Vrednovanje bazirano na kriterijumima:** ima za cilj kontrolisanje znanja u enika na bazi standardnih kriterija. Odgovore na testu treba izmjeriti poenima. Zavisno od procenta dobijenih poena vrši se i vrednovanje. Poentiranje odgovora je u odgovornosti nastavnika.

**Formativno vrednovanje** ima za cilj da nastavnici planiraju svoj budući rad. Ovo vrednovanje se vrši na početku ili u toku školske godine, ali ne ocjenama.

**Dijagnostičko vrednovanje** ima za cilj da otkrije poteškoće i slabosti na koje u enici nailaze. Predtestovi se ne vrednuju ocjenama, već služe kao informacija o poteškoćama i slabostima u eniku.

**Završno (sabirno) vrednovanje (kontrolno):** je uobičajeno i vrši se na kraju prvog polugodišta i na kraju nastave godine. Ima za cilj da vrednuje i da kontroliše nivo postignutih znanja tokom jednog određenog perioda.

### **Literatura:**

**Salih Foco, Sociologija, za 3 razred gimnazije, Svjetlost**

## **FILOZOFIJA**

**(2. godišnja, 64. sedmi godišnji)**

---

### **UVOD**

Predmet filozofija obuhva ena je programom za XIII razred sa ciljem pripremanja u enika za život, ispunjavanja njihovih interesa i potencijala u razvoju kulture i stvaranju osnovnih pojmovima i znanja za postizanje individualnih ciljeva, koji vode u pravcu opšteg društvenog progresa.

Mladi imaju potrebu za filozofijom života koja ih osposobiti da žive i djeluju, imaju i projekte u ijoj e realizaciji biti sami angažirani. Upravo zbog toga, filozofija koja pomaže u enicima da shvate i žive život, nudi se u enicima srednjih škola. Ona je istovremeno pojam orijentacije shvatanja ovjeka kao socijalnog bi a, njegove praktične i teorijske djelatnosti, ponašanja, ali i orijentir njegovih društvenih idea.

Filozofsko razmišljanje razvijeno je preko filozofskih problema, zato je najprirodniji na in predstavljanja filozofije u enicima prate i put samog filozofiranja.

Iz ove perspektive, program predstavlja grupu problema, seriju razmišljanja, polaze i od svakodnevnog iskustva u enika u pravcu istinite filozofske refleksije. Cilj programa je formiranje kritičkog filozofskog mišljenja u enika, polaze i od povezanosti dva glavna elementa: ponudom informacija o glavnim filozofskim pojmovima i problemima (preko kratkih tekstova iz djela filozofa) i aktivne nastave (zasnovane na refleksiji) koja istovremeno predstavlja glavne izazove nastavnog procesa.

Isto tako, program će uticati na podsticanje stvarala kog odnosa u enika prema svijetu i samom sebi.

### **CILJEVI**

Imaju i u vidu da se u XIII razredu u enici po prvi put bave filozofskom problematikom opširno, cilj nastavnog programa predmeta filozofije je:

1. Razvijanje sposobnosti u enika za kritiku i analitičko razmišljanje o svijetu i samom sebi, bazirajući se na znanju i shvatanju osnovnih filozofskih pojmoveva.
2. Stalno razvijanje vještina u enika za jasnim izražavanjem filozofskih i opštih pojmoveva i kategorija, u usmenom ili pisanim obliku.
3. Podsticanje stvaralačkih odnosa u enika prema samom sebi i društvu, bazirajući se na odražavanje i primjenjivanje stečenih saznanja iz predmeta filozofije

## OPŠTI OBJEKTIVI

U skladu sa ciljevima programa predmeta filozofije za XIII-ti razred, objektivi predmeta su orijentisani na isticanje značaja uzimajući u obzir uvijek potrebe za razvoj u enika. Nastavni program predmeta filozofije teži da na kraju jednogodišnjeg učenja u enici postignu ove objektive grupisane po ciljevima:

1. Da bi postigao cilj sticanja znanja i njihovog primjenjivanja u eniku treba da:
  - Shvati položaj i ulogu filozofije u razvoju ljudskog mišljenja, i uzajamnog konceptualnog bogatstva filozofije i drugih nauka
  - Poznaje evoluciju filozofskog mišljenja zadržavajući se na najosnovnijim problemima prakse i ljudskim ciljevima
  - Da zna da napravi razliku između glavnih metoda interpretiranja historije filozofije
  - Raspolazi glavne kategorije i pojmove filozofskog mišljenja, kao i uopštava ljudsko iskustvo
  - Da bude sposoban da prihvata razlike načina rješavanja problema, primjenjujući uvijek više nego jednu polaznu tačku i jedan ugao gledanja.
2. Da bi postigao cilj za sticanja sposobnosti i vještina u eniku treba da:
  - Zna da strukturira mišljenje o argumentiranju svojih stavova o filozofskim i praktičnim pitanjima
  - Izrađuje nezavisno radevine integrišući teorijske i praktične informacije (iz filozofskih tekstova).

- 3.** Da bi postigao cilj razvijanja stavova i vrijednosti u enik treba da:
- Analizira i objašnjava društvene fenomene i procese polaze i od opštih filozofskih shvatanja
  - Posmatra stvarnost u njenom izvoru, kao osnovu za komunikaciju sa drugima
  - Objasnjava svoj individualni položaj kao dio cjeline svijeta.

### **POSEBNI OBJEKTIVI**

U enik treba da je u stanju:

- **Da poznaće**
  - Mjesto i položaj filozofije u opštem razvoju ljudskog mišljenja
  - Glavne metode interpretiranja filozofije tokom njene historije i da pravi razlike između glavnih filozofskih disciplina
  - Različite aspekte, posebno filozofske u enju o ovjeku i njegovom položaju u svijetu
  - Ljudsko poznavanje u procesu njegovog razvoja unutar različitih filozofskih teorija
  - Osnovi metafizike i zasnovanosti kritike prema njoj
  - Problematiku vrijednosti u filozofiji morala
- **Da razumije**
  - Osnovne pojmove estetike u teoriji i praksi
  - Glavne filozofske teorije o društvu, državi i vlasti
- **Da izrazi**
  - Kritičko mišljenje prema stvarnosti baziraju i se na znanja ste-enja iz filozofije
- **Da izradi**
  - Nezavisne rade baziraju i se na izvorne filozofske tekstove i svoja individualna iskustva

### Struktura programskih sadržaja

Aktiviteti	Br. asova	%
Prezentacija tematskog materijala	42	65,63
Nastava po izboru	5	7,81
Obnavljanje i vrednovanje	17	26,56
<b>UKUPNO</b>	<b>64</b>	<b>100</b>

### Planiranje programskih sadržaja

Kategorije	Potkategorije	Br. asova	%
Filozofija i njena historija	Položaj filozofije u razvoju ljudskog mišljenja i odnos filozofije sa drugim naukama	5	7.81
	Glavne metode interpretiranja historije filozofije		
Ovjem i svijet	Pojam ovjeka	14	21.88
	Položaj ovjeka u svijetu		
	ovjem, vrijeme i prostor		
	ovjem i historija		
Saznanje i razum	Mogu nosti i granice spoznaje	12	15.63
	Pragmatizam i djelatnosti saznanja		
	Sposobnost su enja		
	Analiti ka filozofija		
Filozofija i metafizika	Temelj i kritika metafizike	11	17.19
	Pitanje boga unutar metafizike		
Etika	Morali i slobodna volja	9	14.06
	Problem vrijednosti		
Estetika	Osnovne kategorije estetike	6	9.38
Politika filozofija	ovjem i društvo	9	14.06
	Država i vlast		

## PREDMETNI SADRŽAJ

Kategorija	Potkategorije	Programski sadržaji	Očekivani rezultati	Međupredmetna povezanost
<b>I Filozofija i njena historija</b>	<b>1. Položaj filozofije u razvoju ljudskog mišljenja i odnos filozofije sa drugim naukama</b>	<p><b>U enik u i o:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Šta je filozofija?</li> <li>• Glavnim disciplinama i poddisciplinama filozofije</li> <li>• Odnosu filozofije sa drugim naukama</li> <li>• Filozofiji, mitu i religiji (3 asa)</li> </ul>	<p><b>U enik treba da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objasnjava termin i porijeklo filozofije</li> <li>• Identificuje osnovna pitanja i discipline filozofije</li> <li>• Diskutira o razvoju filozofije i njenom odnosu sa drugim naukama</li> <li>• Identificuje zajedničke elemente i razlike između filozofije, mita i religije</li> </ul>	Društvene i prirodne nauke
	<b>2. Glavne metode interpretiranja historije filozofije</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odnosu filozofije i njene historije</li> <li>• Historijska metoda (hronološka) problemska metoda predstavljanja historije filozofije (2 asa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Određuje položaj filozofije u odnosu sa njenom historijom</li> <li>• Shvata razlike između dvije glavne metode predstavljanja filozofije i njene historije</li> </ul>	
<b>II ovjek i svijet</b>	<b>1. Pojam ovjeka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osnovna pitanja o tome što je ovjek</li> <li>• Određivanje ovjeka pomoću duha</li> <li>• ovjek kao kulturno biće (2 asa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Shvata ovjeka kao višedimenzionalno biće (ontološko, gnoseološko, etičko estetsko, historijsko itd.)</li> <li>• Objasnjava kako se shvata ovjek po Šelerovoј antropologiji</li> </ul>	Historija, Lingvistika

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Analizira elemente jezika, mita, religije, historije i nauke kao determinantu pojma ovjeka u Kasirerivoj filozofiji</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pojam egzistencije</li> <li>Egzistencija u odnosu sa esencijom, mišljenjem i slobodom <b>(2 asa)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shvata pojam egzistencije</li> <li>Diskutuje o prioritetnom mjestu esencije i egzistencije</li> <li>Objašnjava egzistenciju kao polaznu ta ku mišljenja Kirkegardoove filozofije</li> </ul> <p>Identificuje odnos egzistencija – sloboda u egzistencijalisti koj filozofiji</p>	
		<p>Drugi i potreba za drugim <b>(2 asa)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objašnjava pojam drugoga i potrebe za drugim u filozofiji XX vijeka</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Savjest, spoznaja i iskustvo</li> <li>Psihološki aspekt savjesti</li> <li>Pojam nesavjesti u Frojdovo teoriji <b>(2 asa)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objašnjava odnos izme u savjesti, znanja i iskustva</li> <li>Shvata savjest kao istinu ega u Bergsonovoj filozofiji</li> <li>Odre uje savjest sa psihološkog aspekta</li> <li>Odre uje položaj Frojdove teorije unutar filozofskog mišljenja</li> <li>Analizira nesavjest u Frojdovo teoriji</li> <li>Objašnjava pojam i sistem nesavjesti</li> </ul>	Psihologija

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Smrt, shvatanje i njeno negiranje</li> <li>ovjek u grani noj situaciji: suo avanje sa krajem egzistencije (2 asa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objašnjava pojam smrti u filozofskom shvatanju</li> <li>Analizira pojam smrti u Lukrecijovoj filozofiji</li> <li>Shvata smrt kao suo avanje pojedinca sa krajem egzistencije (K.Jaspers)</li> </ul>	Biologija
<b>II ovjek i svijet</b>	<b>2. Položaj ovjeka u svijetu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ideja kosmosa u gr koj filozofije</li> <li>Mikrokosmos i makrokosmos u renesansi i humanizmu (2 asa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objašnjava shvatanje kosmosa u filozofiji Talesa, Anaksimandera i Empedokla</li> <li>Shvata ideju mikro i makro kosmosa u filozofiji G.Bruna, Didroa i Bufona</li> </ul>	Biologija, Fizika, Astronomija
<b>II ovjek i svijet</b>	<b>3. ovjek, vrijeme i prostor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vrijeme kao dimenzija duše</li> <li>Vrijeme i prostor kao apriorni oblici subjekta</li> <li>Relativitet vremena</li> <li>Prostor, praznina i bog (2 asa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shvata pojam vremena u filozofiji Svetog Augustina</li> <li>Objašnjava vrijeme i prostor kao subjektivan oblik predstavljanja u Kantovoj teoriji saznanja</li> <li>Objašnjava vrijeme po Ajnštajnu Shvata suprotne poglede o postojanju pravnog prostora (pogledi atomista, epikurejaca i pogledi . Bruna)</li> </ul>	Fizika
<b>II ovjek i svijet</b>	<b>4. ovjek i njegova historija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ovjekovo samostvaranje u historiji: historicitet i historijski linearitet</li> <li>ovjek kao praktično biće (2 asa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objašnjava ulogu ovjeka u stvaranju historije i samoga sebe</li> <li>Shvata pojam prakse</li> <li>Identificuje ovjeka kao praktično biće u modernoj filozofiji</li> </ul>	Historija

<b>III Saznanje i razum</b>	<b>1. Saznanje i njegove granice</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumnja kao polazna taka saznanja</li> <li>• Saznanje o svijetu i saznanje o samom sebi</li> <li>• Razum i volja <b>(2 asa)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definira sumnju u filozofiji skepticizma i racionalisti koji filozofiji Dekarta</li> <li>• Shvata razliku između svijesti i samosvijesti</li> <li>• Klasificuje sadržaj intelekta: razlikovanje razuma od volje</li> </ul>	
<b>III Saznanje i razum</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iskustvo i granice saznanja</li> <li>• Saznanje po sredstvu iskustvom, ali ne izvire iz njega</li> <li>• Teorijsko provjeravanje iskustva i praktično provjeravanje hipoteze <b>(3 asa)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objasnjava iskustvo u empiristi koji filozofiji</li> <li>• Shvata iskustvo polazeći od filozofskog aspekta u objašnjavanju percepcije i osjeta</li> <li>• Shvata apriorno saznanje u Kantovoj teoriji saznanja</li> <li>• Diskutuje o praktičnom provjeravanju hipoteza (primjeri astronomije i slično)</li> </ul>	
<b>III Saznanje i razum</b>	<b>2. Pragmatizam i djelatnosti saznanja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teorija pragmatizma kao teorija o znanju i pragmatizam kao metoda</li> <li>• Uloga volje u filozofiji pragmatizma <b>(2 asa)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Određuje mjesto pragmatizma u savremenoj filozofiji</li> <li>• Uspostavlja vezu između pragmatizma kao metode i pragmatizma kao teorije o znanju u filozofiji. Perspektiva</li> <li>• Određuje status volje u filozofiji pragmatizma Dž. Vilijamsa</li> </ul>	

<b>III Saznanje i razum</b>	<b>3.Sposobnost su enja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Su enje u Aristotelovoj formalnoj logici</li> <li>• Su enje kao odnos, rješenje i sankcija</li> <li>• Misliti zna i suditi <b>(2 asa)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Shvata su enje u Aristotelovoj logici</li> <li>• Objasnjava su enje po Dekartu</li> <li>• Shvata su enje u Kantovoj teoriji</li> </ul>	Logika
<b>III Saznanje i razuma</b>	<b>4. Analiti ka filozofija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Šta je analiti ka filozofija?</li> <li>• Logi ko –matemati ka istina <b>(2 asa)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objasnjava osnovne principe analiti ke filozofije</li> <li>• Upore uje aksiomati ku metodu sa deduktivnom metodom</li> <li>• Objasnjava logi ko – matemati ko shvatanje istine u Vitgenštajnovoj analiti koj filozofiji</li> </ul>	Logika, Matematika
<b>IV Filozofija i metafizika</b>	<b>1. Osnova i kritika metafizike</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da li je metafizika nauka? (Pojam metafizike, osnova i njena kritika)</li> <li>• Odre ivanje bi a od Aristotela do Hajdegera <b>(6 asova)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zna pojma metafizike, osnovu i kritiku metafizike</li> <li>• Diskutuje o pitanju metafizike</li> <li>• Objasnjava “prvu filozofiju” u Aristotelovoj filozofiji</li> <li>• Shvata odre enje pojma bi a u filozofskim teorijama od Aristotela do Hajdegera</li> </ul>	

<b>IV Filozofija i metafizika</b>	<b>2. Šta je bog unutar metafizike</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokaz postojanja boga zasnovan na iskustvu i razumu.</li> <li>• Negiranje vjere</li> <li>• Zajedni ko vjerovanje</li> <li>• Da li postoji život poslije smrti?</li> </ul> <p><b>(6 asova)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objasnjava kako se dokazuje postojanje boga iz iskustva u filozofiji T. Akvinskog</li> <li>• Diskutuje o održivosti ontološkog argumenta o egzistenciji boga po Dekartu</li> <li>• Objasnjava vjeru kao bolest graanstva u Ni eovoj teoriji</li> <li>• Shvata nastojanje za zajedni ko vjerovanje Dž. uia. Diskutira o životu poslije smrti u Platonovim, Hjumovim i Kirkegardovim fragmentima</li> </ul>	Sociologija, Historija
<b>V Etika</b>	<b>1. Moral i slobodna volja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oslanjanje etike na prirodu ovjeka</li> <li>• Moralni zakoni: hipoteti - ki i kategori ki imperativ</li> <li>• Da li je volja slobodna? (deterministi ke i indeterministi ke teorije)</li> <li>• Utilitarizam u filozofiji morala</li> </ul> <p><b>(5 asova)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definiše vrlinu u Aristotelovoj etici</li> <li>• Objasnjava moralni zakon i obavezu da se bude moralan u Kantovoj filozofiji</li> <li>• Diskutuje o slobodi volje</li> <li>• Diskutuje o egzistencijalisti kom shvatanju slobode</li> <li>• Shvata utilitarnu mjeru u filozofiji Dž.S. Mila</li> </ul>	Sociologija, Gra ansko vaspitanje

<b>V Etika</b>	<b>2. Problem vrijednosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Šta su vrijednosti u filozofskom pogledu?</li> <li>• Ponovno vrednovanje svih vrijednosti <b>(4 asa)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskutuje o "filozofiji života" u teorijama Diltaja i Bergsona</li> <li>• Objasnjava zamjenu apolonijskog principa sa dionizijskim principom u Ni eovom imoralizmu</li> </ul>	Sociologija, Građansko vaspitanje
<b>VI Estetika</b>	<b>1. Osnovne kategorije estetike</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lijepo u umjetnosti i prirodi</li> <li>• Umjetničko stvaralaštvo</li> <li>• Umjetnost i stvarnost <b>(6 asova)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Shvata osnovne estetske pojmove (lijepo i umjetnost) u fragmentima Platona i Kanta</li> <li>• Diskutuje o temi genija u umjetnosti Kanta i Ni ea</li> <li>• Predstavlja Hegelovo shvatanje o romantičnoj umjetnosti</li> <li>• Shvata historiju umjetnosti u Benjaminovoj teoriji</li> </ul>	Umjetnost
<b>VII Politička filozofija</b>	<b>1. Povjek i društvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prirodna osnova društva</li> <li>• Porijeklo države: prirodno stanje i društveni ugovor</li> <li>• Prisiljavanje ljudi da budu slobodni <b>(4 asa)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Shvata ljudsku prirodu kao osnovu organizovanja društva po Aristotelovoj teoriji</li> <li>• Upoređuje Hobsovu i Rusovu teoriju o porijeklu države, polazeći od objašnjenja egoizma i vlasništva</li> </ul>	Građansko vaspitanje, Sociologija, Historija

<b>IX Politika i filozofija</b>	<b>2. Država i vlast</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizovanje idealne države</li> <li>• Vlast, injenja i znanja</li> <li>• Pojedinac i granice državne vlasti</li> <li>• Odvajanje etike od politike</li> <li>• Moderna demokratija u filozofskim teorijama <b>(5 asova)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poznaje glavni koncept idealne države i njene osnove podjele rada u Platonovoj teoriji</li> <li>• Shvata prirodno pravo i građansko društvo u Lokovoj politici koju filozofiji</li> <li>• Shvata položaj pojedinca u odnosu sa snagom vlasti u Džon.S.Milovoj teoriji</li> <li>• Analizira primarni suvereni kvalitet u teoriji Makiavelija i diskutuje o njegovom izrazu "cilj opravdava sredstvo"</li> <li>• Shvata teorije Rusoa i Toknevela o demokratiji</li> </ul>	Građansko vaspitanje,Sociologija, Historija
---------------------------------	--------------------------	--	---	---

**Objašnjenje:** 6 nastavnih asova ostaju na raspolaganju nastavniku da organizuje nastavu, prema zahtjevima i pojedinačnim željama u enika ostajući u okviru programskih sadržaja.

Tako je, ne isključuju se mogućnosti da se u realizaciji nekih nastavnih jedinica obuhvate i nastavnici drugih predmeta kao npr.nastavnik fizike za potkategoriju *svijek, prostor i vrijeme, itd.*

## **METODOLOŠKA UPUTSTVA**

### *Problemski pristup*

Polazeći sa osnove jednog glavnog cilja nastave filozofije, razvijanje kritičkog i analitičkog mišljenja u enika, predmet filozofije ne treba da pruža prosto gotovo predodređene, formalne pojmove, kategorije i teorije. Nastava filozofije je uvijek objašnjavanje, analiziranje i osvjetljenje jednog pojma, problema ili filozofskih pitanja. Najplodniji način u prisvajanju filozofskih pojmoveva zasniva se na opisivanju geneze pojmoveva, njihovu uporeivanju i vezi sa drugim pojmovima, analizirajući forme i mogućnosti njihovih upotreba.

### *Međusobna povezanost*

U usvajanju filozofskog mišljenja od velikog značaja je da se traže i da se izraze individualna i grupna mišljenja, što podrazumijeva prezentaciju mišljenja na jednom jasnom i razumnom jeziku. Opisivanje, referisanje prema različitim teorijama, upotreba konkretnih primjera i uporeivanje sa drugim primjerima su temelji i glavne cigle za izgradnju nezavisnog mišljenja u enika i povezivanje teorijskog dijela sa praktičnom primjenom. Na ovaj način postiže se i drugi cilj predmeta filozofije - ponuda jedne filozofije koja će pomoći u enicima da razumiju i da žive.

Da bi se izbjegla mogućnost da se predmet filozofije pretvoriti u jedan dosadni školastički monolog, diskusije o problemima i filozofskim pitanjima treba da budu neodvojiv dio svakog nastavnog programa. Tako je, interpretacija i objašnjavanje kratkih filozofskih testova je efikasna metoda u stvaranju jednog kontakta u enika sa velikim filozofima. Svaka nastava treba da se udruži i sa jednim rješenjem koji objašnjava filozofske pojmove.

Oslanjajući se na ove metode, u enik treba da se orijentiše u pravcu jednog stabilnog subjektivnog mišljenja, preko uputstava da branjena teza treba da odgovara zahtjevima, treba da se zasniva na injenicama, da omogući i predviđanja i da sugerira dalja istraživanja. U enik treba da ima mogućnost o prikazivanju stavova i nazavisnih mišljenja i u formi pisanih radova, integrišući u njih teorijske (iz filozofskih tekstova) i praktične informacije.

## **VREDNOVANJE**

Nastavnik predmeta filozofije treba da ima u vidu nekoliko značajnih momenata tokom vrednovanja učenika:

- Način na koji će učenik da strukturiše mišljenje da bi argumentovao svoje stavove o različitim filozofskim i praktičnim pitanjima;
- Koliko je u stanju da integriše teorijsku i naučnu informaciju;
- Način na koji je učenik u stanju da prikazuje prisvojene materijale na individualni i grupni način;
- Koliko je učenik u stanju da preko filozofskih tekstova, izvukenu enih iz djela učenih filozofa izrađuje nezavisne radove.

Vrednuju se:

- usmeni odgovori,
- prezentacije,
- eseji i nezavisni radovi.

## **MEĐUPREDMETNI PRISTUPI**

Sama injenica da je filozofija značajna dio opštег razvoja ljudskog mišljenja, svakako filozofiju postavlja u jednu mrežu međusobnih uticaja sa drugim djelovima ovog razvoja. Preplitanje duštvenih i prirodnih problema usmjerava filozofiju u sadašnja dostignuća unutar drugih posebnih predmeta. Na drugoj strani, na svakom stupnju razvoja nauke, jedan poseban i širi sektor u sistemu znanja o svijetu pripada nezavisnom funkcionalisanju filozofskih znanja.

Na osnovu tematskog materijala koji će se prezentirati u učenicima je potrebna povezanost filozofije sa sljedećim predmetima:

- Filozofija i njena historija: Društvene i prirodne nauke
- Čovjek i svijet: Psihologija, historija, lingvistika, fizika, astronomija, biologija
- Saznanje i razum: Logika, matematika
- Filozofija i metafizika: Sociologija, historija
- Etika: Sociologija, Građansko vaspitanje
- Estetika: Umjetnost
- Politika filozofija: Građansko vaspitanje, sociologija, historija.

## **LITERATURA**

1. W. Windelband; Povijest filozofije, I, II, Kultura,Zgb.1967
2. Dr. Miodrag Ceki ; Pregled istorije filozofije, priru nik, Zavod za izdavanje udžbenika, Sarajevo, 1971
3. B.Rasel; Istorija zapadne filozofije, Kosmos, Bgd.1962
4. B.Bošnjak; Filozofija od Aristotela do Renesanse i odabrani tekstovi, Matica Hrvatska, Zgb. 1956
5. Filozofijski rje nik, glavni urednik Vladimir Filipovi , Matica Hrvatska, Zgb. 1965

# **INFORMACIONO KOMUNIKACIONA TEHNOLOGIJA**

**(2. asa sedmi no, 64. asa godišnje)**

## **UVOD**

Informaciono komunikaciona tehnologija predstavlja jednu od glavnih oblasti u savremenom životu ovjeka i nerazdvojni je dio njegove svakodnevne djelatnosti i sinonim spremnosti da se bavi problemima sadašnjice i budunosti.

Predmet "Informaciono komunikaciona tehnologija" za 13 razred jeste nastavak i proširenje prethodno ste enog znanja iz ove oblasti i odnosi se na savladjivanje znanja i i potrebnih vještina za uspješnu i nezavisnu upotrebu opreme informaciono komunikacione tehnologije primjenom algoritma i programiranje u C++ preko konkretnih primjera..

IKT 13 jestе skraena verzija programa istog predmeta za smjer gimnazije matematika i informatika za 12 razred.

## **CILJEVI**

- 1.** Učenici treba da budu u stanju da upoznaju i upotrijebe opremu informaciono komunikacione tehnologije u radu i svakodnevnim postupcima koja se odnosi na sastavljanje algoritma i programiranje u jeziku C++.
- 2.** Učenici treba da stvore naviku i vještine prilikom teorijskog i praktičnog rada za samostalno traženje informacija iz oblasti IKT-a i iz ostalih oblasti.

## **OBJEKTIVI**

- 1.** Učenici treba da budu u stanju da znaju značaj algoritma i jezika za programiranje.
  - 1.1** Učenici treba da znaju osnovne aritmetičke postupke preko algoritma.

- 1.2 Učenici treba da budu u stanju da sastave obične algoritme za osnovne aritmetičke postupke.
- 1.3 Učenici treba da shvate značaj programiranja zadataka postavljenih preko algoritma.
- 2.** Učenici treba da budu u stanju da upotrijebe opremu informaciono-komunikacione tehnologije u cilju rješavanja raznih zadataka iz matematike.
- 2.1 Učenici treba da budu u stanju da razlikuju osnovne elemente jezika za programiranje.
- 2.2 Učenici treba da budu u stanju da upoznaju i primijene program u C++ za konkretnе službeve za postavljene zadatke.

#### ORGANIZOVANJE PROGRAMSKOG SADRŽAJA

Kategorije	Potkategorije	Br. asova	Procenat
<b>1. Algoritmi</b>	1.1 Algoritmi – osnovna saznanja 1.2 Obraćun iznosa/proizvoda/faktoriela 1.3 Razgranjavanje/uslovi 1.4 Kombinacije – iznos/faktorijel/proizvod 1.5 Nizovi (vektori i matrice) 1.6 Iznalaženja određenih lanova 1.7 Sortiranje 1.8 Funkcije	<b>28</b>	<b>43,75%</b>
<b>2. Programiranje u C++</b>	2.1 Uvod u program – Jezici programiranja 2.2 Uvod u C++ -Prvi program u C++ 2.3 Varijabli/deklarisanje/inicializiranje/konstanti 2.4 Operatori – Prioriteti 2.5 Preprocesorske direktive 2.6 Čitanje i štampanje (ulaz/izlaz ) 2.7 Uslovi/razgranjavanja 2.8 Naredbe Switch i GoTo 2.9 Prstenovi 2.10 Funkcije 2.11 Iстicanje varijabla i pravene vrijednosti 2.12 Greške - Izuzetci i manipulisanje grešaka 2.13 Nizovi (vektori i matrice) 2.14 Pointeri	<b>36</b>	<b>56,25%</b>

Kategorija	Potkategorija	Programska sadržina	Rezultate koje treba postići	Međupredmetna povezanost
<b>1. Algoritmi</b>	<b>1.1 Algoritmi – osnovna saznanja</b>	1.1.1 Algoritmi. 1.1.2 Osnovni koncepti. 1.1.3 Blokovi algoritma, funkcije I njihov smisao. 1.1.4 Ciljevi upotrebe.	Učenici treba da budu u stanju da prepoznaju i identifikuju osnovne blokove algoritma i njihov smisao.	Matematika
	<b>1.2 Obračun iznosa / proizvoda / faktoriela</b>	1.2.1 Obračun prostog iznosa. 1.2.2 Iznos lanova serije brojeva. Iznos brojeva par / nepar. 1.2.3 Obračun proizvoda. Proizvod lanova serije broja. Proizvod brojeva par / nepar. 1.2.4 Obračun faktorijela brojeva.	Učenici treba da budu u stanju da realizuju algoritme (blok-diagrame) za obračun iznosa proizvoda/faktorijela brojeva i serije brojeva.	
	<b>1.3 Razgranjavanje / uslovi</b>	1.3.1 Razgranjavanje / uslovi 1.3.2 Razgranjavanje / uslov sa jednu granu/rešenje. 1.3.3 Razgranjavanje / uslov sa dve i više grane/rešenje. 1.3.4 Razgranjavane/ugradni i višestruki uslovi .	Učenici treba da budu u stanju da ostvare algoritme (blok-diagrama) za obračun rezultata zavisno od određenih uslova .	
	<b>1.4 Kombinacije – siznos / faktoriel / prozvod</b>	1.4.1 Obračun iznosa unutar proizvoda/faktorijela i proizvoda/faktorijela unutar iznosa. 1.4.2 Obračun proizvoda unutar	Učenici treba da budu u stanju da ostvare algoritme(blok-diagrama) za obračun iznosa/ proizvoda	

		iznosa/faktorijela i iznosa/faktoriela.unutar proizvoda 1.4.3 Obra un faktorijela unutar iznosa /proizvoda.	/faktoriela kombinovanog u okviru iznosa/ proizvoda / faktoriela.	
	<b>1.5 Nizovi (vektori i matrice)</b>	1.5.1 Broj ani nizovi .Jednodimenzionalni niz (vektor). dvodimenzionalni niz (matrica). Višedimenzionalni niz. 1.5.2 Stvaranje(punjene iznosima) vektora/matrice. 1.5.3 Iznos/proizvod lanova vektora/matrice, na osnovu razli itih uslova. 1.5.4 Stvaranje vektora/matrice od odre enih lanova drugog vektora/matrice.	U enici treba da budu u stanju da ostvare algoritme (blok- diagrame) za stvaranje/upotrebu nizova (vektora/matrica)i razli itih obra una za njihove lanove.	
	<b>1.6 Pronalaženje odr enih lanova</b>	1.6.1 Pronalaženje minimalnog/maksimalnog lana. 1.6.2 Pronalaženje odr enog lana i njegovog položaja u okviru vektora/ matrice. 1.6.3 Pronalaženje lanova koji ispunjavaju odre eni uslov.	U enici treba da budu u stanju da ostvare algoritme (blok- diagrama) za iznalaženje odre enih lanova(minimum/ maksimum, itd) vektora/matrica.	
	<b>1.7 Sortiranje</b>	1.7.1 Sortiranje lanova vektora. Sortiranje u poveavanju i sortiranje u oduzimanju.	U enici treba da budu u stanju da ostvare algoritam (blok	

		1.7.2 Sortiranje lanova matrice . Sortiranje u pove avanju i oduzimanju.	diagrama) za sortiranje lanova vektora/matrica.	
	<b>1.8 Funkcije</b>	1.8.1 Funkcije.Potprogrami. 1.8.2 Realizacija raznih obra una preko funkcija. 1.8.3 Program sa više potprograma/funkcije.	U enici treba da budu u stanju da ostvare algoritmove (blok dijagrame)upotrebu raznih fumkcija.	
<b>2. Programiranje u C++</b>	<b>2.1 Uvod u programiranje – Jezici programiranja</b>	2.1.1 Jezici programiranja. Niži jezici programiranja. Viši jezici programiranja. 2.1.2 Izvorni kod,objektivni i izvršni kod. 2.1.3 Kompajlери i Interpreteri	U enici treba da budu u stanju da razlikuju osnovne elemente jezika za programiranje.	Maternji jezik Engleski jezik Matematika
	<b>2.2 Uvod u C++ - Prvi program u C++</b>	2.2.1 Jezik programiranja C++. Osnovni elementi jezika. 2.2.2 Izdava koda C++. Meni i komande. 2.2.3 Kompajliranje i linkiranje. Gradnje izvršnog programa.	Jezik programiranja C++.osnovni elementi jezika. Editor koda C++. Meni komande. Kompajliranje i linkiranje.Gradnja izvršnog programa .	
	<b>2.3 Varijabli / Deklarisanje / Inicijalizacija / Konstante</b>	2.3.1 Podaci.Tipovi podataka. 2.3.2 Varijabli. Deklarisanje i inicijalizacija varijabla. 2.3.3 Konstante.	U enici traba da budu u stanju da razlikuju tipove podataka varijabla,i konstante i njihovu upotrebu za razne ciljeve.	

	<b>2.4 Operatori – Prioritet</b>	2.4.1 Aritmi ki Operatori. Logi ki operatori. Prioritet operatora. 2.4.2 Operator uslovljavanja “?”. Operator inkrementiranja. Operator dekrementiranja. Sizeof operator( ). Bit-operatori.	U enici treba da budu u stanju da razlikuju vrste operatora, njihovu upotrebu i njihov prioritet, izvršavaje različitih obraćuna.	
	<b>2.5 Preprocesorske direktive</b>	2.5.1 Deklarisanje preprocesorskih direktiva 2.5.2 Direktive #include. Direktive #define.	U enici treba da budu u stanju da koriste preprocesorske directive #include i #define.	
	<b>2.6 Istanje i štampanje (Ulaz/Izlaz)</b>	2.6.1 Operatori “cin” i “cout”, funkcije “get( )” i “put( )”. 2.6.2 Istanje i štampanje vrednosti, vektora, tekstova. 2.6.3 Štampanje formatom i određenim preciznostima. 2.6.4 Punjenje mjestom. Istanje redenica.	U enici treba da budu u stanju da upotrebe naredbe za istanje i štampanje (ulaz/izlaz), formatizacija detalja, itd.	
	<b>2.7 Uslovi/Razgranjavanje</b>	2.7.1 Razgranjavanje/Uslovi. 2.7.2 Naredba If. Naredba If. Else. 2.7.3 Prosto razgranjavanje. Kombinovano razgranjavanje .Ugradno razgranjavanje.	U enici treba da budu u stanju da upotrebe naredbe za uslove-/razna razgranjavanja u okviru programa u C++.	
	<b>2.8 Naredba Switch i GoTo</b>	2.8.1 Naredba Switch. Naredba Go To.	U enici treba da budu u stanju da upotrebe naredbe za višestruko	

			razgranjavanje i za bezuslovni prelaz.	
	<b>2.9 Prstenovi</b>	2.9.1 Prsten While. Prsten Do..While. Prsten For. Ugradni prsteni. 2.9.2 Ostale opcije prstenova. 2.9.3 Prekid prstena: Break. Nastavak prstena: Continue.	Učenici treba da budu u stanju da razlikuju i upotrebe prstene za obnavljanje naredbi.	
	<b>2.10 Funkcije</b>	2.10.1 Deklaracija funkcije. Tipovi funkcija. Argumenti funkcije. Povratne vrijednosti funkcije. Prototip funkcije. 2.10.2 Funkcije za manipulaciju karaktera. Funkcije za manipulaciju strin a. 2.10.3 Matemati ke, trigonometrijske, i logaritamske funkcije. Slu ajne vrijednosti.	Učenici treba da budu u stanju da stvore I da upotrebe razne funksije u okviru programa C++.	
	<b>2.11 Istanje varijabla i pra enje vrijednosti</b>	2.11.1 Istanje varijabla. 2.11.2 Deklarisanje pojasa isticanja varijabla. 2.11.3 Lokalni varijabli . Globalni varijabli . Stati ni varijabli . 2.11.4 Pra enje varijabli po vrednostima (by Value) I po preporukama/adrese (by Reference/by Address).	Učenici treba da budu u stanju da se izjasne, upotrebe i razlikuju lokalne I globalne variabile I stati ne variabile.	

	<b>2.12 Greške – Izbacivanje i manipulacije grešaka</b>	<p>2.12.1 Greške. Slučajne greške. Logi ne greške.</p> <p>2.12.2 Nalaženje i eliminisanje grešaka.</p> <p>2.12.3 Predviđanja mogu ih grešaka prilikom izvođenja programa i način ispravke grešaka.</p>	<p>Učenici treba da budu u stanju da razlikuju vrste grešaka u programu, da eliminišu pojavljene greške i da isprave moguće greške prilikom izvođenja programa.</p>	
	<b>2.13 Nizovi (vektori i matrice)</b>	<p>2.13.1 Deklaracija niza. Deklaracija vektora/matrice.</p> <p>2.13.2 Inicializacija niza u toku deklarisanja.</p> <p>2.13.3 Inicializacija vektora/matrice u toku izvođenja programa</p> <p>2.13.4 Manipulacija novih vektora/matrice.</p> <p>2.13.5 Iznalaženje određenih novih vektora/matrice.</p> <p>2.13.6 Sortiranje novih vektora/matrice.</p>	<p>Učenici treba da budu u stanju da ostvare razne programe za rad sa nizovima (vektora/matrice).</p>	
	<b>2.14 Pointeri</b>	<p>2.14.1 Deklarisanje pointer-a. Tipovi pointer-a.</p> <p>2.14.2 Operator adrese “&amp;”. Operator diferenciranje “*”.</p> <p>2.14.3 Nizovi pointer-a. Pointeri karaktera. Postupci sa pointerom.</p>	<p>Učenici treba da budu u stanju da razlikuju i upotrebe pointer-e.</p>	

## **METODOLOGIJA I DIDAKTI KA UPUTSTVA**

Objašnjenje programskog sadržaja u cilju shvatanja pojavljivanja algoritama. Ostvariti konkretne primjere u toku predavanja gradiva. U enici treba da se upoznaju i da budu u stanju da razlikuju osnovne elemente jezika programiranja. U enici se upoznaju sa upotrebom naredbi, uslovima/raznim razgranjavanjima u okviru programa u C++. Tako e, oni treba da stvore razne funkcije u okviru programa u C++, i da ostvare razne programe za rad sa nizovima (vektor/matrice).

## **METODOLOŠKA UPUTSTVA**

1. Predavanje programske sadržine sa vizuelnim prikazom odgovaraju ih djelova.
2. Demostriranje konkretnih postupaka sa kompjuterom.
3. Individualni i grupni rad kompjuterom (izvršenje operacija kompjuterom od strane u enika)
4. Rješavanje konkretnih zadataka iz matematike sastavljuju i algoritme program u jeziku programiranja C++.\ (korak po korak , po sadržini koja se ostvaruje).

## **VREDNOVANJE**

Vrednovanje u enika se vrši na slede e na ine:

1. Vrednovanje zalaganja u enika tokom realizacije programskog sadržaja
2. Vrednovanje individualnog rada
3. Vrednovanje doprinosa u grupnom radu
4. Testiranje tokom nastavnog procesa i završno testiranje
5. Vrednovanje preko zadataka projekcije .

## **UPUTSTVA ZA UPOTREBU LITERATURE I OSTALIH NASTAVNIH IZVORA**

### **Predložena literatura**

1. “**C++ How to Program**” - H.M. Deitel, P. J. Deitel, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
2. “**C++ Programming Language**” - Bjarne Stroustrup, Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts
3. “**Teach Yourself C++ in 21 Days**” - Jesse Libery, Sams Publishing, Indianapolis, Indiana.
4. “**C/C++ Programmer's Bible**” - Kris Jamsa, Lars Klander, Gulf Publishing Company, Houston, Texas.
5. “**Bazat e programimit në C++**” - Agni Dika, Prishtinë.
6. “**Algoritmet me programe në C++**” - Agni Dika, Prishtinë.
7. **MSDN – 2003** i integrisana uputstva u **Visual Studio**.
8. Literatura i primjeri sa **Internet**a

### **Potrebna oprema i ostali preduslovi**

1. Kabinet sa kompjuterom i štampa em
2. Jezik programiranja u C++
3. Povezivanje sa internetom, lokalna mreža u kabinetu
4. Treniranje nastavnika
5. Održavanje

### **Minimalni uslovi**

1. Jedan kompjuter u školi za demostriranje nastavnog programa.
2. Treniranje nastavnika

## **NAPOMENA**

1. Ako škola nema kompjutere potrebno je ista i teorijske aspekte programom predvi enih tema i demonstracija ako škola ima bar jedan kompjuter.
2. U predvi enom fondu asova uklju eno je predavanje, utvr ivanje gradiva i testiranje u enika.
3. Ako škola nema kompjuter, predlaže se da se fond asova raspodijeli na druge teme za koje takvi uslovi nisu neophodni.

## **METODOLOŠKA UPUTSTVA**

1. Naglasak na demonstraciji individualnog i grupnog rada, n.pr. predavanje 25%, demonstracija 25%, individualni i grupni rad 50%.
2. Podsticatanje individualnog rada i razmjena znanja i sposobnosti, interaktivni rad .
3. Obnavljanje gradiva putem zadataka koji uklju uju i primjenu više ste enih vještina.

## **SMERNICE ZA NEZAVISTAN RAD**

1. Grupni i individualni rad
2. Objavljanje jednog rada iz algoritama i programa u C++
3. Grupa programera škole.

# TJELESNI ODGOJ I SPORT

(2. godišnja sedmica, 64. godišnje)

## UVOD

Tjelesni i sportski odgoj, kao i sve druge discipline, utiče na formiranje ličnosti mlađih, omogućavajući im aktivno učešće u društvenim aktivnostima u obogaćivanju opštег i specifičnog znanja, kojima omogućuje da postanu odgovorni građani, otvoreni, sposobni za integraciju u demokratsko društvo. Preko fizičkih, sportskih, dramskih aktivnosti formiramo kultivirane građane, nezavisne, koji znaju da kontrolišu svoj fizički razvoj tokom školovanja i tokom cijelog života, da sreduju društvene odnose, da budu aktivni i kritički akteri onog što se dešava sa njima i oko njih.

Preko fizičkih i sportskih aktivnosti učenici učvraštaju postižu nova tehnička taktika znanja iz određene sportske grane, prilagođavaju se novim specifičnim situacijama i stvaraju nova iskustva, te i napore za pronalaženje najboljih rješenja u specifičnim situacijama fizičkih aktivnosti.

Steđena znanja preko fizičkih aktivnosti omogućavaju učenicima da znaju da se ponašaju u grupi, da upoznaju i da upotrebljavaju pravila ponašanja, ali i da izrađuju ona pravila koje će poštovati.

Takođe, izraziće se i njihove organizacione sposobnosti, pošto će oni organizovati takmičenja, suditi na tim takmičenjima, istovremeno doživljavajući mnoge emocije kao učenici na tim takmičenjima.

## CILJEVI

Tjelesni i sportski odgoj je orijentisan, posebno na:

- Razvoj pokretnih i funkcionalnih sposobnosti adaptiranih na osnovu individualnih i kolektivnih sportova;
- Tjelesni odgoj i sport, kao i sportski (život) režim, da utiče na zdrav život;
- Razvijanja samopouzdanja i volje tokom učešća u sportu;

- Formiranje pokretnog stvaraštva u različitim sportovima;
- Pozitivan doživljaj u svim sportovima u svim njegovim oblicima: fizički i školski, vrhunski sport i sport za sve (rekreacija).
- Razvoj, kultiviranje i održavanje okoline;
- Održavanje i unapredjenje tjelesnog zdravstva, mentalnog i duhovnog za prevazilaženje raznih izazova u svakodnevnom životu.

## **OBJEKTIVI**

### **Tjelesni razvoj, razvoj pokretnih i funkcionalnih sposobnosti**

- Da znaju da izaberu na nezavistan način pokretne sadržaje i da odmeravaju opterećenja za razvoj pokretnih sposobnosti (snaga, brzina, koordinacija pokreta, ravnoteža, preciznost, izdržljivost);
- Da znaju da izaberu na nezavistan način pokretne sadržaje i da odmere opterećenja za razvoj funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobna izdržljivost);
- Da znaju da izaberu na nezavistan način pokretne sadržaje za pravi razvoj i njegovanje tijela i formiranje pravog tjelesnog stava;

### **Usvajanje i utvrđivanje raznih sportskih znanja do te mjeru da mogu i uključitiivanje u sportskim aktivnostima unutar i izvan škole**

- Utvrđivanje i proširivanje osnovnih sportskih znanja;
- Da znaju na nezavistan i kreativan način da povezuju pokretne sadržaje;
- Da znaju na nezavistan način da vježbaju i da izaberu vježbe;
- Da zajedno učestvuju sa nastavnikom ili sa trenerom u određivanju obima i intenziteta pokretnih vježbi;
- Da znaju da izaberu prava taktika rješenja u raznim situacijama igre;
- Poznavanje, učenje i utvrđivanje izbornih sportova.

### **Upoznavanje sa teorijskim znanjem**

- Shvatanje uticaja rekreativnog sporta i onog vrhunskog načinka na fiziološkog, psihološkog i socijalnog aspekta;
- Upoznavanje i shvatanje fenomena redovnih fizikalnih priprema i tjelesnog razvoja;
- Upoznavanje sa sredstvima i raznim metodama za razvoj izdržljivosti, pokretljivosti, snage i brzine;
- Da se upoznaju sa osnovnim principima fizikalnih (sportskih) vježbi;

- Upoznavanje sa uzrocima sportskih povreda, tretiranja, kao i njihovo spre avanje.

### **Prijatan doživljaj sporta, formiranje pravog stava tijela**

- Formiranje navika za prevazilaženje sportskog na ina života sa što više vježbi i formiranje samosvijesti za obnavljanje sposobnosti posle fizi kih vježbi (njegovanje tijela, zdrava sportska ishrana, upotreba fizikalnih metoda za podmla ivanje organizma);
- Podsticaj za uzajamno u eš e i druženje;
- Razvoj kulturnog odnosa prema prirodi i ambijentu;
- Poštovanje sportskog ponašanja (fair play);
- Doživljaj relaksiraju eg uticaja fizi kih (sportskih) vježbi.

### **PROGRAMSKI SADRŽAJ**

KATEGORIJE	BR. ASA	%
Teorija sportske edukacije	2 asa	2.7
ATLETIKA	12	16.2
SPORTSKA I RITMI KA GIMNASTIKA	10	13.5
KOLEKTIVNI SPORTOVI	26 asova	35.13
INDIVIDUALNI SPORTOVI	10 asova	13.5
Aktivnosti u vodi	7-10 dana	
Skijanje	5-7 dana	
Sportska takmi enja	10 asova	13.5
Piknik-šetnje u prirodu	2 dana	
ANTROPOMETRIJA I MOTORIKA	4 asa	5.4

### **OSNOVNI POKAZATELJI PROGRAMA**

Izabrani sport 2\3 nastavnog programa. obavezna nastava 1\3. Kao osnovni kriterijum za realizaciju obveznog i izbornog programa je: materijalna osnova, sportski tereni i klimatski uslovi.

Zajedno sa izbornim programskim sadržajem i obaveznim, treba obuhvatiti i sportska takmi enja za kolektivne i individualne sportove, koje treba organizovati na svim nivoima, polaze i od onog izme u odjeljenja do nacionalnog nivoa.

Nastava plivanja i skijanja organizuje se na pogodnom terenu u saradnji sa upravom škole, roditelja i drugih institucija.

## PROGRAMSKI SADRŽAJI

Kategorije	Podkategorije	Programski sadržaji	Standardi postignu a	Povezanost sa ostalim predmetima
<b>Teorija sportske edukacije</b>	Funksionalne i pokretne sposobnosti	Vježbe za eksplozivno osnaživanje, repetitivno, brzine, koordinacije pokreta, pokreta i izdržljivosti, kao i popravljanje funkcionalnih sposobnosti i tjelesnih osobina.	Standardi postignu a: Učenici razvijaju nivo pokretnih i funkcionalnih sposobnosti na stupnju koji odgovara i koji je u saglasnosti sa normiranim razvojem tijela	Biologija, Informatika
<b>Atletika</b>	Trčanja	Usavršavanje trčanja sa preprekama Trčanje povećavaju i vrijeme trčanja 8, 10, 12 minuta. Trčanje na dužini od 3000-4000 m.	Učenici, u skladu sa svojim sposobnostima, stalno da povećavaju dužinu staze trčanja (istrajnosti) sa određenim tempom. Utvrđivanje tehnike i rezultata u trčanju sprintom, na skoku u dalj sa zaletom, skok uvis i popravljanje tehnike i rezultata bacanja.	Biologija, hemijija, fizika, informatika
	Skokovi	Skok uvis: popravljanje rezultata –tehnika “leto” ili “trbušno”. Usavršavanje skoka u dalj i skoka za postizanje rezultata.		
<b>Gimnastika sa ritmi kom gimnastikom</b>	Vježbe na podu	Kolut nazad ispruženo preko leđa (ramena). Kolut nazad, prilagođen za uzrast	Učenici da znaju na nezavist na in da izvršavaju kompleksne	Muzika

		<p>u enika. Bo no okretanje sa desne strane preko naslona. Okretanje naprijed bez naslonae (salto).</p> <p>Ponavljanje skokova iz 12 razreda. Skok preko švedskog sanduka raznožno, prilago en uzrastu u enika.</p>	<p>gimnasti kih vježbi na osnovu potreba i li nih sposobnosti; Da znaju i da povezuju razli ite akrobatske, ritm ke, muzi ke sadržaje.</p>	
	Vratilo	<p>Ponavljanje elemenata iz 12 razreda. Prolaz nogama naprijed - nazad sa prednjeg naslona. Podizanje jahanjem. Od naslona naprijed izlaz u krug nazad. Od ljunja sa bješenjem na hvatanje odozgo podizanje odmotavanjem.</p>		
	Steponovani razboj	<p>Ponavljanje elemenata iz 12 razreda. Skupljanje i ispravljanje ruke od njihanja sa naslonom na ruke. Podizanje sa ljunjem naprijed, naslon na stojnom uglu. Od naslona nad rukama podizanje sa odmotavanjem.</p>		
	Steponovani razboj	<p>Ponavljanje elemenata iz 12 razreda. Bo na i frontalna sa hvatanjem gornje</p>		

	Greda	<p>pritke šipke ravnoteža jednom rukom. Od naslona nad rukama na višoj pritki šipki, uzastopni naslon ruku na donjoj pritki šipki (priprema za stoj na vertikali) naslon na nižoj pritki šipki.</p> <p>Od vješanja na višoj pritki sa hvatanjem odozgo, ljaljanje naprijed – nazad sa dohvatom odozgo.</p> <p>Ponavljanje elemenata iz 12 razreda. Kombinacije sa elementima: Penjanje, Stoj, sede i na stopalo desne noge, pravac sa približenim nogama, skok uvis, dva koraka na vrhovima prstiju, stajanje u ravnoteži (bo ni ili frontalni, korak naprijed start). Izlaz tijelom u krug (naslon na gredu skupljenih - nogu, frontalna ravnoteža, izlaz naprijed tijelom u krugu rukama gore).</p>	
	Krugovi	<p>Ponavljanje elemenata iz 12 razreda. Obi no vješanje, ruke ispred sakupljene. Ljaljanje naprijed – nazad ruke sakupljene. Ljaljanje naprijed – nazad od slobodnog vješanja.</p>	

		Od vješanja slobodnog, prelaz na razvijeno vješanje. Od ljunjanja naprijed – nazad na slozeno vješanje.		
	Ritmi ka gimnastika i kola	Ritmi ki pokreti sa ritmom i promjenljivim tempom. Pokreti sa kratkim užetom, sa drvenim unjevima, krugovima, sa loptama i dr. Narodna kola iz krajeva. Valcer.	Učenici znaju osnove društvenog plesa do onog stupnja da ih obavljaju sa lakoćom. Da usavršavaju osnovne elemente aerobika.	Muzika, Psihologija, sociologija
<b>Kolektivni sportovi</b>	Košarka	Utviranje-usavršavanje osnovnih elemenata: Pokreti bez lopte. Skok u odbrani i u napadu za hvatanje lopte. Kretanje igrača centra u poziciji "dolje" (blizu koša) i gore (na liniji slobodnog bacanja). Pozicije igrača na polju. Izbor stila igre. Faktori koji utiču na selekciju sistema u napadu. Napad: protiv individualne odbrane. Protiv zonske odbrane. Pratvonskog presinga. Takmičenja: između razreda i aktiva.	Učenici da znaju osnovne tehnike elemente i taktike kombinacije u odbrani i u napadu do tog stupnja da budu u stanju da igraju sa uspjehom na jedan i na dva koša. Da uzmu učešće na pripremi i organizaciji takmičenja između odeljenja i na školskim takmičenjima.	
	Odbojka	Ponavljanje tehničkih pokreta:	Učenici da znaju osnovne	

		<p>Pasiranje lopte, servis tenis, šutiranje, blok i dr.</p> <p>Usvajanje i usavršavanje prijema servisa. Odbijanje lopte odozdo sa padom naprijed "plongeon".</p> <p>Grupna i ekipna-sistemska odbrana.</p> <p>Grupni i ekipni napad.</p> <p>Igra 6:6. osiguravanje napada i odbrane.</p>	<p>elemente tehnike i takti ke kombinacije u odbrani i u napadu do te mjere što omogu uje njihovu vezu sa dinami nim situacijama igre u igri 6:0 i lagan prelaz na igru 5:1.</p> <p>Da u zmu u eš e u pripremama i organizaciji takmi enja izme u odjeljenja i na školskim takmi enjima.</p>	
	Futbal	<p>Dodavanje i primanje kratkih lopti na malom prostoru.</p> <p>Centaršutevi šut na golu.</p> <p>Šutiranje na gol iz prekida igre.</p> <p>Dodavanje i primanje lopte u pokretu u obliku igre.</p> <p>Grupna i ekipna odbrana.</p> <p>Grupni i ekipni napad.</p> <p>Mali fudbal 6:6 i 7:7 sa primjenom pravila u igri.</p>	<p>U enici da znaju osnovne elemente tehnike i takti ke kombinacije u odbrani i u napadu u toj mjeri da omogu i njihovu vezu u dinami kim situacijama u igri kao i igru u malom fudbalu.</p> <p>Da u estviju u pripremi i organizovanju takmi enja izme u odjeljenja i školskom takmi enju.</p>	

	Rukomet	<p>Vrednovanje sposobnosti prilika u enika odvija se na osnovu testa za 12 razred. U zavisnosti od specifičnih sposobnosti pokazanih određuju se energetska opterećenja informacija sa ciljem njihovog povećanja (80-90%). Pokretni sadržaji ponavljaju se tamo gde ima mogućnosti preko igre, sa korigovanjem i kratkim odmorima, sa primjenjivim konkretnim primjerima elemenata tehnike i individualne taktike napada i odbrane.</p> <p>Ponekad se prelazi na grupne i kolektivne taktike.</p> <p>Tamo gde ima mogućnosti, igra treba da se improvizuje u mogućim uslovima i da se nastoji na pravu automatizaciju osnovnih taktičkih tehnikih rukometne igre. Sa izabiranjem razreda - škole treba tražiti usavršavanje vježbanja za specifična mesta gdje igraju:</p> <p>2.1 Kao u napadu ili u odbrani, pivot i dr. tako i u odbrani.</p> <p>2.2 Takođe, treba vježbati osnovne suradnje sastave grupne taktike i posebno one kolektivne najmanje dva sistema napada (sa 1 i 2 pivota) i takođe</p>	<p>Učenici da znaju elemente tehnike i taktike kombinacije do te mjeru da im omogućuju vezu sa dinamikom situacijom igre, kao i igra sa različitim napadima protiv individualne i zonske odbrane.</p> <p>Učestvuju u pripremi i organizaciji takmičenja u odjeljenja i između odjeljenja u školi.</p>	
--	---------	---	---	--

		najmanje dva sistema zonske odbrane, jedna one kombinovane i dve forme igre jedan - jedan.		
<b>Individualni sportovi</b>	Borilački sportovi-karate-samoodbrana  Sportovi sa raketama tenis	Osnovni elementi samoodbrane sa poluaktivnim i aktivnim protivnikom. Usvajanje taktilnih elemenata samoodbrane sa pluaktivnim i aktivnim protivnikom.  Ponavljanje elemenata iz 12 razreda. Šutiranje lopte volej sa forhend i sabekhend spin. Šut smash. Servis sa prekidom – “slice”. Prijem servisa. Igra.	Da znaju tehničke taktike elemente igre.  Da znaju udarac lopte sa reketom kao: spin sa forhend, spin sa bekhend, servis i tahničko-taktike elemente igre	Biologija  Matematika
<b>Plivanje i aktivnosti u vodi</b>	Tehnike plivanja  Okretanja	Usavršavanje tehnika plivanje: kraul, leđni kraul, žaba i delfin sa polaskom i okretanjem prema pravilima. Povezanost elemenata plivanja: start, plivanje i okretanje za sve tehnike. Spasavanje davljenika u vodi. Takmičenja u vodi.	Učenici da ovladaju 1-2 tehnike plivanja; Plivanje na distanci od 100 m, primjenjujući tehnike plivanja.	Biologija, Hemija
<b>Skijanje i aktivnosti na snijegu</b>	Alpske discipline	Krivine u dubokom snijegu: a) krivina “jet” u dubokom snijegu b) paralelna krivina Vježbe: od stajanja “otvoreno” i	Učenici da znaju da se skijaju sigorno na srećenim terenima, da u vršuju i dalje trku sa	

		<p>“zatvoreno” Krivina “step”. Tehnika takmičenja: Krivina sa otvaranjem vrhova skija sa podstrkivanjem donjom skijom.</p>	skijama na većim daljinama, da skijaju sa daskom (snow board).	
<b>Sportska takmičenja</b>	Takmičenja u kolektivnim i individualnim sportovima  Takmičenja u atletici i gimnastici  Kros	Najmanje u dva kolektivna sporta. Takmičenja u tenisu, pingpongu, karateu i dr. Takmičenja u kratkom i srednjem tranzantu, u bacanju i skokovima. Takmičenja na podu i na spravama.  Prolećni i jesenji kros (1000-15000 m). Takmičenja se trebaju odvijati u okviru škole, između odjeljenja, i između odjeljenja škola na nivou opštine.	Učenici da se osposobe za organizaciju takmičenja, da znaju da primjenjuju pravila i sportkočenje fair-play, Da znaju da sude.	Sociologija, Psihologija
<b>Piknik i šetnja</b>	Šetnja u prirodi dva puta godišnje	Izlazak u prirodu najmanje tri puta godišnje: hodanje, orijentacija, utanje topografskih znakova 12-15 km (jesen, zima i proljeće).	Učenici da znaju pravila sigurnosti na planinskim terenima.	Geografija, Biologija, Likovna umjetnost
<b>ANTROPO-METRIJA I MOTORIKA</b>	Vrednovanje antropometrijskih osobina i pokretnih sposobnosti	Tjelesna težina. Visina tijela. Skok iz mjesta udalj. Skok iz mjesta uvis. Trvanje 100 metara. Trvanje 800-1000 m. Mogu se dodati i drugi testovi	Stepen napredovanja (po etnovrednovanje psihomotoričkih osobina)	Matematika, Zdravstveno vaspitanje

Od etiri ponu ena kolektivna sporta, škola treba da izabere najmanje dva, u zavisnosti od uslova i kadra koji posjeduje.

### **Dodatni sadržaji**

Vožnja na rošlama, biciklom, tenis, badminton i dr. Izbor ovih sadržaja obavlja nastavnik i škola na osnovu materijalnih uslova, kadrovskih i tradicije regiona gde se škola nalazi.

## **METODOLOŠKA UPUTSTVA**

Trinaesti razred se odlikuje usporenim procesom rasta i razvoja organizma u enika. Organizam u enika ovog uzrasta je u stanje da odoli ve m optere enjima, uti u i tako na pove anje motori kih sposobnosti na najve em nivou.

Nastavnik treba da ima u vidu razlike izme u polova, koje su više izražene nego na drugim školskim nivoima.

Motivacija u enika za sportske aktivnosti ostaje me u glavnim ciljevima nastavnika. On ovo treba da postigne preko odgovaraju eg izbora programskog sadržaja, odnosno podsticanjem i vrednovanjem napredovanja u postignu ima u enika. Postavljeni zadaci od nastavnika trebaju biti takvi da ih u enik može obaviti. Tako e, kod u enika ne treba razvijati zna aj pobjede, poraza ili takmi enja sa drugima. Zna i, glavni cilj nastavnika treba da bude utvr ivanje i usvajanje sportkog znanja, tjelesne i motori ke sposobnosti.

Nastavnik, kod ovog uzrasta, treba uzeti u obzir interesovanje u enika za odre ene sportske grane, pošto ve i dio nastavnog programa obuhvata izborni sport. Ova injenica favorizuje organizaciju nastave u grupama, po sposobnostima i potrebama, sa pažnjom da nijedan od njih ne ostane izvan nastavnog procesa.

## **VREDNOVANJE**

- Vrednovanje tjelesnog razvoja obavlja se antropometrijskim instrumentima
  - dva puta godišnjet (visina tjela i težina tjela);

- vrednovanje pokretnih sposobnosti se obavlja sistemom CGS-dva puta godišnje (skok iz mjesta udalj, skok iz mjesta uvis, brzo trčanje 100 m i stalno trčanje 1000 m djevojke), 1200 m (dečaci).
- Nivo naučenih informacija vrednuje se individualno i tokom situacije igre;
- Vrednuje se uvažavanje pravila igre i sposobnost saradnja i kooperacija u kolektivnim sportovima;
- Vrednovanje nivoa usvojenih elemenata tehnike i taktike.

## **LITERATURA**

1. Hasangjekaj, Gjinolli, E., Nixha, M. Rakovica, H. Puka, J.
2. Allajbegu, M.: Sportski odgoj za 1-2 razred srednjeg obrazovanja.
3. Gjinolli, E., Çitaku F., Rakovica, H. Hasangjekaj, Bahtiri, A., Bajçinca, Sh.: Tjelesni i sportski odgoj, razred 10, Priština, 2004.
4. Gjinolli, E., Çitaku F., Rakovica, H. Hasangjekaj, B.: Tjelesni i sportski odgoj, razred 11, Priština, 2004.

**ODGOVARAJUĆE KVALIFIKACIJE NASTAVNIKA ZA  
ODGOVARAJUĆE PREDMETE ZA TRINAESTI RAZRED**

<b>Br.</b>	<b>Predmet</b>	<b>Tražena kvalifikacija nastavnika</b>
1	Bosanski jezik i književnost	Profesor bosanskog jezika i književnosti Profesor književnosti i bosanskog jezika
2	Engleski jezik	Profesor engleskog jezika i književnosti
3	Drugi strani jezik	Profesor odgovarajućeg jezika
4	Latinski jezik	Profesor jezika koji je najmanje počeo u dva semestra latinskog jezika
5	Matematika	Profesor matematike
6	Geografija	Profesor geografije
7	Historija	Profesor historije
8	Psihologija	Profesor psihologije
9	Sociologija	Profesor sociologije
10	Filozofija	Profesor filozofije
11	IKT (Informaciono komunikaciona tehnologija)	Profesor matematike - informatike Inženjer informatike
12	Tjelesni odgoj i sport	Profesor tjelesnog odgoja

Pripremio za štampu  
**SHTËPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR**  
Priština

Tiraž: 100 komada  
Štampa: PRINTING PRESS - Priština



Katalogimi në botim – **(CIP)**  
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës

371.214(496.51) (075.3)

Nastavni plani i program : za XIII razred više srednje škole : opšta gimnazija / [Glavni urednik Fehmi Ismajli]. - Priština : Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije. - 2007. - 248 f. ; 24 cm.

Literatura : f. 243

**ISBN 978-9951-16-019-3**

## **JEZICI I KOMUNIKACIJA**

- **Bosanski jezik i književnost**
- **Engleski jezik**
- **Francuski jezik**
- **Njemački jezik**
- **Latinski jezik**

# **MATEMATIKA**

# **PRIRODNE NAUKE**

- **Geografija**

# **DRUŠTVENE NAUKE**

- **Historija**
- **Psihologija**
- **Sociologija**
- **Filozofija**

# **TEHNOLOGIJA**

- Tehnologija informisanja  
i komunikacija

## **TJELESNI ODGOJ I SPORT**

- **Tjelesni odgoj i sport**